დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ASAVALI.GE ASDAS.GE
ასავალ დასავალი
2020 წლის 2-8 მარტი
N10 (1318)
ფასი 2 ლარი და 50 თეთრი

კორონავირუსი

მცირე შეგონება კორონავირუსის ფონზე ქაჯებისა და გოიმებისათვის

2-3

ჯაბა ფყემალაძე:

მსოფლიო მმართველთა გეგმის ნაწილი კორონავირუსის გავრცელებით სრულდება, რაც პენსიონერების დახოცვას და უზარმაზარი თანხების გამოთავისუფლებას ითვალისწინებს!

4 5

დემურ გიორხელიძე:

ირანი არ ახმაურებს რეალურ სიტუაციას, ამათ კი სურთ, იქიდან რაღაცები ათრიონ და ხალხი დაააავადონ!

6

თეიმურაზ კვირკველია:

ბოკერია და მთელი ნაციონალური მოძრაობა რუსულ თამაშს თამაშობს!

13

სანდრო საკანდელიძე:

გოჩა სვანიძე რაგბის კავშირის პრეზი-დენტის პოსტი-დან უნდა წავიდეს!

10

თემურ შაშიაშვილი:

2011 წლის 26 მაისს ჩრდილოეთ კავკასიიდან საქართველოში რუსის ჯარის შემოყვანა იგეგმებოდა!

სამხედრო ოპერაციას ხელმძღვანელობდა და აფინანსებდა ირაკლი ოქრუაშვილი!

8-9



28

«ასავალ-დასავალის» ახალი რუბრიკა:

«ჩემი ქმრის ძმაკაცები»

კორონაც

საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა 2020 წლის 26 თებერვალს დაფიქსირდა, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში გაცილებით უფრო საშიში და მომაკვდინებელი ვირუსის გავრცელების თარიღი სულ სხვაა.

ჰო, **კორონავირუსზე** გაცილებით სახიფათო და ფატალური ვირუსის პირველი შემთხვევა საქართველოში ჯერ კიდევ 2003 წლის 23 ნოემბერს გამოვლინდა და იმ ვირუსს **კორონაცვირუსი** ერქვა.

ერქვა, რა, დღესაც ასე ჰქვია! **კორონაცვირუსი** საქართველოში „ვარდების რევოლუციიდან" მოყოლებული, მთელი 9 წლის განმავლობაში ცირკულირებდა და, თქვენ წარმოიდგინეთ, გარკვეულ ძალას დღემდე ინარჩუნებს. არა მთლად ისეთს, როგორიც აქტიურ ფაზაში ყოფნისას ჰქონდა, მაგრამ მაინც მავნებლურს, დესტრუქციულს, ქვეყნისა და ხალხისათვის ზიანის მომტანს.

კორონაცვირუსის გამოკვეთილი ნიშნებია ავტორიტარიზმი და ძალადობა, მასობრივი ტერორი და ტოტალური შიშის დანერგვა, სერიული მკვლელობები და სადიზმი, ანუ სხვისი ცემითა და წამებით სიამოვნების მიღება, სხვისი ტანჯვით სექსუალური აღგზნების მდგომარეობამდე მისვლა.

აბა, კარგად გავიხსენოთ, რას აკეთებდნენ **კორონაცვირუსის** ორფეხა ბაცილები სამეგრელოს ტყეებში მოწყობილ საწამებელ ბუნაგებში: ტყვედ აყვანილ ქართველ კაცებს ხის მაგიდაზე თოკით პირქვე აბამდნენ და ჯერ **კოხტა კოდუა** აუპატიურებდა უკანა ტანში „ნაბელავის" ბოთლის შეყვანით, მერე კი ვიაგრადალეული ყავარჯნიანი ჯალათი **თემურ უბირია** ამყარებდა ნატურალურ სექსუალურ კავშირს როგორც ანალური, ისე ორალური გზით. **კორონაცვირუსის** ორფეხა ბაცილები ამ ყველაფერს ვიდეოკამერით იღებდნენ და სატანურად ხორხოცებდნენ, ნეტარებდნენ და ძალაუფლების ორგაზმს განიცდიდნენ, როცა მათი მსხვერპლი — **გაუპატიურებული ქართველი კაცი** არამქვეყნიური ხმით ხაოდა და კიოდა.

აი, ასეთი იყო **კორონაცვირუსი,** რომელიც საქართველოს 9 წლის განმავლობაში ფიზიკურად, სულიერად და მორალურად ხრავდა.

ახლა ხომ შეშინებული და დაზაფრულია ჩვენი საზოგადოება საქართველოში **კორონავირუსის** შემოსვლის გამო, მაგრამ შიში და ზაფრა ის იყო, **კორონაცვირუსის** მძვინვარების დროს რომ მეფობდა. გაიხსენეთ ფრაზები, რომლებიც საზოგადოების ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილად იყო ქცეული: **„ტელეფონში ვერ გეტყვი"; „თუ რამე ისეთზე უნდა ვისაუბროთ, ტელეფონი გამორთე"; „რა აზრი აქვს, გამორთულზეც ისმინება"; „რომ გამორთავ, ელემენტიც უნდა ამოიღო და ვეღარ მოგისმენენ"; „ტყუილია, მაგ დროსაც მშვენივრად გისმენენ"; „ტელეფონები მეორე ოთახში გაიტანე და ისე ვილაპარაკოთ"; „ოფისი შემოწმებული გაქვს? სადმე კამერა ან მოსასმენი არ ეყენოს"; „ძირითადად „შტეფსელებში" აყენებენ"; „სპეციალური „ისკატელი" დავითრიე და სახლშიც უნდა შევამოწმო, საძინებელში რამე არ ეყენოს"** და სხვა ამისთანა რამეები.

მასობრივი ფარული თვალთვალი და მიყურადება **კორონაცვირუსის** ერთ-ერთი ძირითადი და ყველაზე ამაზრზენი გამოვლინება იყო.

ახლა, როცა ჩვენი სახელმწიფო **კორონავირუსის** პანდემიის პრევენციას ცდილობს, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი სიტყვაა კარანტინი. კარანტინი მოეწყო ამა და ამ საავადმყოფოში. კარანტინში მოათავსეს ამდენი და ამდენი ადამიანი. მოკლედ, **კორონავირუსი** და კარანტინი ყოველთვის ერთად იხსენიება და **კორონაცვირუსის** დროსაც ასე იყო: მაშინაც ხშირად გვესმოდა **კარანტინი,** ოღონდ ძალიან საშიში და საბედისწერო ჟღერადობით. **კორონავირუსის** დროს კარანტინის მოწყობაზე თუ საუბრობენ, **კორონაცვირუსის** დროს **კარანტინის დაშლაზე** იყო საუბარი. გლდანის ციხე პატიმრების ახალ ნაკადს რომ მიიღებდა და ნაკადები კი, მოგეხსენებათ, უწყვეტად შედიოდა, ციხის ჯალათები ორ საპირისპირო რიგად გამწკრივდებოდნენ, ერთგვარ ცოცხალ დერეფანს გააკეთებდნენ და თითოეულ პატიმარს, სანამ საკნებში გაანაწილებდნენ, სწორედ იმ დერეფანში უნდა გაევლო. დაიწყებდა გავლას და მაშინვე დაუწყებდნენ ცემას რეზინის ხელკეტებით, მუშტებით, წიხლებით. ერთ პატიმარს ერთდროულად ურტყამდა 10-15 ჯალათი, ერთად ესეოდა **კორონაცვირუსის** 10-15 ბაცილა. ძვლებში დალეწავდნენ, თავზე დააფურთხებდნენ, ყველანაირად დაამცირებდნენ და მერე აჰყავდათ საკანში. ამას ერქვა სწორედ **კარანტინის დაშლა,** რისი ამსახველი კადრებიც მთელმა საქართველომ იხილა და ამ კადრებმა დაუსვა კიდეც წერტილი **კორონაცვირუსის** 9-წლიან ცირკულაციას.

უკეთ რომ ვთქვათ, მაშინ დასრულდა **კორონაცვირუსის** პანდემიური გავრცელება საზოგადოებრივ და სახელმწიფოებრივ შრეებში: სასამართ-

აქ დააეტიეთ!

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ 2020 წლის 1 მარტს გამართულ ბრიფინგზე ერთი ძალიან საყურადღებო და საგანგაშო რამ განაცხადა: იტალიიდან სამშობლოსაკენ გამოფრენილი საქართველოს მოქალაქეები წინდაწინ იღებენ სიცხის დამწევ მედიკამენტებს, რათა საზღვარზე შემოწმების დროს ტემპერატურის მატება არ დაუფიქსირდეთ და კარანტინში არ მოხვდნენო.

აკადემიური კაცის ეს აკადემიური ნათქვამი რომ გადმოვახალხუროთ, ასეთი ამბავია: **საქართველოს ზოგიერთი მოქალაქე, რომელიც მოქალაქედ მხოლოდ სტატისტიკის გამო ითვლება, თორემ მოქალაქეობრივი თვითშეგნებისა და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობისა არაფერი სცხია, საბაჟოზე სამედიცინო კონტროლის დროს მამაძაღლობს და ცდილობს, მოატყუოს არა თერმომეტრი, არამედ საზოგადოება, რომელშიც ცხოვრობს და რომლის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლესაც, წესით, ისე უნდა უფრთხილდებოდეს, როგორც საკუთარს.**

კი მაგრამ, ვინც საკუთარ თავს ატყუებს და საკუთარ ჯანმრთელობას არ უფრთხილდება, სხვისას როგორღა მოუფრთხილდებაო? — გაიკვირვებით, ალბათ, ძვირფასო მკითხველო.

როდესაც ადამიანი საკუთარ ჯანმრთელობას არ უფრთხილდება, ეს მისივე უკულტურობასა და დაბალ შეგნებაზე მეტყველებს, მაგრამ, როცა ადამიანი არ უფრთხილდება და რისკის ქვეშ აყენებს სხვათა ჯანმრთელობას, ეს უკვე მავნებლობაა და დიდი მნიშვნელობა არა აქვს, ეს მავნებლობა შეგნებულია თუ სიბრიყვისა და იდიოტიზმის ნაყოფი.

ეს ჩამომსვლელებს რაც შეეხება და წამსვლელებისა კიდევ ცალკე ამბავია: **გაიგეს ქართველებმა, რომ იტალიაში კორონავირუსის მოდების გამო თვითმფრინავის ბილეთები იაფად იშოვება, ადგილზე კი სასტუმროების ფასი განახევრებულიაო და აბა, ჰე, წავიდა და წავიდა.**

კვირგვინოსნები

ილია მეორე
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი



მქონდა ხილვა. ცხენზე მჯდომმა ადამიანმა გადამიფრინა ჰაერში, ცეცხლისფერმა და ჩაქრა. მერე მოვიდა ჩემთან ბავშვი და მიჩვენა საშუალება, რომლითაც დავძლევთ ამ ბოროტებას. მან დაანერწყვა მიწას, აზილა თითით და წაისვა შუბლზე. ეს იყო ნიშანი, რომ ღვთის ძალით და ჯვრის ძალით ადამიანი გაიმარჯვებდა ამ სენზე. არ უნდა შეგვეშინდეს, არ უნდა დაიბნეს ადამიანი. საქართველოს ეკლესიის სახელით მადლობას ვწირავ მედიცინის მუშაკებს, რომ ასე ენერგიულად შეხვდნენ ამ სენს და გამონახეს გზები მისი დაძლევისათვის.

„ინტერპრესნიუსი"

ამირან გამყრელიძე
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი

ჩვენ, ქართველები, როდესაც ერთმანეთს ვხვდებით, ვკოცნით. ძალიან გთხოვთ, ამისგან თავი შევიკავოთ. ეს მარტო კორონავირუსს არ ეხება, ზოგადად, ჩამოვაყალიბოთ ჩვენში ეს კულტურა, განსაკუთრებით, როცა რესპირაციული ინფექციები ბობოქრობს. ხელის ჩამორთმევაც არ არის რეკომენდირებული, ჯობია, ხელის აწევით მივესალმოთ ერთმანეთს.

„რეზონანსი"

დონალდ ტრამპი
აშშ-ის პრეზიდენტი

ძალიან ბევრი სახის ნილაბი შევუკვეთეთ, შესაძლოა, არ დაგვჭირდეს, მაგრამ ყველაზე ცუდი სცენარისთვისაც უნდა ვიყოთ მზად. **დაიბანეთ ხელები, სუფთად იყავით, აუცილებელი არ არის ყველა მოაჯირს ხელი დასტაცოთ — ეს ყველაფერი დასრულდება, მთავარია, არ დაპანიკდეთ.**

„ინტერპრესნიუსი"

ეკატერინე ტიკარაძე
ჯანდაცვის მინისტრი

ვარწმუნებ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ამ ეტაპზე არ არსებობს რისკი, საქართველოში კორონავირუსის ფართოდ გავრცელება მოხდეს — **ეპიდემიის საფრთხე არ არის!**

„ინტერპრესნიუსი"

ვირუსი

ლოში, პროკურატურაში, პოლიციაში, მედიაში, ბიზნესში, განათლებაში, კულტურასა და სპორტში. დაიხია უკან **კორონავირუსმა** და დაკარგა მომაკვდინებელი ეფექტი, მაგრამ გაქრობით კი აქამომდე არ გამქრალა და ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ სფეროს რაღაც დოზით მაინც შემორჩა. მაგალითად, სასამართლო სისტემა დღესაც **კორონავირუსის** ისეთი ბაცილების ხელშია, როგორებიც **მურუსიძე და ჩინჩალაძე** არიან. პროკურატურაშიც ბევრია **კორონავირუსის ბაცილა,** რომელიც **ადეიშვილმა** დაყარა, **მერაბიშვილისა და ახალაიას** დაყრილი ბაცილები კი პოლიციასა და სხვა ძალოვან უწყებებში ცირკულირებენ. **კორონავირუსის** ზოგიერთი ბაცილა „ქართულმა ოცნებამ“ პარლამენტშიც შეიყვანა, ზოგი —პარტიული სიით, და ზოგიც — მაჟორიტარად.

მოკლედ, „ქართულმა ოცნებამ“ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ საქართველოში **კორონავირუსი** ბოლომდე არ ჩამკვდარიყო და ეარსება, როგორც მიძინებულ საფრთხეს, როგორც ყანიდან დროებით გატანილ საფრთხობელას, რომელსაც ისევ დადგამ, როგორც კი ამის საჭიროება გაგიჩნდება. დიახ, „ქართულ ოცნებას“ სჭირდებოდა **კორონავირუსის** დაკონსერვება, რათა ხალხისათვის ეთქვა: თუ შეუსრულებელი დაპირებებისა და არგაკეთებული საქმეების გამო ხელისუფლებას ჩამომართმევთ, მაშინ ისევ **კორონავირუსის** პანდემია იფეთქებსო!

უნდა ითქვას, რომ „ქართული ოცნების“ ამ სტრატეგიამ აქამდე ყველა არჩევნებზე კარგად იმუშავა და ქართველმა ხალხმა, სწორედ **კორონავირუსის** ხელახლა აფეთქების შიშით, ხელისუფლება არ გადაირჩია. თანაც, „ქართული ოცნების“ მიერ ხელოვნურად შემონახული ეს **კორონავირუსიც** თავის მთავარ საქმეს — საფრთხობელას როლის თამაშს — ყოველთვის კარგადართმევს თავს, პარლამენტის შენობის შტურმით აღების მცდელობით, რუსთაველის გამზირზე კასრებისა და შეშის დახვავებით, სახელმწიფო შენობების დაბოქლომებით, პარლამენტში მომწამლავი სითხის დაღვრით, გვარამიას „საპოჟნიკური“ გინებებით, სააკაშვილის რევოლუციური პათეტიკით და სხვა ასეთი რამეებით, რაც მოსახლეობაში თავიდან აცოცხლებს 9-წლიანი უბოროტესი რეჟიმის დაბრუნების შიშს.

ჰო, **კორონავირუსის** ყველაზე დიდი და მთავარი ბაცილა **სააკაშვილი** არა და არ გამოდის **„სასარგებლო იდიოტის“** როლიდან. ისეთ რაღაცებს აბრეხვებს, „ქართული ოცნებისათვის“ პირდაპირ მისწრებაა და მის პოლიტიკურ წისქვილზე ასხმას წყალს. აი, ახლაც, როცა ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში **კორონავირუსის** პირველი შემთხვევის დაფიქსირებისთანავე მოქალაქეთა ერთი ნაწილი სუპერმარკეტებს პანიკურად შეესია და პროდუქტების მომარაგება დაიწყო, სააკაშვილმა კიევიდან ტირადა გამოისროლა: **სულაც არ მიკვირს, რომ ხალხი პანიკაშია და სურსათს იმარაგებს, ეს იმის ბრალია, რომ ადამიანები ივანიშვილის ხელისუფლებას არ ენდობიან, ჩემ მიმართ კი მაღალი ნდობა ჰქონდათ და ასეთი პანიკა 2008 წლის აგვისტოს ომის ყველაზე ცხელ დღეებშიც არ შეინიშნებოდაო.**

სააკაშვილი რომ ამას იტყვის, რა უნდა ქნა? კი, აგვისტოს ომის დღეებში როგორ არ ჰქონდა ქართველ ხალხს მაღალი ნდობა სააკაშვილისა და მისი ხელისუფლების მიმართ. **ეს ნდობა განსაკუთრებით მაშინ ამაღლდა, როცა სააკაშვილის ხელისუფლების წევრები ცოლებიან-სიდედრებიანად აზერბაიჯანის საზღვარს მიაწყდნენ და შავი „ჯიპებით“ ერთმანეთს ასწრებდნენ „წითელ ხიდზე“ გადასვლას.** საქართველოს მოსახლეობას ომის დღეებში სააკაშვილისადმი ნდობა კიდევ უფრო მაშინ აუმაღლდა, როცა საკუთარი თვალით იხილა, შეშინებული მთავარსარდალი გორში მიწაზე რომ ფორთხავდა და ავლაბრის რეზიდენციაში საკუთარ ჰალსტუხს ისე ღოღნიდა, როგორც ხბო — სოფლის ეზოში გაფენილ სარეცხს. აი, სწორედ მაგ დროს იგრძნო ქართველმა ხალხმა თავი ყველაზე დაცულად და უსაფრთხოდ.

რაღა ბევრი გავაგრძელოთ, სააკაშვილი **კორონავირუსის** შიშით დაზაფრული ქართველების გამხიარულებასაც ახერხებს და თან იქვე შეგვახსენებს: **აგერ ვარ მე — ორ ფეხზე მოსიარულე კორონავირუსი და რაც იმ ცხრა წლის განმავლობაში დაგაკელით, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მერე უნდა დაგიმატოთ, დავბრუნდები და ვისი დაჭერაც ვერ მოვასწარი, ყველას დავიჭერ, ვისაც ყველაფერი ვერ წავართვი, დარჩენილსაც წავართმევ, ვინც ვერ გავაგორე, აწი გავაგორებ და ნუ გეგონებათ, ახალი ძალით აფეთქებულ კორონავირუსს კარანტინებით და პირბადეებით გაუმკლავდეთო!**

მოკლედ, **კორონავირუსი** ხელახალი **კორონაციისათვის, ანუ თავზე გვირგვინის დასადგმელად** ემზადება, მაგრამ ეს რომ მოხდეს, **კორონავირუსმა** ქართველების სინსილა უნდა გაწყვიტოს, რაც გამორიცხულია, რადგან

ხალხს, რომელმაც 9 წლის განმავლობაში კორონავირუსს გაუძლო, კორონავირუსი ვერაფერს დააკლებს!

ჯაბა ხუბუა

მცირე შეგონება კორონავირუსის ფონზე ქაჯებისა და გოიმებისათვის

რისთვის მიდიან — დანტესთვის? მიქელანჯელოსთვის? და ვინჩისთვის? ვერდისთვის? უფიცისთვის? ლა სკალასთვის? წმინდა პეტრესთვის? ბოლოს და ბოლოს, საქართველოსა და რუსთველის დამფასებელი უმბერტო ეკოსთვის? ბევრი სხვა ასეთი რამისთვის? რა თქმა უნდა, არა. ამეების ფასის მცოდნე ადამიანი კულტურული და განათლებული ადამიანია, **კულტურული და განათლებული ადამიანი კი იაფი ბილეთისა და იაფი სასტუმროს გამო არ სტუცავს თავს იქ, სადაც სიკვდილის საფრთხეა და სადაც წასვლისაგან თავის შეკავებას ურჩევენ პროფესიონალი ექიმები, რომლებსაც ჩვენი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე აბარიათ.**

აბა, რისთვის მიდიან? იმისთვის, რომ რახან ვირუსი მძვინვარებს და სხვა ქვეყნების მოქალაქეები იტალიაში ჩასვლისაგან თავს იკავებენ, რახან ბილეთი და სასტუმრო იაფია, ე.ი. „შმოტკებიც“ იაფი იქნება. წამო, შევესიოთ მაღაზიებს და მერე: **„აუ, გოგო, რა მაგარი ზედა გაცვია“. „ხო, გოგო, მილანში ვიყიდე“. რომში „რაღაც ძველი, დანგრეული შენობა რომ არის, იმის ფონზე სელფი“. პიზაში „რაღაც გადაღუნული შენობა რომ დგას, იქაც სელფი“. „მოიცა, ინსტაგრამზე არ დადო, თორემ“, „გაიასნდება იტალიაში რომ ვიყავით და საქართველოში რომ ჩავალთ, კარანტინში გაგვიშვებენ“. „მოიცა, რა კარანტინი, ძლივს იტალიაში მოვხვდი და ფოტოც აღარ დავდო?“ „რამდენი ლაიქი აქვს?“ „აუ, იტალიაში პიცას სულ სხვა გემო აქვს“. „ნაღდი ლავაცას გემო თუ გინდა, იტალიაში უნდა დალიო“...**

და წამოსვლისას რას შვრებიან?

სიცხის დამწევ წამლებს სვამენ, რომ დაბრუნების დროს საზღვარზე მონიტორინგის ჯგუფი მოატყუონ, — თქვა **ამირან გამყრელიძემ,** რომელსაც აღარ დაუმატებია, რომ ქაჯობა და გოიმობა ყველანაირ ვირუსზე ფინთი ვირუსია!

ჩვენ კი ვამატებთ:

ქაჯებო და გოიმებო, დაეტიეთ აქ! იაფ ბილეთთან და იაფ სასტუმროსთან ერთად იაფ სიკვდილს ნუ მოიშოპინგებთ!

გახსოვდეთ: ადამიანი ცხოველისაგან იმით განსხვავდება, რომ საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობას გრძნობს.

ყოველ შემთხვევაში, უნდა გრძნობდეს.

აზრზე მოდით და ხიდზე გადით, ოღონდ იტალიაში კი არა, აქვე, თბილისში, „სააკაშვილის პამპერსს“ რომ ეძახიან, იმ ხიდზე. ეგეც იტალიელი არქიტექტორის აშენებულია!

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

ფატმა ჯერენ იაზგანი
თურქეთის ელჩი საქართველოში

საქართველოსა და თურქეთში საზღვრებზე ძალიან დიდი კონტროლია და ვიმედოვნებ, კორონავირუსის გავრცელების შანსი მინიმალურია.

„პირველი არხი“



ამირან შენგელია
მომხმარებელთა უფლებადამცველი ორგანიზაცია „ეტიკის“ ხელმძღვანელი

როცა ეპიდემიაა, ყველა ცდილობს, იმ ქვეყანასთან შეწყვიტოს ურთიერთობა. დავიჯერო, რუსეთს მეტად უყვარს საკუთარი ხალხი, ვიდრე ჩვენ? **უარი უნდა ვთქვათ ჩინური პროდუქციის იმპორტზე, როცა მასშტაბურ ეპიდემიასთან გვაქვს საქმე.**

„რეზონანსი“

ჰასან როუჰანი
ირანის პრეზიდენტი

კორონავირუსი არ უნდა გახდეს იარაღი ჩვენი მტრის ხელში.

„ახალი თაობა“

მირიან მირიანაშვილი
„საქართველოს გადარჩენის მოძრაობის“ ლიდერი

საქართველო უარესი ხიფათის წინაშე დადგა. ახალი კორონავირუსი შეიძლება, საქართველოს წინააღმდეგ იარაღადაც იქცეს. ირანი-საქართველოს ტრაფიკის ტრასაზე უკვე გამოსულია 200 თუ 300 ტრაილერი. დანარჩენები სადაცაა, ასევე დაიძვრებიან საქართველოსკენ. ამ უკანასკნელების ტვირთების ფული გადახდილია. ტრაილერების მძღოლებს არავინ ამოწმებს.

ხელისუფლება გონზე უნდა მოვიდეს და ვიღაცის ბიზნესინტერესებს საკუთარი მოქალაქეების სიცოცხლე არ ანაცვალოს!

„ახალი თაობა“

ბიძინა კულუმბეგოვი
იმუნოლოგი

სტატისტიკის თანახმად, 15 წლამდე ასაკის ბავშვები კორონავირუსით, პრაქტიკულად, არ დაავადებულან.

„პირველი არხი“

ჯაბა ფყემალაძე: კორონავირუსი არის გარდაუვალი კატასტროფა, რომელიც მსოფლიოს ემუქრება!

კორონავირუსი მსოფლიო მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების მთავარ თემად იქცა. პანიკა მას შემდეგ გაძლიერდა, რაც ჟენევაში, ჟურნალისტებთან გამართულ ბრიფინგზე, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა ტედროს ადჰანომ გებრეიესუსმა განაცხადა, რომ აღნიშნულ ვირუსს პანდემიის პოტენციალი გააჩნია. რამდენიმე დღის წინათ კი კორონავირუსის (კოვიდ-19) შემთხვევები საქართველოშიც დაფიქსირდა. შესაბამისად, ჩვენი მოსახლეობის ინტერესი ვირუსის მიმართ მკვეთრად გაიზარდა. რა არის კორონავირუსი, როგორია მისგან თავდაცვის გზები და რამდენად დიდი საფრთხე ემუქრება საქართველოს მოსახლეობას კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების შემთხვევაში? აღნიშნული საკითხის შესახებ თერაპევტი და მეცნიერი ჯაბა ფყემალაძე გვესაუბრება.

— ჯაბა ექიმო, თქვენ მჭიდრო შეხება გაქვთ იმ მსოფლიო დონის მკვლევარებთან, რომლებიც გასაიდუმლოებულ თემებზე მუშაობენ. სოციალური ქსელით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კორონავირუსი თავად ჩინეთის მთავრობამ შექმნა ხელოვნურად უხანის ვირუსოლოგიის ინსტიტუტში... რა ინფორმაციას ფლობთ აღნიშნული ვირუსის წარმოშობასთან დაკავშირებით?

— კორონავირუსი გახლავთ საბრძოლო ვირუსი, რომელიც ხელოვნურად შეიქმნა კანადის გასაიდუმლოებულ ლაბორატორიაში მონღოლოიდური რასის მამაკაცების ამოსაწყვეტად. შემდეგ ვირუსის ნიმუშები გაგზავნილი იქნა რამდენიმე ლაბორატორიაში, რათა ომის შემთხვევაში ამერიკას გამოეყენებინა, როგორც ბიოლოგიური იარაღი. ზუსტად საიდან მოიპარეს ჩინელებმა, რა გზით მოხვდა ვირუსი უხანის ლაბორატორიაში ან საიდან გაჟონა მოსახლეობაში, ჯერჯერობით დაუდგენელია. არადა, საყურადღებოა, რომ უხანის ლაბორატორიის მეცნიერებმა ღამურიდან კორონავირუსის ადამიანზე გავრცელების შესაძლებლობაზე წლების წინათ დაიწყეს საუბარი, ანუ, შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკელი და ჩინელი მეცნიერები დაახლოებით 15 წელი მუშაობდნენ ბიოლოგიურ იარაღზე, რომელიც კაცთმოძულეთა ჯგუფს საშუალებას მისცემდა, გაენადგურებინა ადამიანთა მებრძოლი ნაწილი ბრძოლისუნარიანი მამაკაცების სახით. მეცნიერული სტატიების, გასაიდუმლოებული ლაბორატორიებიდან გამოჟონილი ინფორმაციებისა და მსოფლიო პრესაში დაწყებული კამპანიების ანალიზით შეიძლება ითქვას, რომ კორონავირუსი, რომელიც მალე მსოფლიოში პანდემიას გამოიწვევს, შექმნილია ამერიკელი, კანადელი და ჩინელი მეცნიერების მიერ ადამიანთმოძულე მსოფლიო მმართველთა ინტერესების გათვალისწინებით.

— თქვენ აღნიშნეთ, რომ ვირუსი გათვლილი იყო მხოლოდ მონღოლოიდური რასის მამაკაცებზე. აბა რატომ დაინფიცირდნენ თუნდაც ევროპელები?

— აღნიშნულმა ვირუსმა განიცადა მუტაცია და, საბედნიეროდ, მისი აგრესიულობაც, მინიმუმ, ათჯერ შემცირდა. აღსანიშნავია, რომ კორონავირუსი არ ურთულდებათ 15 წლამდე მოზარდებს და ისინი მხოლოდ გადამტანებად შეიძლება მოვიაზროთ. დღეისათვის იმავე ვირუსის სახეცვლილმა ვარიანტმა უკვე იმსხვერპლა 2800 ადამიანი და დააინფიცირა 80 ათასი. კორონავირუსით ინფიცირების შანსი იზრდება იმ ადამიანებში, ვის სისხლშიც ფიქსირდება AGE2 გენის ფერმენტის აქტივობის მომატება. აღნიშნული ფერმენტი განსაკუთრებით აქტიურია ახალგაზრდა ემოციურ მამაკაცებში და მოხუცებში, რომლებიც წნევის დასარეგულირებლად და სისხლძარღვთა ელასტიკურობისათვის იღებენ გარკვეული ჯგუფის მედიკამენტებს. სწორედ ამ მედიკამენტების ზემოქმედების შედეგად მატულობს AGE2 გენის ფერმენტის აქტივობაც.

კორონავირუსი ბავშვებსა და მოზარდებში ძალიან მსუბუქ ფორმებში, ფაქტობრივად, უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, ამიტომაც მისი გავრცელება ძალიან სწრაფად და მარტივად ხდება. სიმპტომების მიხედვით კორონავირუსის ამოცნობა თითქმის შეუძლებელია. მინდა, დიდი მადლობა გადავუხადო ბატონ **თენგიზ ცერცვაძეს,** რომელიც პრინციპულად იდგა იმ აზრზე, რომ ტემპერატურა და ცხელება არ არის კორონავირუსის განმსაზღვრელი ფაქტორი. პირველ პაციენტს, რომელსაც აღმოაჩნდა კორონავირუსი, სიცხე სულაც არ ჰქონია. რომ არა ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის დირექტორისა და მისი გუნდის პროფესიონალიზმი, დღეს გაცილებით მეტი ინფიცირებული გვეყოლებოდა!

„სახეზე გვაქვს მესამე მსოფლიო ომის ერთ-ერთი ფაზა, სადაც ბიოლოგიური იარაღი იქნა გამოყენებული!“

— როგორია კორონავირუსის მოქმედების მექანიზმი გართულების შემთხვევაში?

— გართულებულ შემთხვევაში ვირუსი იწვევს პნევმონიას, მწვავე რესპირატორულ დისტრეს სინდრომს, რომელიც, ფაქტობრივად, საბედისწერო გართულებაა. ვირუსი შესაძლებელია, გართულდეს სეფსისით და სეპტიკური შოკითაც. ჩვეულებრივ შემთხვევებში სიმპტომები იგივეა, რაც ბანალური გრიპის დროს: ტემპერატურა, ხველა, თავის ტკივილი და სუნთქვის გაძნელება. საქართველოში, ლუგარის ლაბორატორიაში უკვე შესაძლებელია კორონავირუსზე ტესტირების ჩატარება და ზუსტი დიაგნოზის დასმა.

განმეორებითი ინფიცირების შესაძლებლობა არის 14 პროცენტი. ვირუსი იოლად ქმნის სხვა შტამებს. ამ დღეებში გამოქვეყნდა მეცნიერული სტატიები, სადაც პირდაპირ წერია, რომ ინფიცირებულ მამაკაცთა დიდ ნაწილში ვირუსი უნაყოფობას იწვევს.

— ჯაბა ექიმო, თქვენი ინფორმაციით, როგორია სიკვდილიანობის მაჩვენებელი და რამდენად რეალურია მსოფლიო მასშტაბით გახმაურებული სტატისტიკა?

— პირდაპირ ვაცხადებ, რომ

„მინდა, დიდი მადლობა გადავუხადო ბატონ თენგიზ ცერცვაძეს, რომელიც პრინციპულად იდგა იმ აზრზე, რომ ტემპერატურა და ცხელება არ არის კორონავირუსის განმსაზღვრელი ფაქტორი. პირველ პაციენტს, რომელსაც აღმოაჩნდა კორონავირუსი, სიცხე სულაც არ ჰქონია. რომ არა ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის დირექტორის და მისი გუნდის პროფესიონალიზმი, დღეს გაცილებით მეტი ინფიცირებული გვეყოლებოდა!“

„კორონავირუსი გახლავთ საბრძოლო ვირუსი, რომელიც ხელოვნურად შეიქმნა კანადის გასაიდუმლოებულ ლაბორატორიაში მონღოლოიდური რასის მამაკაცების ამოსაწყვეტად!“

„მსოფლიო მმართველთა გეგმის ნაწილი კორონავირუსის გავრცელებით სრულდება, რაც პენსიონერების დახოცვას და უზარმაზარი თანხების გამოთავისუფლებას ითვალისწინებს!“

სიკვდილიანობის მასშტაბების შესახებ გვატყუებენ! მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მიზანმიმართულად ცრუობს, რათა პანიკა აიცილონ თავიდან. თუკი არსებულ მონაცემებს სწორი ფორმულით გამოვითვლით, დავადგენთ, რომ კორონავირუსის ლეტალობა, მინიმუმ, 8,5 პროცენტია და არა დეკლარირებული 2,5. გავრცელების მასშტაბების გათვალისწინებით კორონავირუსი არის გარდაუვალი კატასტროფა, რომელიც მსოფლიოს ემუქრება. ეს ვირუსი უსწრაფესად ვრცელდება, რაც ყველაზე დიდ საფრთხეს წარმოადგენს. პანდემიას ველოდებით ძალიან მალე. მოგეხსენებათ, ვირუსის ინკუბაციური პერიოდი 2-დან 28 დღემდე გრძელდება, რაც ვითარებას კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს.

— როგორ შეძლებს ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლას და რატომ მოხდა, რომ საფრანგეთში გარდაცვალების არცერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა?

— **დღეისათვის კორონავირუსთან ბრძოლის მთელი სიმძიმე ინფექციურ საავადმყოფოს, მის ძლიერ გუნდს და პირადად თენგიზ ცერცვაძეს აკისრია.** სხვათაშორის, მინდა, საზოგადოებას შევახსენო, რომ ეს ის ინფექციური საავადმყოფოა, რომელიც წყეული სააკაშვილის დროს სიმბოლურ ფასად გაიყიდა და რომელიც წლების განმავლობაში ფეხებზე დაიკიდა სახელმწიფომ!

ეს ის ინფექციური საავადმყოფოა, რომელიც მოატყუა და გააცურა სერგეენკო-კვირიკაშვილის ხროვამ და დღემდე დევნილობაში იმყოფება.

რომ არა ინფექციური საავადმყოფო ზეპროფესიონალი **თენგიზ ცერცვაძის** ხელმძღვანელობით, კბილის ექიმი **ტიკარაძე** უმწეო მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა!

რაც შეეხება საფრანგეთის მაგალითს და ასევე ჩინეთს, იქ გამოიყენეს ექსტრაკორპორალური მემბრანული ოქსიგენაციის აპარატები. როდესაც ფილტვები ვეღარ ფუნქციონირებს, სისხლის ჟანგბადით გამდიდრება ხდება ორგანიზმის გარედან აღნიშნული აპარატის დახმარებით. მაქვს მოთხოვნა ხელისუფლებასთან, გამოიყენონ ჩვენი ფული, რომელიც მილიარდობით იხარჯება ათას სისულელეში და სასწრაფოდ შეიძინონ აღნიშნული აპარატები, რათა გადაარჩინონ მძიმე პაციენტების სიცოცხლე!

მოგეხსენებათ, ვირუსი უმძიმდებათ ქრონიკული დაავადებების მქონე ხანშიშესულ ადამიანებს, პენსიონერებსა და საშუალო ასაკის მამაკაცებს. შესაბამისად, მსოფლიო მმართველთა გეგმის ნაწილი კორონავირუსის გავრცელებით სრულდება, რაც პენსიონერების დახოცვას და უზარმაზარი თანხების გამოთავისუფლებას ითვალისწინებს.

სამწუხარო ამბავია, რომ უკვე ცხელ ქვეყნებშიც დაიწყო დასნებოვნების შემთხვევების გამოვლენა. არადა, საუბედუროდ, ზაფხულის დადგომაც ვერ დაგვიცავს კორონავირუსის გავრცელებისგან. **ყველაზე სანდო და კომპეტენტური მეცნიერები პერმანენტულად აქვეყნებენ კვლევებს სამეცნიერო ჟურნალებსა და გავლენიან ინტერნეტგამოცემებში, სადაც საუბარია კორონავირუსიდან მომდინარე საფრთხეზე, რაც მსოფლიოს მალე შეექმნება.** ეს პროცესი ხელოვნური და მართვადია, სახეზე გვაქვს მესამე მსოფლიო ომის ერთ-ერთი ფაზა, სადაც ბიოლოგიური იარაღი იქნა გამოყენებული.

— სხვათაშორის, მოსახლეობაში უკვე დაიწყო პანიკა და ადამიანები საკვებს იმარაგებენ...

— გარკვეული მარაგის შექმნა გარკვეულწილად სწორი საქციელია. მალე მოიმატებს ჩვენს ქვეყანაში შემთხვევების რაოდენობა და, შესაბამისად, პანიკაც. თქვენი სიმშვიდისათვის, რომელიც ძალიან აუცილებელი პირობაა ამ სიტუაციაში, ჯობია, მართლაც მოიმარაგოთ გარკვეული პროდუქტები და ხალხმრავალ ადგილებში გადაადგილებისაგან მაქსიმალურად შეიკავოთ თავი. ამავდროულად, ვიღაცები აუცილებლად ისარგებლებენ ჩინეთისა და ირანის ბაზრის ჩაკეტვით და ეცდებიან, პროდუქტებზე ფასის მომატებით ხელი მოითბონ.

საფუარით დამზადებულ მაღაზიის პურზე. საფუარის შემცველი პროდუქტები განსაკუთრებით აზიანებს იმუნიტეტს. აიკრძალეთ ხორცი და ალკოჰოლი!

თავის დაცვა არ ვიცი, მაგრამ ვირუსის გართულებისაგან დროული დიაგნოსტიკა დაგიცავთ. ახალმა უფრო ბუნებრივმა შტამებმა შეინარჩუნეს ხელოვნური წინაპრის თვისება, უსიმპტომოდ ჩასახლდნენ ორგანიზმში 2-28 დღის განმავლობაში. დროული დიაგნოსტიკის ძალიან მნიშვნელოვანი მეთოდი ვრცელდება ინტერნეტში, რომელსაც ტაივანის ექსპერტები გვთავაზობენ: **ყოველ დილას, გაღვიძებისას ღრმად ჩაისუნთქეთ და შეიკავეთ სუნთქვა 10 წამზე მეტი. თუ ამან არ გამოიწვია ხველა, დისკომფორტი, შეწუხება და ტკივილი, ე.ი. ფილტვები დაზიანებული არაა და ვირუსი ორგანიზმში არ გაქვთ!**

ასევე პროფილაქტიკისათვის გაითვალისწინეთ იაპონელი ექიმების გამოცდილებაც — აკონტროლეთ, რომ პირ-ხახა სულ დატენიანებული გქონდეთ. **იმისათვის, რომ ვირუსი პირის ღრუდან ფილტვებში არ გადავიდეს, ყოველ 15 წუთში 1-3 ყლუპი სითხე მიიღეთ. ცხვირ-ხახაში მოხვედრილი ვირუსი მარტივად იშლება კუჭის მჟავაში.**

— თუ არსებობს ანტივირუსული გამოცდილი ხალხური მეთოდები ან სპეციფიკური კვება?

— უმკაცრესად აკრძალეთ ტკბილი, რძის ნაწარმი (ქარხნის ყველისა და კარაქის გარდა) და საფუარი, რომლებიც ვირუსის გამრავლებას უწყობენ ხელს. აუცილებელია კარგი გამოძინება.

პირ-ხახაში სიმშრალის დროს და შემდგომ გამოჯანმრთელების 5-7 დღის განმავლობაში აქტიურად გამოივლეთ პირ-ხახაში **ძმრიანი წყალი.** სასურველია, ეს პროცედურები დაიწყოთ დღესვე და გააგრძელოთ ეპიდემიის დასასრულამდე.

„გახსოვდეთ აწ და მარადის:

ღვინის ძმარი გახლავთ ჯადოსნური სითხე კორონავირუსის პროფილაქტიკისათვის!“

გახსოვდეთ აწ და მარადის: **ღვინის ძმარი გახლავთ ჯადოსნური სითხე კორონავირუსის პროფილაქტიკისათვის!**

თუკი კორონავირუსი პირ-ხახიდან ფილტვებში არ ჩავიდა, დაავადება უმჩატეს ფორმებში ჩაივლის და ორგანიზმი მისდამი იმუნიტეტს გამოიმუშავებს.

— როგორ შეიძლება გავიძლიეროთ იმუნიტეტი და როგორ დავიცვათ თავი კორონავირუსისაგან?

— გირჩევთ, საფუარს არ გაეკაროთ! მიირთვით მაკარონი, ვერმიშელი, ხორბლის ფაფები, გამოაცხვეთ ბლინები.

უარი თქვით თერმოსტაბილური

— დაბოლოს, როგორია თქვენი პროგნოზები და რჩევები შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე?

— სამწუხაროდ, პანდემია გარდაუვალია, რის შესახებაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია რამდენიმე დღეში ოფიციალურ განცხადებას გაავრცელებს. შესაბამისად, მოიმატებს პანიკა, ხოლო ნერვიულობა გაცილებით მეტ ადამიანს მოკლავს, ვიდრე თვითონ ვირუსი.

ჩემი რჩევა იქნება, მაქსიმალურად მშვიდად და მომზადებულები შეხვდით კორონავირუსის გავრცელებას! დაეყრდენით მხოლოდ და მხოლოდ სანდო წყაროებს და მაქსიმალურად გაითვალისწინეთ პროფესიონალთა რეკომენდაციები!

„რომ არა ინფექციური საავადმყოფო ზეპროფესიონალი თენგიზ ცერცვაძის ხელმძღვანელობით,

კბილის ექიმი ტიკარაძე უმწეო მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა!“

ესაუბრა
მეგი საჯაია

მას შემდეგ, რაც საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა, ხელისუფლებამ ირანთან და ჩინეთთან პირდაპირი ფრენები შეზღუდა, რაც, ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, თვეში 30 მილიონის ზარალს მოგვაყენებს. ამავდროულად მოსახლეობამ საკვების მარაგზე დაიწყო ზრუნვა, რამაც შესაძლოა, გარკვეული დეფიციტი შექმნას. რა საფრთხე ელოდება საქართველოს ეკონომიკას კორონავირუსის პანდემიის შემთხვევაში და როგორია გამოსავალი შექმნილი ვითარებიდან, ამის შესახებ ეკონომისტი და ანალიტიკოსი, პროფესორი დემურ გიორხელიძე გვესაუბრება:

„სამწუხაროდ, საიმედო პროგნოზების მოცემას ვერ შევძლებ!“

დემურ გიორხელიძე:

ირანი არ ახმაურებს რეალურ სიტუაციას, ამათ კი სურთ, იქიდან რაღაცები ათრიონ და ხალხი დაააავადონ!

— ვითარება მეტად რთულდება, როდესაც არაადეკვატური ხალხი გვყავს ქვეყნის სათავეში. ამ დღეებში ხელისუფლების წარმომადგენლები ძალიან არარეალურ განცხადებებს აკეთებდნენ, თითქოს ჩვენ მწვანე ზონაში ვართ და მშვიდად უნდა ვიყოთ... არადა, ამ დროს ირანიდან შემოდის მთელი ბოსტნეული, გვაქვს ინტენსიური კავშირები და ვაჭრობა ჩინეთთან... **დანაშაულის ტოლფასია, რომ პირველივე დღეებში არ აიკრძალა ირანთან და ჩინეთთან მიმოსვლა.** რა მასშტაბით იფეთქებს დაავადება, ამის პროგნოზირება არავის შეუძლია. სადაც განვითრებულ ქვეყნებში იფეთქა, ჩვენ არაფრისგან ვართ დაცულები. ცხადია, როდესაც იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა ხარ, ეკონომიკა და ხალხი ცუდ დღეში აღმოჩნდება! ახლა ყველაზე საუკეთესო დროა, საკუთარს მივხედოთ და სასწრაფოდ უზრუნველყოს ხელისუფლებამ მიწების დამუშავება-ათვისება. სოფლის მეურნეობაში შედეგი რამდენიმე თვეში მიიღწევა. ამ პატარა ქვეყანამ როგორ ვერ უნდა შეძლოს საკუთარი ძალებით მოსახლეობის გამოკვება?

— საუბედუროდ, ჩვენი ქვეყანა მოუმზადებელია ამგვარი კრიზისისათვის. ჩვენ არც გეგმა გვაქვს, არც მარაგები...

— შესაბამისად, მოსახლეობას, რომელიც საკვებ პროდუქტებს იმარაგებს, ვერ გაამტყუნებ. მაშინ, როდესაც არა აქვთ მთავრობის იმედი, ყველა თავს იზღვევს. მითუმეტეს, გვაქვს მწარე გამოცდილება, დაძაბული ვითარების დროს საკუთარი ხალხის უბედურებაზე როგორ ითბობენ ხელს გარკვეული ჯგუფები. კრიზისი, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ახალი ვირუსის გავრცელებამ და პანდემიამ, განვითრებულ ქვეყნებსაც ემუქრება. ევროპაშიც გაჩნდა პროდუქტების დეფიციტი, რადგან ხალხმა ყველაფერი გაზიდა მაღაზიებიდან. იგივე მოხდება აქაც. სამწუხაროდ, საიმედო პროგნოზების მოცემას ვერ შევძლებ!

ძალიან უადგილოდ მიმაჩნია შექმნილ ვითარებაზე ხუმრობა ან გულის ზედმეტად დამშვიდება იმ ფაქტით, რომ საქართველო ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა და არაფერი გვემუქრება. დააკვირდით: პირბადეები უკვე დეფიციტურია! იგივე დეფიციტი შეიძლება წარმოიქმნას საკვებზეც, თუკი არ მოხდა მოსახლეობისათვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება! წარმოგიდგენიათ, სანამ არ დაფიქსირდა კორონავირუსის შემთხვევა, არ აკრძალეს მიმოსვლა ირანთან და ჩინეთთან. არხეინად იყვნენ, თითქოს გარანტირებული გვქონდა რამე.

როგორც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აცხადებს, არსებობს პანდემიის საფრთხე. ამას უნდა საერთო ძალისხევა და არა საკუთარი მოქალაქეების მოტყუება, ვითომ ყველაფერი კარგადაა!

— როგორც ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, ჩინეთთან და ირანთან პირდაპირი ფრენების შეზღუდვით ტურიზმი თვეში სულ მცირე 30 მილიონით იზარალებს.

— რა მოსატანია ფინანსური ზარალი იმ უბედურებასთან, რასაც ვირუსის მასიურად გავრცელება და ჩვენი თანამოქალაქეების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის მოსპობა გამოიწვევს. როგორც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, ირანი არ ახმაურებს რეალურ სიტუაციას, ამათ კი სურთ, იქიდან რაღაცები ათრიონ და ხალხი დაააავადონ.

რომელ ეკონომიკაზეა საუბარი, ესენი ყველაზე ძვირფასს, თავიანთი მოქალაქეების სიცოცხლეს არ უფრთხილდებიან! ვიღაცა ოლიგარქებმა ფული რომ არ დაკარგონ, ჩვენს სიცოცხლეს რისკის ქვეშ აყენებენ.

ამას საერთოდ რა შეიძლება ვუწოდოთ? როგორც ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა, ასევე ეკონომიკა კორონავირუსის ეპიდემიისთვის აბსოლუტურად მოუმზადებელია. ყველამ კარგად ვიცით, დღეს ინფექციური საავადმყოფო რა მდგომარეობაშია და რა ვითარებაში უწევთ ექიმებს მუშაობა.

— როგორ აისახება შექმნილი ვითარება დოლარის კურსზე?

— მოსალოდნელი პანდემიის ფონზე ნავთობზე ფასები ეცემა. მსოფლიოში ეკონომიკური აქტივობა გარანტირებულად შეფერხდება. ჩვენთან ლარის კურსი არანაირად კანონზომიერებას არ ემორჩილება, რადგან ხელისუფლებასთან დაახლოებული ჯგუფები ხელის მოთბობის მიზნით განსაზღვრავენ დოლარის კურსს. დღევანდელი სიტუაცია ნაწილობრივ გავლენას მოახდენს ლარის კურსის გამყარებაზე, თუმცა, მოსალოდნელი პროდუქტების დეფიციტისა და ფასების ზრდის ფონზე სასიკეთო პროგნოზებს ვერ გავაკეთებ.

ესაუბრა
მეგი საჯაია

ირანში დაწვეს საავადმყოფო, სადაც კორონავირუსით დაავადებული ადამიანები იყვნენ მოთავსებული



„როგორც ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა, ასევე ეკონომიკა კორონავირუსის ეპიდემიისთვის აბსოლუტურად მოუმზადებელია!“

კვირგვინოსნები

ნათია ფანჯიკიძე
ფსიქოლოგი

კორონავირუსის გარდა, სიკვდილის იმდენნაირი, სერიოზული და სულელური, გემოვნებიანი თუ უგემოვნო მიზეზი არსებობს, თითოეულზე წინასწარ წამის მეათედი რომ იღელვო, კვირის ბოლოს გადაღლილობით მოკვდები.

და თუ უკვე არჩევანი გავაკეთეთ და მაინცდამაინც კორონავირუსით უნდა დავიხოცოთ, მითუმეტეს, სად გვცალია ნერვიულობისთვის. ჩემი წინადადებაა, სანამ დავხოცილვართ, კარგი დრო ვატაროთ, მაგალითად, ახალი წელი გავიმეოროთ, გოზინაყი გავაკეთოთ, აღდგომა ვიზეიმოთ წინასწარ, ბოლოს და ბოლოს.

„ახალი თაობა“

გიორგი კეკელიძე
ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი

კაცობრიობას ამ ვირუსზე უარესი დაავადებები დაუმარცხებია თანაგანცდითა და შრომით. დადასტურებული გამოცდილებაა — **არაფერია შიშზე და სიძულვილზე უფრო სასტიკი ავადმყოფობა, მათზე უფრო ძნელად დასამორჩილებელი და დასაძლევი.**

ამიტომაც დღეიდან მარტივი ფორმულის მოხმობა გვჭირდება — რა თქმა უნდა, პირბადეები, მაგრამ ღიმილი, რომელიც პირბადიდანაც გამოაღწევს და ერთმანეთს გადავდებთ.

ადამიანი ამ ომსაც მოიგებს. აგერ მე და აგერ კორონავირუსი.

„ახალი თაობა“

დავით ბუტიკაშვილი
ასტროლოგი

კორონავირუსის დედამიწაზე გამოჩენა მაშინ მოხდა, როცა შავი მთვარე თევზების ზოდიაქოში თავის ტრანზიტს ასრულებდა, ეს ცხრა წელიწადში ერთხელ ხდება, ცხრა წლის შემდეგ ისევ ახალი ვირუსი გამოჩნდება.

შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ჰოროსკოპში ვირუსებითა და ეპიდემიებით ადამიანების დაღუპვის ალბათობა 27 იანვრამდე უფრო მეტი იყო, 27 იანვრის შემდეგ კი საქართველოს ჰოროსკოპში ეს მოსალოდნელი აღარ არის. სხვათაშორის, იმ დროს, როცა ღორის გრიპი გაჩნდა, მსხვერპლი გაცილებით მეტი იყო, ვიდრე ახლა, ასე რომ, მგონია, **ჩვენთან პანიკა უფრო მეტია, ვიდრე — საფრთხე. შემიძლია, ასტროლოგიურად ზუსტად ვთქვა, რომ საქართველოში ეპიდემია არ იქნება.**

„რეზონანსი“

რა ეპიდემიები გადაიტანა საქართველომ?

კორონავირუსი, რომელიც თანამედროვე მსოფლიოს ხალხებსა და სახელმწიფოებს მთელი ძალით უტევს, საქართველოსაც მოადგა. ოფიციალური ინფორმაციით, ჩვენს ქვეყანაში ამ საშიში სენით ჯერჯერობით მხოლოდ სამი პიროვნებაა დაავადებული — ორი მამაკაცი და ერთი ქალი, რომლებმაც ვერაგი ვირუსი უცხოეთიდან, კერძოდ, ირანიდან და იტალიიდან შემოიტანეს.

ისტორიულად საქართველო, როგორც სავაჭრო გზების გადაკვეთაზე მდებარე ქვეყანა და ყველა დიდი დამპყრობლის სამოქმედო ასპარეზი, სხვადასხვა სახელმწიფოში ატეხილი ჭირისა და სნეულების მიმართ ყოველთვის მიმზიდველი არეალი იყო. ამიტომ **ქოლერა, „შავი ჭირი“, „მუცლის სალმობა“, „ისპანკა“ თუ მალარია** ქართველობას ხშირად იმაზე უფრო დიდ ზარალს აყენებდა, ვიდრე შემოსეული მტერი.

მალარიის ცხელი სუნთქვა, რომელიც დასავლეთ საქართველოს, კერძოდ, სამეგრელო-აფხაზეთის მოსახლეობას ოდითგანვე მუსრს ავლებდა, კოლხეთის დაბლობიდან დღესაც გვესმის. ისტორიული სამართლიანობა მოითხოვს, ხაზგასმით აღინიშნოს, **თუ არა კოლხეთის ჭაობების დაშრობა, რაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში უშუალოდ ლავრენტი ბერიას ხელმძღვანელობით განხორციელდა, საქართველო მალარიის პრობლემას ვერ აღმოფხვრიდა!** სწორედ ბერიას ინიციატივით გაუშვეს სამეგრელო-აფხაზეთის ჭაობებში, გუბურებსა და მდინარეებში მალარიის გადამტანი კოღო ანოფელესის დაუძინებელი მტერი, მცირე ზომის თევზი გამბუზია და პარალელურად დაიწყეს ჭაობების დაშრობა. ამ კომპლექსურმა და გააზრებულმა ტაქტიკამ კეთილი ნაყოფი გამოიღო და საქართველომ მალარიის საუკუნოვანი პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვიტა.

პირიქითა ხევსურეთში, შატილის მახლობლად მდებარე სოფელ ანატორში, მდინარე არღუნის კლდოვან ნაპირას, დღემდე დგას ადამიანების ძვლებით ავსებული აკლდამები. ჟამიანობის დროს ქოლერით ან „შავი ჭირით“ დაავადებული ჩვენი თანამემამულენი თავიანთი ფეხით შედიოდნენ ამ ქვითკირის აკლდამებში და დაუმარხავი მიცვალებულების გვერდით რჩებოდნენ, რათა სოფელი არ წაებილწათ და ჟამი სხვებზეც არ გაევრცელებინათ. იქვე, გარდიგარდმო მდებარე კოშკებზე, ხევსურებს მეთოფენი ჰყავდათ ჩასაფრებული, რომლებიც დღედაღამ მორიგეობდნენ და აკლდამიდან გამოპარვის საშუალებას არავის აძლევდნენ. ისტორიას არ ახსოვს, ოდესმე მეთოფეს რომელიმე ადამიანის მოკვლა დასჭირვებოდა და აკლდამიდან გაქცევის მოსურნისთვის ტყვია დაედევნებინა — **სიკვდილს ყველა უდრტვინველად, ვაჟკაცურად ხვდებოდა!**

სტუდენტობისას, ხევსურეთში მოგზაურობის დროს, ჩემი თვალით მინახავს და შემიჭვრეტია ანატორის აკლდამებში. განსაკუთრებით დამამახსოვრდა და გონებაში ჩამრჩა ერთი ზრდასრული ადამიანის ჩონჩხი, რომელიც აკვანზე იყო გადამხობილი. ეტყობა, დედამ ჩვილი არ მიატოვა და სიცოცხლეშიც და სიკვდილშიც თავისი პირმშოს გვერდით დარჩა.

როგორც ჩანს, ადრინდელ საქართველოში სიკვდილიც სხვანაირი იცოდნენ...

1798 წლის 11 იანვარს, როცა თელავის სასახლეში **საქართველოს გმირი მეფე ერეკლე მეორე** გარდაიცვალა, ქვეყანაში **„შავი ჭირის“** ეპიდემია მძვინვარებდა. მეფის ცხედარი ჯერ სამეფო სასახლის დიდ დარბაზში დაასვენეს, ხოლო ოცი დღის შემდეგ ყორჩიბაშვილების ტაძარში გადაასვენეს. ამის შემდეგ თელავიდან ერეკლეს ცხედარი გომბორის გზით ქართლში წამოასვენეს, თბილისსა და მახათას გვერდი აუქციეს, რადგან დედაქალაქში „შავი ჭირის“ ეპიდემია მძვინვარებდა და დღევანდელი ავჭალის მიდამოებში, სვეტიცხოვლის პირდაპირ, არაგვის ნაპირას შეჩერდნენ. **ერეკლე მეფის ოჯახის წევრებმა მცხეთაში შესვლა ვერ შებედეს, რადგან სვეტიცხოველი მაშინ „შავი ჭირით“ დაავადებულთა თავშესაფრად იყო ქცეული. მცხეთელებმა ფეხით გადმოიარეს არაგვი და მეფის ცხედარი სვეტიცხოველში შეაბრძანეს.** ერთადერთი, ვინც მეფის ცხედარს მაშინ თელაველთაგან გაჰყვა, **სამეფო კარის მღვდელი ქრისტეფორე ბადრიძე-კეჟერაშვილი** გახლდათ, რომელმაც ერეკლე მეფეს საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად წესი მართლმადიდებლურად აუგო და მცირე აღაპიც გადაუხადა.

„შავმა ჭირმა“ საქართველოს მოსახლეობას მუსრი გაავლო. დაზუსტებული ცნობების თანახმად, 1810 წლის მდგომარეობით, საქართველოში **დაახლოებით 400 ათასი კაცი** ცხოვრობდა. ეს სულ მცირე **250 ათასით ნაკლებია** მოსახლეობის იმ რაოდენობასთან შედარებით, რამდენსაც დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველო 1783 წლის მდგომარეობით ითვლიდა.

მეცნიერულად დადგენილია, რომ საქართველოში ნიწნიშნიდის რაიონში მადათაპის მთის და დალის მთაზე, რომელიც დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტშია, „შავი ჭირის“ ენდემური კერები არსებობს.

„შავი ჭირის“ ეპიდემიამ საქართველოში პირველად **გიორგი ბრწყინვალის** ვაჟის **დავით მერვის** მოღვაწეობის დროს ევროპიდან შემოაღწია. **„შავმა ჭირმა“, რომელიც 1347 წელს ესპანეთისა და პორტუგალიის საზღვაო პორტებში გემებიდან გადმობობღებულმა ვირთხებმა გაავრცელეს, უმოკლეს დროში, კერძოდ ორ წელიწადში, ევროპის მოსახლეობის მეოთხედი, ანუ დაახლოებით 25 მილიონი ადამიანი გაანადგურა.** დაავადების კერები განსაკუთრებით რომის პაპის **კლემენტი მეექვსის** ტუტუცურმა გადაწყვეტილებამ გაამრავლა. კერძოდ, რომის პაპმა 1350 წელი „წმინდა წლად“ გამოაცხადა და მთელ საქრისტიანოს მოუწოდა — **ამ წელს ვინც რომში ჩამოვა და მოილოცებს, სამოთხეში სალხინებლის გავლის გარეშე მოხვდებაო!** ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან რომს ასეულათასობით პილიგრიმი მიაწყდა, რომლებიც „შავი ჭირის“ ეპიდემიას ყველა მიმართულებით ავრცელებდნენ. **რომის კათოლიკურმა ეკლესიამ 1350 წლის „წმინდა წლად“ გამოცხადებით მილიონები იშოვა, მაგრამ ამოტეხილმა „შავმა სიკვდილმა“, რომელიც სინამდვილეში „შავი ჭირი“ აღმოჩნდა, იმ წელს მილიონობით ახალი მსხვერპლი მიითვალა.**

ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, თუ რა მასშტაბები ჰქონდა **„შავ სიკვდილს“** შუა საუკუნეების საქართველოში. წყაროები ამის შესახებ თითქმის არაფერს გვეუბნებიან, თუმცა, „ქართლის ცხოვრებაში“ მაინც გამოკრთის ცნობები იმის შესახებ, რომ **საქართველოს დიდი მეფის გიორგი ბრწყინვალის მემკვიდრის დავით მერვის ზეობის დროს ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესრიგი მოიშალა, ქურდობა და ავაზაკობა გამრავლდა და სოციალურ ნიადაგზე მოსახლეობაში აჯანყებაც მოხდა...** როგორც ჩანს, საქართველოშიც დატრიალდა ის, რაც „შავი სიკვდილით“ შეშინებულ, დანგრეულ და არეულ ევროპაში ჩვეულებრივი ამბავი გახლდათ — **მოსახლეობა მამა-პაპის ნაფუძარს ტოვებდა და ტყეში გარბოდა, უმდიდრესი ფეოდალები გაღატაკებისა და დაცემის გზას დაადგნენ, აყვავებულ ქალაქებში ცხოვრება წახდა და ჩაკვდა, ხალხი გადასახადებს ვერ იხდიდა და შიმშილობდა...**

მაგრამ „შავმა სიკვდილმა“ ამავდროულად ევროპის პოლიტიკური და რელიგიური რეფორმაციის პროცესი დააჩქარა და წარმოების განვითარებას ახალი ბიძგი და ძალა მისცა! ჭირმა და სახადმა, რომელიც ადამიანებს მუსრს ავლებდა, უბედურების კვალდაკვალ ინგლისში ინგლისური ენის გავლენა გააძლიერა, რადგან ბრიტანელი არისტოკრატები, რომლებიც ფრანგულად ლაპარაკობდნენ, თავიანთი შვილებისთვის ფრანგ მასწავლებლებს ვეღარ შოულობდნენ.

საქართველოს მოსახლეობას მუსრს ავლებდა ესპანეთიდან გავრცელებული გრიპის ვირუსი **„ისპანკაც“**, რომელმაც 1918-1921 წლებში დაახლოებით **100 მილიონი ადამიანის** სიცოცხლე შეიწირა. „ისპანკა“ ფილტვის სისხლძარღვებს უტევდა და ადამიანს საშინელი სიკვდილით კლავდა — **ავადმყოფი თავის სისხლში იხრჩობოდა!** მეცნიერთა შეფასებით, კორონავირუსი „ისპანკასთან“ შედარებით ვარდისფერი ზღაპარია.

მაგრამ საქართველოსთვის არცერთ ჭირსა და ვირუსს იმდენი უბედურება არ მოუტანია, რამდენიც ვირზე შემჯდარი და გულბოროტი ქართველების ჯორივით უცილობლობასა და ცოფიან ქართულ შურს, რომელიც ყველა უბედურებისა და გასაჭირის სათავეა!

საქართველოს კორონავირუსის კი არა, **„კარენას ვირუსის“** ეშინოდეს, რომელიც, **კალანტაროვ-ლავროვისა და პრემიერ მიშუსტინის სახით,** კრემლსა და ოკუპირებულ აფხაზეთში მძვინვარებს!

ქართველებო, მერწმუნეთ, თუ „კარენას ვირუსს“ დავამარცხებთ, კორონავირუსსაც ძაღლი მიაკვდება!

დიტო ჩუბინიძე

სერგეი ლავროვი

მიხაილ მიშუსტინი

საქართველოს კორონავირუსის კი არა, „კარენას ვირუსის“ ეშინოდეს, რომელიც, კალანტაროვ-ლავროვისა და პრემიერ მიშუსტინის სახით, კრემლსა და ოკუპირებულ აფხაზეთში მძვინვარებს!

საქართველოში „შავმა ჭირმა“ 250 ათასი კაცი მაინც იმსხვერპლა!

კვირგვინოსნები

გოდერძი შარაშია
ჟურნალისტი



ტელეკადრებში ჩანს, ქალი ხალათით როგორ მიათრევს პალატიდან გამოქცეულ პაციენტებს. მოკლედ, ახლა ამ ვირუსს თუ ვინმე გაავრცელებს, ისევ მედპერსონალი და მიკროფონით მორბენალი ჩემი კოლეგები.

„ფეისბუქი“

ლადო სადღობელაშვილი
სამოქალაქო აქტივისტი



ვანო მერაბიშვილს აუცილებლად ექნება ინფორმაციები და ჩანაწერები. როგორც ვიცი, კიდევ ბევრი ფლეშკა აქვთ. **მან თავისი ტყვიები არ დახარჯა მაშინ, როდესაც „ქართული ოცნება“ იყო ძლიერი. მან შეინახა ეს ტყვიები. ამ ადამიანს აქვს სერიოზული კომპრომატები და ამ კომპრომატების სროლას ახლა აპირებს.**

„ახალი თაობა“

სოსო ცინცაძე
პოლიტოლოგი



კოჰაბიტაცია საქართველოში საერთოდ არ ყოფილა. კოჰაბიტაცია არის მონანიება და პატიება, რაც წამოვიდა სამხრეთ აფრიკიდან. მაგრამ მონანიების გარეშე პატიება არ არსებობს. **ჩვენთან არავინ არაფერს ინანიებს.**

ალბათ, საფლავში გადატრიალდება კოჰაბიტაციის ავტორი **დესმონ ტუტუ** — სამხრეთაფრიკელი შავკანიანი მოძღვარი, ნობელის პრემიის ლაურეატი.

„ახალი თაობა“

ჯონდი ბაღათურია
„ქართული დასის“ ლიდერი



„ქართულ ოცნებას“ აწყობს, ალტერნატივა იყოს ნაცების ბანდა, რომელიც ხალხის ერთ ნაწილს სძულს და ეზიზღება, მეორე ნაწილს კი, უბრალოდ, მისი დაბრუნების ეშინია. **ამიტომ „ოცნება“ ნაცებით სპეკულირებს, ნახეთ, ნაცები მოდიანო. ხალხიც ამას კენკავს.**

„ახალი თაობა“

„თეთრი მოძრაობის“ ლიდერი

თეიმურაზ შაშიაშვილი

წინამდებარე სკანდალურ ინტერვიუში 2011 წლის 26 მაისის სისხლიანი მოვლენების უცნობი პერიპეტიების შესახებ საუბრობს და დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ქვეყნის „ხერხემალი“ ვანო მერაბიშვილი იმ პოლიტიკურ თამაშს ითამაშებს, რომლის სცენარიც საზღვარგარეთ დაიწერება. მისი თქმით, საქართველოში ბიზნესში რუსული ფული ტრიალებს, ხოლო პოლიტიკაში — მასონური:

2011 წლის 26 მაისი. პოლიციის მიერ დაკავებული თემურ შაშიაშვილი

თეიმურაზ შაშიაშვილი:
2011 წლის 26 მაისს ჩრდილოეთ კავკასიიდან საქართველოში რუსის ჯარის შემოყვანა იგეგმებოდა!

— საქართველოს ისტორიაში რუსეთს იმაზე უფრო ვერაგი და ტრაგიკული როლი არ შეუსრულებია, რასაც დღეს ასრულებს. **სანამ რუსეთის ხელისუფლება არ იტყვის, თუ ვის აძლევდა და აძლევს ფულს საქართველოში არჩევნების შედეგებისა და პოლიტიკური პროცესების მანიპულაციის მიზნით, არასოდეს ჩვენს შორის ურთიერთობა არ დალაგდება.** ერთი რამ კარგად დავიმახსოვროთ — საქართველოში ერთმანეთს რუსული და მასონური ფული ებრძვის!

— ბატონო თემურ, სად არის რუსული და სად — მასონური ფული?

— ვაცხადებ სრული პასუხისმგებლობით: **საქართველოში რუსული ფული ტრიალებს ბიზნესში, ხოლო ევროპიდან და ამერიკიდან შემოსული მასონური ფული ტრიალებს პოლიტიკაში!** აი, სწორედ ეს ორი ფული ებრძვის ერთმანეთს და ამ ბრძოლას ეწირება, როგორც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, ისე ქვეყნის ეკონომიკა, მომავალი და ყველაფერი! არცერთი ეს ფული ქართულ საქმეს არ აკეთებს, რადგან სინამდვილეში ამ ფულების რეალური პატრონები და განმკარგავები ქართველები კი არა, უცხოელები არიან. ამასთან დაკავშირებით ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვანთ. ვიდრე გარდაიცვლებოდნენ, ბატონებმა **რეზო ჩხეიძემ, მერაბ ბერძენიშვილმა, ჭაბუა ამირეჯიბმა** და სხვა გამოჩენილმა პირებმა ქართული ბიზნესის წარმომადგენლებს სათითაოდ მიმართეს — საქართველოსთვის ერთი კეთილი საქმე გააკეთეთო! საუბარი იყო ერთ კონკრეტულ პროექტზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის მართლაც მნიშვნელოვანი გახლდათ.

— საქართველოში მოღვაწე ბიზნესმენებს მიმართეს?

— არა, ძირითადად საუბარი შეეხებოდა რუსეთში, კერძოდ, მოსკოვში მოღვაწე ქართველ ბიზნესმენებს. ქართველები ბატონი რეზოს წინადადებას სიხარულით დათანხმდნენ და კაცს დაჰპირდნენ — კი ბატონო, სიამოვნებით დაგეხმარებითო! მაგრამ ორი დღის შემდეგ ვითარება რადიკალურად შეიცვალა და ბატონი რეზო ჩხეიძის სატელეფონო ზარებს არცერთი ქართველი ბიზნესმენი აღარ პასუხობდა. ამოდენა კაცი სათითაოდ ყველას ურეკავდა და ისინი მხოლოდ ე.წ. მესიჯის სახით უგზავნიდნენ გაურკვეველი შინაარსის პასუხებს. **თურმე, რუსეთის ხელისუფლებას სუყველა ქართველი ბიზნესმენი მკაცრად გაუფრთხილებია, რომ ამ საქმეში არავითარ შემთხვევაში არ გარეულიყვნენ. აი, სწორედ ამას ჰქვია მონობა და ბიზნესმენი თუ პოლიტიკოსი, რომელიც ასეთ პირობებში მოღვაწეობას თანხმდება, არის მონა!**

სხვათაშორის, ერთ-ერთი ამ ბიზნესმენთაგან დღეს ბიძინა ივანიშვილის გარშემო ტრიალებს. ახლახან ორასი კაცი ვიყავით ჩასული გელათში, სადაც კონგრესი გავმართეთ. არავითარი განსაკუთრებული ხარჯი არ გაგვიწევია, ყველამ ჩვენ-ჩვენი ფულით ვიმგზავრეთ. არადა, ნებისმიერი მიტინგი, რომელიც საქართველოში იმართება, არის ფულის შოვნის წყარო, რადგან „მომიტინგეებმა“, რომლებსაც აქეთ-იქით „მარშუტკებით“ დაარბენინებენ, იციან, რომ „მიტინგზე“ დგომისთვის 50 ლარს მიიღებენ. პოლიტიკოსები, რომლებიც მასონური ფულით იკვებებიან, თავიანთ პატრონებს უცხოეთში ანგარიშს აბარებენ და არწმუნებენ — ხალხის ქუჩაში გამოსაყვანად ფულია საჭიროო! მასონებიც ამ ფულს იხდიან და საბოლოო ჯამში გახდილი და გაუბედურებული ჩვენი საცოდავი ქვეყანა და ხალხი გამოდის! სააკაშვილს ერთ-ერთი საელჩოს შესახებ პირადად ჩემთვის აქვს ნათქვამი — თვეში 25 ათას დოლარს მხოლოდ ჯიბის ფულად მაძლევენო.

— სააკაშვილს ამ ფულს ამერიკის საელჩო აძლევდა?

— საელჩოს არ დავაკონკრეტებ! შევარდნაძე ამერიკაში რომ ჩავიდა, პირდაპირ უთხრეს — მილიარდები გვაქვს საქართველოში გადმორიცხულიო. დაბრუნდა საქართველოში თუ არა, შეისწავლა ეს საკითხი და

აღმოჩნდა, რომ ამერიკას, თურმე, მართლაც ჰქონია ჩვენს ქვეყანაში მილიარდები გადმორიცხული, მაგრამ არა ხალხის საკეთილდღეოდ, არამედ ამ წურბელებისა და საქართველოს დაუძინებელი მტრების – არასამთავრობოების გამოსაკვებად!

დამისახელეთ რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ჩვენი ქვეყნის სიკეთისთვის იბრძვის და რომელსაც ხალხისთვის რამე გაუკეთებია! ძირითადად სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციები და პარტიები ქმნიან და აარსებენ საქართველოში ტელევიზიებს. არ დარჩა არცერთი პატიოსანი ტელევიზია, სადაც კაცი გამოვა და მართალ სიტყვას იტყვის. ცხონებული მერაბ ბერძენიშვილი მეუბნებოდა — ერთ მართალ ტელევიზიას შეუძლია საქართველოს გადარჩენა! ამიტომ ქართველებმა მთელი ქვეყანა უნდა შევძრათ და ერთი ქართული ტელევიზია დავაფუძნოთ, თორემ ქვეყანა თავზე დაგვემხობაო! არ აგვიხდა ამ დიდი შემოქმედისა და საქართველოს ჭეშმარიტი მეჭირისუფლის სიტყვები? ამ დღეებში აჭარაში გახლდით და უმძიმესი სიტუაციაა — გარედან შემოსული ძალა გაპარპაშებულია! არადა, გამოსავალი მარტივია — დალოცვილო, პრეზიდენტი რომ ხარ, გაატარე ღირსებით სავსე პოლიტიკა და გამოაცხადე — **„თურქები საქართველოში ისარგებლებენ ზუსტად იგივე უფლებით, როგორი უფლებითაც ქართველები**

„ამ სამხედრო ოპერაციას ხელმძღვანელობდა და აფინანსებდა ირაკლი ოქრუაშვილი!“

„ნათელაშვილის ოფისში ფრთიანი ანგელოზებიც რომ იკრიბებოდნენ, ვინმეს წინააღმდეგ არავითარ შემთხვევაში არ გავერთიანდები!“

კვირგვინოსნები

რამაზ საყვარელიძე
პოლიტოლოგი

ძალიან ძლიერი მუშტი ჰქონდა **ბერიას,** ოღონდ როგორც დამოუკიდებელი ფიგურა, უმწეო და უსუსური აღმოჩნდა. თუ პარალელს გავავლებთ, ასეთი შემსრულებლები, როგორიც **ვანო მერაბიშვილი** იყო, ხშირად არიან დიდი გავლენის მქონე, ოღონდ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი პოლიტიკური გავლენის მქონენი არიან. ძალიან ხშირად ისინი პოლიტიკაში საკმაოდ სუსტები არიან და ეს გამოჩნდა კიდეც პირველივე დღეებში — ბევრი შეცდომა დაუშვა!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

გიორგი გაჩეჩილაძე
პარლამენტარი



საბჭოთა კავშირის დროს სერიული მკვლელი ჩიკატილო იყო, რომელმაც მოკლა 56 ადამიანი. ვანო მერაბიშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრი რომ იყო, მისი ოპერაციების დროს 70 ადამიანზე მეტი ქუჩაში მოკლეს. **მინდა, გიგა ბოკერიას ვკითხო — ჩიკატილო ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომ ყოფილიყო, ისიც პოლიტპატიმარი იქნებოდა?**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ნინო ბურჯანაძე
„დემოკრატიული მოძრაობის“ ლიდერი



ვერც სააკაშვილი, ვერც მერაბიშვილი ხელისუფლებაში ისე ვერ მობრუნდებიან, ქვეყანა მართონ!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

კონსტანტინე გამსახურდია
გერმანიაში საქართველოს ელჩი

არ არის მართალი, თითქოს **სერგეი ლავროვი** თბილისში 2004 წლის შემდეგ არ ყოფილა. ის ჩამოსული იყო 2008 წელს, მიხეილ სააკაშვილის ინაუგურაციაზე და მაშინდელი ოპოზიცია მას შევხვდით „თბილისი-მარიოტში“ იპოდრომის მიტინგის შემდეგ. აღნიშნულ შეხვედრას ამ სტრიქონების ავტორის გარდა ესწრებოდნენ **ლევან გაჩეჩილაძე, დავით გამყრელიძე, სალომე ზურაბიშვილი, ნესტან კირთაძე და კახა შარტავა.** მახსოვს, როგორ აღთქმასავით დადო — ჩვენ არ ვაპირებთ აფხაზეთისა და ცხინვალის ცნობასო.

„ალია“

თურქეთში სარგებლობენ!“
ამ უკუღმართმა პოლიტიკამ და სხვის დაკრულზე ბუქნაობამ იქამდე მიგვიყვანა, რომ ქართველები თურქეთშიც მონები არიან და საქართველოშიც. ეს არის იმის ბრალი, რომ ქვეყანა იაგოებით გაივსო. იაგო რომ არ ყოფილიყო, ოტელო და დეზდემონა ბედნიერები იქნებოდნენ. იაგოები არიან პოლიტიკაშიც და იაგოები მართავენ ტელევიზიებსაც. ხოლო ბიზნესი ჩაბარებული აქვთ სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილებს. გაგიკვირდებათ, მაგრამ საქართველოში იაგოები, ყვარყვარეები და მეჯღანუაშვილები ერთმანეთთან დიდი სიამტკბილობით თანამშრომლობენ!

— მაინც რა გახდა საქართველოს ასეთი დამცირებისა და დამდაბლების მიზეზი?

— ამის მიზეზიც ჩვენი ბედოვლათობაა! **რომელ დამოუკიდებლობაზე ვლაპარაკობთ, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ნებართვის გარეშე ქვეყანა სააკაშვილისა და ნაცსექტის მიერ გორში დამხობილი სტალინის ძეგლის აღდგენას ვერ ახერხებს?** უფრო მეტიც, როგორც გორში გამართულ შეხვედრაზე მითხრეს, თურმე გამოჩნდა ბიზნესმენი, რომელმაც განაცხადა — გადავიხდი 100 ათას დოლარს, ვიყიდი სტალინის ძეგლს და ჩემი ხარჯებით დავდგამო! არ აძლევენ ამის უფლებას... როცა სტალინის ძეგლის აღდგენის თაობაზე პარლამენტში მიუტანიათ განცხადება, „ქართული ოცნების“ მესვეურებს საინიციატივო ჯგუფისთვის პირდაპირ უთქვამთ — დაგვერწმუნეთ, თქვენზე უკეთ ვიცით ხალხის განწყობა და ეჭვიც არ გვეპარება, რომ საზოგადოების დიდ უმრავლესობას ბელადის ძეგლის აღდგენა და ძველ ადგილზე დაბრუნება ძალიან უნდა, მაგრამ თავს ზევით ძალა არაა, ამერიკის საელჩო ამის უფლებას არ გვაძლევსო! ამის შემდეგ ამ ქვეყანას „თავისუფალი და დამოუკიდებელი სახელმწიფო“ ჰქვია?

მსოფლიო საოპერო ხელოვნების კაშკაშა ვარსკვლავმა **ზიორგი ონიანმა** ფოტოსურათები გამომიგზავნა საფრანგეთიდან იმის დასტურად, რომ პარიზში არსებობს სტალინგრადის სახელობის ქუჩაც და სტალინის ძეგლიც... სტალინის ძეგლი ამერიკაშიც დგას, მაგრამ ჩვენ ამის გაკეთებას გვიკრძალავენ იმიტომ, რომ ფასი არ გვაქვს, ღირსება დავკარგეთ!

— 2011 წლის 26 მაისს თქვენ და ნინო ბურჯანაძე ერთმანეთის გვერდით იდექით... შალვა ნათელაშვილის ოფისში დღეს ნინო ბურჯანაძე და გიგა ბოკერია ერთად რომ სხედან და ხვალ-ზეგ მათ შესაძლოა, ვანო მერაბიშვილიც შეუერთდეს, ამაზე რას იტყვით, ეს რა ზნეობა და მორალია?

— თავიდანვე ვაცხადებ, რომ ნათელაშვილის ოფისში ფრთიანი ანგელოზებიც რომ იკრიბებოდნენ, ვინმეს წინააღმდეგ არავითარ შემთხვევაში არ გავერთიანდები!

„ყველა ერთის წინააღმდეგ!“ ფაშისტური ლოზუნგია და ამ ხალხის გვერდით არ დავდგები!

თავის დროზე ყველა გაერთიანდა შევარდნაძის წინააღმდეგ და მერე იგივე მოხდა სააკაშვილთან მიმართებაშიც. არაფერი კარგი ამ ძალადობრივმა ლოზუნგმა ქვეყანას არ მოუტანა. საერთოდ, ჯანსაღი სისტემა აჯანსაღებს, ხოლო ავადმყოფი სისტემა ყველაფერს აავადებს! ქვეყანაში ავადმყოფი სისტემა გვაქვს და, შესაბამისად, პოლიტიკოსებიც ავადმყოფებად იქცნენ! მაგალითად, მომღერალი **თემურ ცაგურია** ცხონებულ ჟიული შარტავას სულ ნერვებს უშლიდა, რადგან კაცს დროის შეგრძნება ჰქონდა დაკარგული და შეხვედრაზე სულ აგვიანებდა. ცაგურია წავიდა ამერიკაში და გახდა აბსოლუტურად სხვანაირი — **ნუგზარ რუხაძემ** ბარში სიგარეტი რომ გააბოლა, ლამის თავზე დაახტა — სამსახურიდან გამაგდებენო! ანუ კარგმა სისტემამ ის კაცი რეჟიმში ჩააყენა და გააუკეთესა. კარგ სისტემაში ნაცხოვრები **ფადი ასლი** კი რომ ჩამოვიდა საქართველოში და დაინახა ცუდი სისტემა, თავადაც გახდა ბანდიტი და საზიზღარი ადამიანი, რომელიც საქართველოში ბარკლების ბიზნესს ფლობს და ცხვირს იქ ჰყოფს, სადაც არაფერი ესაქმება. **პაატა კოღუაშვილს** თუ დავესესხებით, კომუნისტების დროს საქართველოში 20 მილიონი ფრთა ქათამი არსებობდა, დღეს ეს რიცხვი 800 ათასამდეა შემცირებული. ასევე კატასტროფულად გახლავთ შემცირებული ქართული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ოდენობაც... ვისაც თევზი შემოაქვს საქართველოში, ბაჟისგან, ფაქტობრივად, გათავისუფლებულია, მაგრამ, ვინც თევზის საკვებ პროდუქტს ეზიდება, იმას საბაჟოზე ატყავებენ. ეს ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ საქართველოში თევზის რეწვა და მოშენება არავინ გაბედოს და ვიღაცის ბიზნესს საფრთხე არ შეუქმნას. აი, ეს უკუღმართი და ღალატიანი სისტემა უნდა დაინგრეს. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, რაც დღეს ნათელაშვილის ოფისში ხდება, სრული გაუგებრობაა! მე ვამაყობ, რომ 2011 წლის 26 მაისს ვიდექი იქ, სადაც ვიდექი, რადგან მიმაჩნდა და მიმაჩნია, რომ სააკაშვილს, რომელიც მიწაზე ფორთხავდა, სამხედრო აღლუმი არ უნდა ჩაეტარებინა. ასე ფიქრობდა იქ მყოფთა 98 პროცენტი, მაგრამ, როგორც დღეს ვარკვევ და მეუბნებიან, 2011 წლის 26 მაისის ღამეს ვიღაც-ვიღაცებს, თურმე, სხვა გეგმებიც ჰქონიათ!

სტალინის ძეგლის დემონტაჟი სააკაშვილის რეჟიმის მიერ

— დააკონკრეტეთ რას გულისხმობთ?

— რუსეთში მცხოვრები ქართველები, რომლებსაც გამოჩენა არ სურთ, მეუბნებიან, რომ 2011 წლის 26 მაისს ჩრდილოეთ კავკასიიდან საქართველოში რუსის ჯარის შემოყვანა იგეგმებოდა!

— ვინ ხელმძღვანელობდა ამ ოპერაციას?

— ჩემი ინფორმაციით, რომელიც ოპერაციაში მონაწილე ქართველებისგან მივიღე, ამ სამხედრო ოპერაციას ხელმძღვანელობდა და აფინანსებდა **ირაკლი ოქრუაშვილი!** ქართველებმა პირდაპირ მითხრეს — ოქრუაშვილისგან ფული მანქანების საბარგულებით მოგვდიოდაო!

— სად იყო ეს ხალხი შეკრებილი?

— ეს ხალხი შეკრებილი იყო ჩრდილოეთ კავკასიაში, რომელსაც ავარჯიშებდნენ და საგანგებოდ წვრთნიდნენ. იქ მარტო ქართველები არ ყოფილან, სხვებიც იყვნენ და მერე ერთობლივად უნდა შემოსულიყვნენ საქართველოში! სააკაშვილმა, როგორც ჩანს, ამ ყველაფრის შესახებ იცოდა და იმიტომაც არ შემოუშვა ოქრუაშვილი საქართველოში, მაგრამ სააკაშვილი არცერთ ვარიანტში არ იყო მართალი.

თუ როგორ გამოემგზავრა ირაკლი ოქრუაშვილი უსაბუთოდ პარიზიდან, როგორ დაუშვა საფრანგეთმა მსგავსი პრეცედენტი და როგორ ჩაფრინდა ის რუსეთში, ეს უკვე გახლავთ იმ ბინძური პოლიტიკის ნაყოფი, რასაც საქართველოს მიმართ რუსეთიც და ამერიკაც ერთობლივად აწარმოებენ.

ვერ გავიგეთ და ვერ მივხვდით, რომ რუსეთი და ამერიკა საქართველოსთან მიმართებაში ყოველთვის თანხმდებიან?!

— ვანო მერაბიშვილი ვის მხარეს დადგება — სააკაშვილთან მივა თუ ბოკერიასთან?

— ვისაც მერაბიშვილი პოლიტიკოსი ჰგონია, ერთი იმის თავში ჩამახედა! მერაბიშვილი, ალბათ, უფრო დამოუკიდებელ თამაშს შეეცდება და არც სააკაშვილთან წავა და არც ბოკერიასთან! გააჩნია, რა პოლიტიკური სცენარი იქნება დაწერილი ქვეყნის გარეთ. საერთოდ, ერთი რამ დავიმახსოვროთ — **საქართველოში „მოქალაქეთა კავშირის“ დაშლის შედეგად რა პოლიტიკური პარტიებიც გაჩნდნენ, უკლებლივ ყველა პარტია იყიდება!** სააკაშვილი, ბოკერია და მათი განაყოფები თუ გამონაყოფები ყველანი არაერთხელ გაიყიდნენ და გაყიდულები არიან. მაგალითად, **გიგა ბოკერია** 2003 წლის 23 ნოემბრამდე რამდენიმე დღით ადრე, ჩემს ყიდვასა და გადაბირებას აპირებდა, როცა ხან ხაშურში მთხოვდა არაფორმალურ შეხვედრას და ხან — სად. მე მას ვუთხარი, რომ თუ სურდა, მწვეოდა ქუთაისში, ჩემს სამუშაო კაბინეტში. ბოკერია მართლაც მეწვია და გადმომცა სააკაშვილის გზავნილი — გადმოდით ჩვენს მხარეს და ჩემთან, ჟვანიასთან და ბურჯანაძესთან ერთად თქვენც რევოლუციის ერთ-ერთი ლიდერი იქნებითო. ცხადია, მიიღეს უარი, რადგან გამყიდველებთან და მოღალატეებთან ვერ დავდგებოდი...

საქართველო დაყოფილია პოლიტიკურ სამთავროებად და პარტიულ სააგიტაციო პუნქტებად, რომელთა ფუნქციასაც ვითომდა თავისუფალი ტელევიზიები ასრულებენ. ნაციონალური სექტის ტელევიზიამ „მთავარმა არხმა“ თავიდან ბოლომდე ჩაიწერა ჩემი ბრიფინგი, მაგრამ ეთერში არაფერი გაუშვა, რადგან ტელევიზია ემსახურება სექტას.

— ამ ყველაფრის ფონზე ბიძინა ივანიშვილის როლსა და ფუნქციას რაში ხედავთ?

— ბიზნესმენი და მეცენატი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს ჰაერივით სჭირდება, მაგრამ პოლიტიკოსი ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურ პროცესსაც კლავს და თავის თავსაც!

— საქართველოში არჩევნები პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარდეს თუ მაჟორიტარულით?

— ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც არჩევნები მაჟორიტარულია, საქართველოს აძალებს, რომ არჩევნები პროპორციული სისტემით ჩატარდეს! თუ პროპორციული სისტემა უნაკლო და სამაგალითოა, ამერიკამაც ისარგებლოს ამ მოდელით და ამერიკაშიც პროპორციული არჩევნები ჩაატარონ! **პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარებაზე თავს იმიტომ იკლავენ, რომ მასონური პარლამენტი უნდათ! რაც გინდა უზნეო მაჟორიტარები შევიდნენ პარლამენტში, ქართველი ხალხი მასონური პარლამენტის არჩევას არ დაუშვებს! უცხოელებმა ეს იციან და ამიტომაც გვიძალიანდებიან.**

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

კობა არაბული
პოეტი

ამ კლანების, სექტების მოძრაობა ყველაზე მეტად კულტურასა და ხელოვნებას აზიანებს. მათ არც სამშობლო უნდათ, არც — ერი, არც — კულტურა, არც — პატრიარქი... **ხმას არ იღებს არც მწერლების დიდი ნაწილი, არადა, მწერალთა კავშირში, თუ არ ვცდები, 800-მდე მწერალია გაწევრიანებული. სად არიან, რატომ არ ისმის მათი ხმა?!**

ლიბერასტულმა სამყარომ დაანგრიაეროვნულობა და ანგრევს მსოფლიოს. სანამ ეს პროცესი არ შეჩერდება, არაფერი გვეშველება. ტრამპმა ეს საფრთხე უკვე იგრძნო და მას უპირისპირდება. ჩვენ კი ისტორიული, საკრალური, ზნეობრივი სივრციდან გასული ვართ. **ილიამ და კიდევ ხუთმა კაცმა მე-19 საუკუნეში დაღუპული ქვეყანა გადაარჩინეს და 21-ე საუკუნეში რა დაგვემართა, რატომ ვერ ვშველით სამშობლოს?!**

„სხვა დრო“

მამუკა არეშიძე
ექსპერტი

მერაბიშვილის წინააღმდეგ იმდენი კომპრომატი არსებობს, რომ შეიძლება, მრავალტომიანი ახალი საქმე შედგეს. როგორც ვიცი, მასთან დაკავშირებული რამდენიმე საქმე სასამართლოში უკვე განიხილება. რა თქმა უნდა, არ არის გამორიცხული, მას ეს აფიქრებდეს, თუმცა, ჩემი აზრით, არის კიდევ გარკვეული თემები, რაც მერაბიშვილს ციხეში შებრუნებაზე მეტად აღელვებს. ეს არ შეეხება მისი, როგორც მინისტრის საქმიანობას.

„კვირის პალიტრა“

ხათუნა ლაგაზიძე
ექსპერტი

რა ძალაც აქვს ატომურ ბომბს, ასეთივე მასობრივი განადგურების ძალა აქვს სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან ობიექტებზე კიბერშეტევას. მარტივია არჩევნების დღეს კიბერშეტევა, საარჩევნო ელექტრონული ინფრასტრუქტურის პარალიზება, რათა ვერ მოხერხდეს ხმების დათვლა. ამას შეიძლება, მოაყოლონ პროვოკაციები და სამოქალაქო დაპირისპირება.

„კვირის პალიტრა“

ლევან გოგიჩაიშვილი
პარლამენტარი

ვანო მერაბიშვილს მართლმსაჯულება ძალიან შემწყნარებლურად მოექცა. ამერიკაში მის მსგავს დამნაშავეებს სამუდამო პატიმრობას უსჯიან.

„კვირის პალიტრა“

სანდრო საკანდელიძე: გოჩა სვანიძე რაგბის კავშირის პრეზიდენტის პოსტიდან უნდა წავიდეს!

2020 წლის 24 თებერვალს საქართველოს რაგბის კავშირის ახალი პრეზიდენტი უნდა აერჩიათ, მაგრამ კვორუმი არ შედგა და არჩევნები ჩაიშალა. იმავე დღეს პრეზიდენტობის ერთ-ერთმა პრეტენდენტმა ბაჩო ხურციძემ საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა და ქართული რაგბის მესაჭეობისთვის ბრძოლას ორნი შერჩნენ — კავშირის მოქმედი პრეზიდენტი გოჩა სვანიძე და ვეტერანი მორაგბე, საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი კაპიტანი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი აბუსერიძე. აღსანიშნავია, რომ 24 თებერვალს არჩევნების ჩაშლას წინ უძღოდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ საქართველოს რაგბის კავშირის ფინანსური საქმიანობის შესახებ მომზადებული ანგარიშის არაოფიციალური გავრცელება სოციალურ ქსელ „ფეისბუქში“, რასაც საზოგადოებაში, მეტადრე კი რაგბის სამყაროსთან მეტ-ნაკლებად დაკავშირებულ ჯგუფებში დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვა. *საქმე ის არის, რომ სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაში საკმაოდ მძიმე დარღვევების შესახებ არის საუბარი, რაც რაგბის კავშირის ამჟამინდელი ხელმძღვანელობის შესაძლო კორუფციულ საქმიანობასთან დაკავშირებით სერიოზულ ეჭვებს აღძრავს.* ***სწორედ ამასთან დაკავშირებით გვესაუბრება ვეტერანი მორაგბე, საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრი, ფინანსისტი, ბიზნესადმინისტრირების სპეციალისტი, პროფესორი და ლექტორი სანდრო საკანდელიძე, რომელიც, მრავალი სახელოვანი ვეტერანი თუ მოქმედი მორაგბის მსგავსად, რაგბის კავშირის პრეზიდენტად ირაკლი აბუსერიძეს უჭერს მხარს.***

— კონკრეტულად რა პრეტენზიები გაქვთ რაგბის კავშირის დღევანდელი ხელმძღვანელობისა და სახელდობრ, პრეზიდენტ გოჩა სვანიძის მიმართ?

— ჩვენი პრეტენზიები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ძალიან მძიმე დასკვნით არის გამყარებული, სადაც წერია, რომ რაგბის კავშირმა მიწის 4 ნაკვეთი, რომლის საერთო ფართობიც დაახლოებით 24 ათასი კვადრატული მეტრია, ალტერნატიული შეთავაზებების განხილვის გარეშე საბაზრო ღირებულებაზე რამდენჯერმე იაფად გაყიდა. მაგალითად, შეშელიძის ქუჩაზე, რომელიც გლდანში ერთ-ერთი საუკეთესო ლოკაციაა, რაგბის კავშირმა სამშენებლო კომპანიას კვადრატული მეტრი მიწა 85 დოლარად მიჰყიდა, მაშინ, როცა საბაზრო ღირებულება დაახლოებით 400 დოლარია. თანაც, გაყიდულ მიწაზე უკვე აღებული იყო 60 მეტრი სიმაღლის კორპუსის მშენებლობის ნებართვა.

არადა, მანამდე რაგბის კავშირს ერთ-ერთ კომპანიასთან გაცილებით უფრო სარფიანი ხელშეკრულება ჰქონდა დადებული, რომლის მიხედვითაც იმავე ლოკაციაზე კვადრატულ მეტრ მიწას 180 დოლარად ყიდდა და საერთო ჯამში 1,7 მილიონი დოლარის სარგებელს იღებდა, მაგრამ ეს ხელშეკრულება მეტად წამგებიანი ხელშეკრულებით შეცვალეს, კვადრატული მეტრი 85 დოლარად გაყიდეს და რაგბის კავშირმა 1,7 მილიონი დოლარის ნაცვლად 800 ათასი დოლარი მიიღო, ანუ მთელი 900 ათასი დოლარით იზარალა.

როგორც რაგბის კავშირის ხელმძღვანელობისაგან მოვისმინეთ, ასეთ წამგებიან გარიგებაზე იმიტომ წავიდნენ, რომ თანხა ერთი წლით ადრე მიეღოთ, მაგრამ ეს განმარტება აბსოლუტურად ალოგიკური და არადამაკმაყოფილებელია.

— კი მაგრამ, რაგბის კავშირის ხელმძღვანელობა ქონებას ასე ჰაიჰარად რატომ ანიავებდა?

— ეს კითხვა **გოჩა სვანიძეს** უნდა დაუსვათ, მაგრამ მეეჭვება, არგუმენტირებული პასუხები ჰქონდეს. იგი ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერში, დიმა ობოლაძის გადაცემაში, ჩვენთან დებატზე არ მოვიდა, არადა, იმის მაგივრად, რომ გამოსულიყო და რაგბის კავშირში არსებულ დარღვევებთან დაკავშირებით საზოგადოებისთვის განმარტებები მიეცა, საკუთარი მომხრეები შეკრიბა და განუცხადა, რომ აუდიტის დასკვნა, რომელზეც ჩვენ — ირაკლი აბუსერიძის გუნდის წევრები — ვაპელირებთ, გაყალბებულია. **ეს იყო სვანიძის მიერ საბჭოთა პროპაგანდის სტილში ნათქვამი ერთდღიანი ტყუილი, რათა 24 თებერვალს არჩევნები გადაეგორებინა, თუმცა, საბედნიეროდ, მიზანს ვერ მიაღწია და არჩევნები გადაიდო.** საზოგადოებამ და რაგბის კლუბებმა, რომლებიც კავშირის პრეზიდენტს ირჩევენ, სვანიძისაგან გონივრული ახსნა-განმარტებები იქნებ ახლა მაინც მოისმინონ.

— რაგბის კავშირის ქონების გაყიდვით მიღებული თანხები რაგბის განვითარებას თუ მოხმარდა?

— გოჩა სვანიძის ხელმძღვანელობით რაგბის კავშირი მხოლოდ აქტივების გაყიდვით იყო დაკავებული, თორემ, არც ინფრასტრუქტურული და არც სპორტული თვალსაზრისით ქართული რაგბისათვის არაფერი შეუმატებია. აუდირებული ფინანსური ანგარიშების მიხედვით, 2016 წელს რაგბის კავშირის ზარალმა 900 ათასი ლარი შეადგინა, 2017 წელს — 3 მილიონი ლარი, 2018 წლის ანგარიშს კი რაგბის კავშირი, უბრალოდ, არ გვაძლევს. **სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშიდან ნათლად ჩანს, რომ რაგბის კავშირის ხარჯების ზრდა განპირობებულია მთელი რიგი გარემოებებით: ადმინისტრაციის ხელფასები გასამმაგებულია, კავშირის 140 თანამშრომლიდან 80 ერთდროულად ორ, სამ და ზოგჯერ ოთხ პოზიციაზეც არის დასაქმებული, თანაც, სრულ განაკვეთზე, შესყიდვები გაბერილი ფასებით ხდება.** მაგალითად, ერთ-ერთ კომპანიას, რომელშიც რაგბის კავშირის თანამშრომლები არიან დასაქმებული, თითქმის მილიონი ლარი ჩაურიცხეს, საიდანაც 45 პროცენტი ხელფასებში წავიდა და ნედლეულის შესყიდვაზე მხოლოდ 25 პროცენტი დაიხარჯა.

— სხვათაშორის, გოჩა სვანიძემ განაცხადა — ჩემთვის ძალიან შეურაცხმყოფელია ბრალდება, თითქოს, რაგბის ფული სახლში მიმაქვს, არადა, ხელფასის გარდა ზედმეტი თეთრი ჯიბეში არასოდეს ჩამიდიაო!

— მაშ, სვანიძემ კეთილი ინებოს და დასაბუთებულად, არგუმენტირებულად აუხსნას სარაგბო ოჯახს და მთელ საზოგადოებას, სად გაქრა ქართული რაგბის ფული? მისი ნათქვამი — თითქოს თანხები დოლართან მიმართებაში ლარის კურსის მერყეობამ „ჩაყლაპა“, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. დღეს რაგბის კავშირის დაფინანსება 13 მილიონი ლარიდან 17 მილიონ ლარამდეა გაზრდილი, სვანიძე კი იძახის — დაფინანსება 2,3 მილიონი დოლარით შეგვიმცირდაო.

— როგორ ფიქრობთ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ დადებული დასკვნით სამართალდამცავი ორგანოები რომ დაინტერესდნენ, რაგბის კავშირის მოქმედი პრეზიდენტის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა გამოიკვეთება?

— ფაქტია, რომ სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა ძალიან მძიმეა და ქართული რაგბის სამყაროში მეხის გავარდნას ჰგავს. 4 მარტს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პრეზიდიუმი რაგბის კავშირის შესახებ დადებულ დასკვნას საგანგებოდ განიხილავს და, სავარაუდოდ, პროკურატურას გადაუგზავნის. **ნამდვილად არ გამოვრიცხავ, საქმეში სამართალდამცავი ორგანოების ჩართვის შემდეგ რაგბის კავშირის მოქმედი ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა გამოიკვეთოს.**

— სამართლებრივ ასპექტსაც რომ თავი დავანებოთ, აქვს კი გოჩა სვანიძეს მორალური უფლება, რაგბის კავშირის პრეზიდენტის სკამს კვლავ წაეპოტინოს?

— რაგბის განვითარებაში რომ სტაგნაციაა და არადამაკმაყოფილებელი სპორტული შედეგები გვაქვს, ეს თვითონ სვანიძემაც აღიარა. მანვე დაადასტურა, რომ 2019 წლის მსოფლიო თასისათვის საქართველოს რაგბის კავშირმა ბოლოს სარაგბო ქვეყნებზე მეტი ხარჯი გასწია, მაგრამ საქვეყნოდ გაცხადებული მიზანი — ფიჯის ნაკრები დაგვემარცხებინა და ჯგუფიდან გავსულიყავით, მაინც ვერ შესრულდა. აღარაფერს ვამბობ 7-კაცა რაგბზე, რომელშიც, საერთოდ, კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს და დიდ სარაგბო ფორუმებზე — მსოფლიო თასზე და ოლიმპიადაზე ვერც კი ვხვდებით.

რაგბის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, რომლის საფუძველზეც 2016 წელს გოჩა სვანიძე კავშირის პრეზიდენტად იქნა არჩეული, 9 თეზისისა და 55 პუნქტისაგან შედგებოდა, მაგრამ 9 თეზისიდან არცერთი არ შესრულდა, 55 პუნქტიდან კი მხოლოდ 8-10 პუნქტი, ანუ 20 პროცენტი იქნა შესრულებული, რაც კატასტ-

კვირგვინოსნები

ლევან ამირეჯიბი
სამოქალაქო აქტივისტი

ვანო მთელი ცხოვრება იყო ბიძინა ივანიშვილის მონა... ვანო იყო ბიძინას ხშირი სტუმარი. მიშას ქეში ფული რომ სჭირდებოდა, ვანოს ატანდა ბიძინა, სხვას არ ენდობოდა... ბიძინას რომ სდომებოდა, ვანოს არ გამოუშვებდა ციხიდან, იმდენი დანაშაული აქვს ჩადენილი, სამუდამო პატიმრობას მიუსჯიდნენ. **ნაცების დროს რაც ძალადობა ხდებოდა, მერაბიშვილი იყო ყველაფრის ორგანიზატორი და საავაშვილთან ერთად ყველა სისხლიანი დანაშაულის შემკვეთი.** რამდენი ახალგაზრდა, უდანაშაულო ბიჭი ჩააწვინა მიწაში? რამდენი დაახეიბრა? რამდენი გააუპატიურეს და რამდენს დაუმახინჯეს სული და ცხოვრება? რამდენს წაართვა ქონება, ბიზნესი? **ამიტომ ვფიქრობ, გამოჩნდება ვინმე, ვინც მაგას დედას უტირებს!**

„ალია“

ემზარ კვიციანი
„პატრიოტთა ალიანსის“ წევრი, პარლამენტარი

15 წელი იწვალეს, კოდორის ხეობა რომ ჩაებარებინათ. ყველაფერი გავაკეთე, რაც შემეძლო... სხვებივით უცხოეთში არ გავქცეულვარ, ხატზე დავიფიცე, რომ ხეობის შესანარჩუნებლად უკანასკნელ ტყვიამდე უნდა მებრძოლა. ვინც ჩემთან ერთად დაიფიცა, ისინი იქ არიან დამარხული და მე დავმალულიყავი? კოდორში წასვლამდე პატრიარქთან მივედი და კურთხევა ვთხოვე. ყველაფერი ვუამბე და, იცით, რა მითხრა? — **შვილო ემზარ, არ დაგანებებენ თავს, სანამ კოდორიც არ ჩაბარდება, აფხაზეთი მიცემულიაო. ამის გამო მსჯიან დღესაც.**

„კვირის პალიტრა“

„ირაკლი აბუსერიძე რაგბზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანია, რომელიც არასოდეს დაუშვებდა, საქართველოს რაგბის კავშირი ასეთ მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნილიყო!“

„მიუხედავად იმისა, რომ „აბუს“ გაპრეზიდენტების შემთხვევაში მძიმე მემკვიდრეობა ერგება და რაგბის კავშირის კრიზისიდან გამოყვანას უდიდესი ძალისხმევა დასჭირდება, ჩვენი გუნდი ამისათვის მზად არის!“

როფული შედეგია და იმას ნიშნავს, რომ სვანიძე რაგბის კავშირის პრეზიდენტის პოსტიდან უნდა წავიდეს.

— რაგბის კავშირის პრეზიდენტობის აწ უკვე ყოფილმა კანდიდატმა ბაჩო ხურციძემ, რომელმაც 24 თებერვალს საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა, განაცხადა, რომ სვანიძეს ვირტუალური სარაგბო გუნდები ჰყავს შექმნილი, რომელთა მთავარი დანიშნულებაც ის არის, რომ მას არჩევნებში ხმა მისცენ. ამასთან დაკავშირებით რას იტყვით?

— დიახ, სვანიძემ, სპეციალურად იმისათვის, რომ არჩევნებში გარანტირებული ხმები ჰქონოდა, ნომინალური გუნდები შექმნა, რომლებსაც ამა თუ იმ შეჯიბრზე 7-8 ბავშვი გამოჰყავთ და რაგბის კავშირში საარჩევნო ხმის უფლება აქვთ მინიჭებული. **მაგალითად, ერთ-ერთი გუნდი სამად გაყვეს, ბავშვები ცალ-ცალკე გუნდებად დაარეგისტრირეს და სამივეს ხმის უფლება მისცეს.** ეს არის მექანიზმი, რომ რაგბის თემმა წარუმატებელი ხელმძღვანელის გადარჩევა ვერ შეძლოს და სვანიძემ ძალაუფლება შეინარჩუნოს, თუმცა, იმედი მაქვს, აუდიტის სამსახურის მიერ დადებული მძიმე დასკვნის შემდეგ სვანიძის მომხრეებიც დაფიქრდებიან და მხარს ქართული რაგბის რეგრესსა და ჭაობში ჩაფლობას არ დაუჭერენ.

საგანგაშოა, რომ ბავშვთა რაგბის განვითარებას სათანადო ყურადღება არ ეთმობა. რაგბის კავშირის 2019 წლის გამოქვეყნებულ ბიუჯეტში, რომელიც 33,6 მილიონ ლარს შეადგენდა, ბავშვთა რაგბის განვითარებისთვის მხოლოდ 67 ათასი ლარი იყო გათვალისწინებული, რაც ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს. არადა, რაგბი ორი ძირითადი მიმართულებით უნდა ვითარდებოდეს — ეს არის საბავშვო რაგბი, რომელშიც რაც შეიძლება, მეტი ბავშვი უნდა ჩავრთოთ და მათი ჯანსაღი მომავალი უზრუნველვყოთ და ეს არის ზრუნვა სანაკრებო გუნდებზე, რათა ჩვენმა ქვეყანამ მსოფლიო ასპარეზზე თავის ღირსეულად წარმოჩენა შეძლოს, რაც რაგბის განვითარებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია.

— ირაკლი აბუსერიძის კანდიდატურას რატომ უჭერთ მხარს და რატომ ფიქრობთ, რომ იგი ეფექტიანი პრეზიდენტი იქნება?

— შემიძლია, დანამდვილებით ვთქვა, რომ **ირაკლი აბუსერიძე** რაგბზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანია, რომელიც არასოდეს დაუშვებდა, საქართველოს რაგბის კავშირი ასეთ მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნილიყო. იგი მზად არის, მართვის ფუნქციები ისე გადაანაწილოს, რომ ყველა პროფესიონალს ჰქონდეს საშუალება, ქართული რაგბის განვითარებაში საკუთარი წვლილი შეიტანოს.

მიუხედავად იმისა, რომ „აბუს“ გაპრეზიდენტების შემთხვევაში მძიმე მემკვიდრეობა ერგება და რაგბის კავშირის კრიზისიდან გამოყვანას უდიდესი ძალისხმევა დასჭირდება, ჩვენი გუნდი ამისათვის მზად არის.

ახლა ბევრს საუბრობენ იმაზე, რომ რაგბის ოჯახი გაიხლიჩა, დაიქსაქსა და ა.შ. ყველას მოვუწოდებ, რომ სიმართლის მხარეს დადგნენ და სიმართლე რაგბის ოჯახს გააერთიანებს!

ესაუბრა ***ჯაბა ხუბუა***

სამარხვო ნაცმოძრაობა

მარხვა როგორიც უნდა იყოს, მოგეხსენებათ: დამარხო შენში ყოველი ვნება და ხორციელი სურვილი. მარტო ხორცი არ ჭამო, ყველი არ ჭამო და კვერცხი არ ჭამო კი არა, არ განიკითხო, არ გაუბრაზდე, არ იბილწსიტყვაო, რის ალკოჰოლი, რა ნარკოტიკი და რომელი თამბაქო, თვით ყველაზე საყვარელი ქალისკენაც კი (კაცისკენაც) არ უნდა გაიხედო ვნების თვალით. მოკლედ, მაქსიმალურად დათრგუნვა ხორცისა და შემსუბუქება სულისა.

კი ბატონო, ვისაც როგორ უნდა, ისე იმარხულოს, მაგრამ ერთი კია: არც მარხვაში და არც ხსნილის დროს ქაქის ჭამა რეკომენდებული არ არის!

ჯაბა ხუბუა

თუმცა, ისიც კარგად იცით, საქართველოში როგორც არის მარხვის ამბავი. ხალტურა, რასაკვირველია. ვინაიდან არ არსებობს სამარხვო ალკოჰოლი, სამარხვო სიგარეტი, სამარხვო გინება, სამარხვო სექსი, სამარხვო ჩათლახობა, სამარხვო აფერისტობა და სხვა ასეთი სამარხვო რამეები, მომარხულეთა უმეტესობა ამის კომპენსაციას აკეთებს **სამარხვო კარაქით, სამარხვო მაიონეზით, სამარხვო კატლეტით, სამარხვო ქაბაბით** და ცომგამოცლილი აჭარული ხაჭაპურით, ესეც, რა თქმა უნდა, **სამარხვოთი** და იქვე **სამარხვო დონატით** და **სამარხვო ტირამისუთი.**

კი, მართალია, წმინდა წერილი გვასწავლის: **როცა მარხულობ, თავს იცხე და დაიბანე პირი შენი და ხალხს კი არ ეჩვენო მარხულად, არამედ დაფარულში მყოფ მამასა შენსა, რომელიც ხედავს დაფარულს და ცხადად მოგაგებს,** მაგრამ ჩვენთან საჯაროდ და სახალხოდ ხდება გამოცხადება, ვინაა მარხვაზე. ეს ხდება საცხობის რიგში: **„უკაცრავად, ლობიანი ხომ ნამდვილად სამარხვოა, შემთხვევით, ლორით ხომ არ არის?“** საკონდიტროში: **„სამი ცალი სამარხვო ტარტალეტკა მომეცით და ორი ნაჭერი ჩვეულებრივი იდეალი, ოღონდ, სამარხვოსთან ერთად არ ჩადოთ!“** სუპერმარკეტის რიგში: **„უკაცრავად, გოგონა, კონსულტანტი ვერ ვნახე და ეს ქაბაბი ხომ ნამდვილად სამარხვოა?“** რესტორანში: **„სამარხვო მენიუ ცალკე რომ დაბეჭდოთ, არ შეიძლება?!“**

მოკლედ, საქართველო არის ესე.

საინტერესო კი ის არის, რომ ამ **სამარხვო ქაბაბის, სამარხვო ხაჭაპურისა** და **სამარხვო ტორტის** პროექცია პოლიტიკაშიც ხდება: არის ხალხი, რომელიც კატეგორიულად აცხადებს, რომ მაგ ჯალათ და სისხლისმსმელ მერაბიშვილთან საქმეს არ დავიჭერთ და არც კი დაველაპარაკებითო, მაგრამ ამ დროს ნაციონალურ მოძრაობას ეპარტნიორებიან, **„გაერთიანებულ ოპოზიციაში“ ბოკერიასთან ერთად არიან, ვაშაძესთან და ბარამიძესთან ერთად უსხედან საერთო მაგიდას და, თქვენ წარმოიდგინეთ, ბოკერიასთან, ვაშაძესთან, ბარამიძესთან და თარგამაძესთან ერთად „შავ სიებსაც“ კი ადგენენ.**

ე.ი. მერაბიშვილს ემიჯნებიან, მაგრამ ნაცმოძრაობასა და ბოკერიას ეტმასნებიან, ანუ **ამბობენ, რომ მარხვაზე არიან და სამარხვო კატლეტს, სამარხვო ქაბაბს, სამარხვო ხაჭაპურს, სამარხვო ჰამბურგერს და სამარხვო ტორტს კი მიირთმევენ.** თითქოს ნაცმოძრაობა მერაბიშვილის გარეშე სამარხვოა. თითქოს მერაბიშვილია ნაცმოძრაობის ხორცი, ყველი, კვერცხი, თევზი და თუ იმას ამოიღებ, მერე დასაშვებია ნაცმოძრაობასთან პარტნიორობა, ვითარცა მარხვაში სამარხვო ჩაშუშულის ჭამა.

მამუკა ტუსკაძე
პოლიტიკური მოძრაობა „სოციალური სამართლიანობისთვის“ ლიდერი

ის დაუპირისპირდება სააკაშვილსა და მის გუნდს. „ევროპული საქართველოდანაც“ ძალიან ბევრი ადამიანი გადავა **ვანო მერაბიშვილთან.** მას დიდი ამბიციები აქვს. **მერაბიშვილი შექმნის მესამე ნაცძალას.**

„ახალი თაობა“

ბიძინა გუჯაბიძე
ყოფილი პარლამენტარი

სადაც უნდა იყოს ვანო მერაბიშვილი, ხალხი მას წარსულს ყოველთვის გაუხსენებს.

„ახალი თაობა“

გოგი წულაია
„თავისუფალი საქართველოს“ წევრი



2011 წლის 26 მაისს, მიტინგის დარბევის დროს, ნაცებმა იმდენი მირტყეს, „ბრეტელებიან“ მაიკაში 2 კვირის განმავლობაში თავი არ მეტეოდა.

„ახალი თაობა“

გიგლა ბარამიძე
„დემოკრატიული მოძრაობის“ პოლიტიკური მდივანი



სიტუაციის შეცვლის 2 გზა არსებობს — რევოლუციური და მშვიდობიანი, ადამიანურ-ინტელიგენტური, ანუ საარჩევნო. **რევოლუციები და სადღაც შევარდნები არ გვინდა. არჩეული გვაქვს მშვიდობიანი გზა. ამისათვის ჩასატარებელია სამართლიანი არჩევნებ**ი.

„ახალი თაობა“

პეტრე მამრაძე
ყოფილი პარლამენტარი

ძალიან კარგად მახსოვს, როგორც პარლამენტის მაშინდელ წევრს, 2009 წლის თებერვალში, როცა სააკაშვილმა პარლამენტში განაცხადა, რომ რუსეთს ცხვირიდან ძმარს ადენდა, რომელმაც მის სამშობლოს ზიანი მიაყენა. შემდეგ გაოგნებული დიპლომატები მეკითხებოდნენ — **რას იზამს, რუსეთს კიდევ ომს დაუწყებსო?**

„ახალი თაობა“

„სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლი ოპოზიციონერები დღეს რომ სააკაშვილს უმეგობრდებიან და ნაცმოძრაობის პარტნიორები ხდებიან, ეს ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტარული მმართველობის დამსახურებაა!“

კახა კუკავა:

ყველას გასაგონად ვაცხადებ – ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიციის წევრი არ ვარ და ნაცებთან და ბოკერიასთან რაიმე კოალიციაში ან ბლოკში შესვლას არც მომავალში ვაპირებ!

პარტია „თავისუფალი საქართველოს“ ლიდერი კახა კუკავა, რომელიც ერთხელ საპროტესტო აქციაზე ნაცების გვერდით გამოჩნდა, საზოგადოების დიდი ნაწილის გაკილვის საგანი გახდა, თუმცა, მას შემდეგ ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიციისაგან დისტანცირებულია და ლეიბორისტული პარტიის ოფისში აღარ ჩნდება. ჩვენ გულწრფელად დავინტერესდით, ჩამოსცილდა თუ არა ამ პოლიტიკურ აჯაფსანდალს:

— თავიდანვე ძალიან გასაგებად განვაცხადე, რომ „თავისუფალი საქართველო“ მონაწილეობას მიიღებდა მხოლოდ იმ შეხვედრებში, რომლებიც საარჩევნო რეფორმის საკითხებს შეეხება, ხოლო შეკრებებში, რომლებიც აქციების მოწყობას, საარჩევნო ბლოკების შექმნასა და სხვა მსგავს საკითხებს უკავშირდება, ჩვენ არ ვმონაწილეობთ.

— თუნდაც მხოლოდ საარჩევნო რეფორმას ეხებოდეს, ნაცებთან და ევრონაცებთან ერთად მაგიდასთან ჯდომა მორალურ დისკომფორტს არ გიქმნით?

— საარჩევნო სისტემა შესაცვლელია და ეს მხოლოდ ვოლსკისა და ბოკერიას ნებაზე არ უნდა გადაწყდეს. ქოცებსაც და ნაცებსაც, რომლებიც ერთმანეთთან ძალიან კომფორტულად გრძნობენ თავს, სწორედ ის უნდათ, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის ბედი თავიანთ გემოზე გადაწყვიტონ, მაგრამ ჩვენ ამის საშუალებას ნამდვილად არ მივცემთ და პროცესს არ გამოვეთიშებით.

— ე.წ. გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალი პარტიები მაჟორიტარი დეპუტატობის საერთო კანდიდატებზე რომ აპირებენ შეთანხმებას, ამაში თუ მიიღებთ მონაწილეობას?

— ალბათ, საარჩევნო ბლოკი შეიქმნება, რომელიც საერთო მაჟორიტარებს დააყენებს, მაგრამ ჩვენ ამაში მონაწილეობას არ მივიღებთ. ზოგადად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიციონერმა კანდიდატებმა ერთმანეთს ხმები არ წაართვან და ამისათვის გარკვეული კოორდინაცია იქნება საჭირო, რასაც აუცილებლად გავაკეთებთ.

— კერძოდ?

— მაგალითად, მე თუ კანდიდატურას დავაყენებ გლდანში, კოორდინაცია მექნება შალვა ნათელაშვილთან, რომ მანაც გლდანში არ იყაროს კენჭი... ოპოზიციონერმა კანდიდატებმა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ერთმანეთს ხმები არ წავართვათ და ამით „ქართული ოცნების“ კანდიდატების გამარჯვებას არ შევუწყოთ ხელი.

— ე.ი. ბოკერიამ რომ მაჟორიტარად იყაროს კენჭი, ვთქვათ, ვაკეში, თქვენ მას კონკურენტს არ დაუყენებთ?

— ნამდვილად არ ვიყრი კენჭს იქ, სადაც ბოკერია იქნება კანდიდატი, რადგან ოპოზიციურ ხმებს ერთმანეთს წავართმევთ, ორივე წავაგებთ და ხელისუფლების კანდიდატი გაიმარჯვებს.

— გირჩევნიათ, ბოკერიამ გაიმარჯვოს, ოღონდ კი „ქართული ოცნების“ კანდიდატი დამარცხდეს?

— ჩემთვის ბოკერიაც და ქოციც სულერთია, მთავარია, მე გავიმარჯვო. მაგალითად, ლეიბორისტული პარტია თანახმაა, წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ბოკერიასთან ერთად იაროს და ამომრჩეველს მოუწოდოს, რომ მას მისცენ ხმა, მაგრამ მე და ჩემი პარტია ამას ნამდვილად არ ვაპირებთ.

— როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ, მაგალითად, გიორგი ბარამიძე ამომრჩეველს მოუწოდებს, ხმა მისცენ გუბაზ სანიკიძეს ან ნინო ბურჯანაძე ხალხს ეუბნება, არჩევანი გრიგოლ ვაშაძის სასარგებლოდ გააკეთონ... ეს ხალხის თვალში ოპოზიციის სასარგებლოდ იმოქმედებს?

— უკვე გითხარით, რომ მე ამ პროცესში მონაწილეობას არ ვაპირებ და დანარჩენები რას იზამენ, ნაკლებად მაღელვებს. მიმაჩნია, რომ ვოლსკი და ბოკერია ქვეყნისათვის ერთნაირი ბოროტებაა და ამიტომ რომელიმე მათგანის სასარგებლოდ ნაბიჯსაც არ გადავდგამ.

საერთოდ, სამთავრობო მედია ცდილობს, ნაციონალური მოძრაობის გარშემო არსებული კოალიცია ოპოზიციურ ერთობად გაასაღოს, მაგრამ ეს სულაც არ არის ოპოზიციური ერთობა, რადგან მთელი რიგი ოპოზიციური პარტიები ამ თამაშში არ მონაწილეობენ.

— ბოლოს და ბოლოს, პირადად თქვენ — „თავისუფალი საქართველოს“ ლიდერი კახა კუკავა ხართ თუ არა იმ ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიციის წევრი, რომლის დედაბოძსაც ნაცმოძრაობა და ევრონაცმოძრაობა წარმოადგენენ?

— ყველას გასაგონად ვაცხადებ — ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიციის წევრი არ ვარ და ნაცებთან და ბოკერიასთან რაიმე კოალიციაში ან ბლოკში შესვლას არც მომავალში ვაპირებ.

— მაშ, რას იტყვით თქვენს ყოფილ თანამებრძოლებზე, რომლებიც კიევში სააკაშვილსაც კი ეახლნენ და დაუძმაკაცდნენ?

— გუბაზ სანიკიძეს თუ გულისხმობთ, იგი ჩემი კი არა, ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი თანამებრძოლია!

— ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ იყო პოლიტიკაში, თქვენ და გუბაზი ერთად რომ ებრძოდით სააკაშვილის რეჟიმს!

— კი ბატონო, გუბაზი ჩემი თანამებრძოლი იყო 10-15 წლის წინათ, მაგრამ ბიძინას თანამებრძოლი და მისი პარლამენტის ვიცე-სპიკერი სულ ახლახან გახლდათ. საერთოდ, სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლი ოპოზიციონერები დღეს რომ სააკაშვილს უმეგობრდებიან და ნაცმოძრაობის პარტნიორები ხდებიან, ეს ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტარული მმართველობის დამსახურებაა.

— ბატონო?

— დიახ, ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს, ქვეყანას თავზე ორპოლუსიანობა მოახვიოს და თქვას — ან მე, ან მიშაო! მთელი სამთავრობო მედია, მთელი საარჩევნო და პოლიტიკური სისტემაც სწორედ ამ ორპოლუსიანობაზეა მორგებული, რის გამო სწრაფი ტემპით იზრდება იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც ამბობენ — მიშა არ მოგვწონს, მაგრამ არჩევანი მხოლოდ მიშასა და ბიძინას შორის თუ არის, მაშინ მიშა გვირჩევნიაო! გუბაზიც ასეთი ადამიანების რიგშია, ჩვენ კი მათ რიგში არ ვართ და ვცდილობთ, ამ ორპოლუსიანობას არ შევეგუოთ. დიახ, ჩვენ ვიბრძვით, რათა ეს ორპოლუსიანი საარჩევნო სისტემა იმგვარად ჩაითვალოს, რომ ადგილი მესამე, მეოთხე და მეხუთე პოლიტიკური ძალისთვისაც დარჩეს.

სხვათაშორის, სწორედ ამის გამო დავისაჯეთ და ტელემედია საერთოდ აღარ გვაშუქებს. მე და ჩემი პარტია გვარამიას „მთავარ არხზეც“ და ივანიშვილის „იმედშიც“ ერთნაირად აკრძალული ვართ.

— ე.ი. ვისაც ბიძინა არ მოსწონს, მხოლოდ ის დარჩენია, რომ სააკაშვილს ჩაუგორდეს კალთაში?

— ერთ ფაქტს გაგახსენებთ: 2013 წელს შუალედურ არჩევნებში ნაძალადევის მაჟორიტარ დეპუტატად ვიყარე კენჭი, ნაცმოძრაობის კანდიდატი დავამარცხე და მეორე ადგილი ავიღე. ამის შემდეგ ხელისუფლებამ რა დასკვნა გააკეთა — მოდი, ნაცები ბოლომდე ჩავწიხლოთ და აგერ, კუკავასა და სხვა ოპოზიციურ პარტიებს მივცეთ საშუალება, მათი ადგილი დაიკავონ, თუ კუკავა გავსრისოთ და ნაცები გამოვაცხადოთ მთავარ ოპოზიციურ ძალადო? **ფაქტი ჯიუტია: „ქართულმა ოცნებამ“ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა მთავარ ოპოზიციად ჰყოლოდა!**

საბედნიეროდ, ჩვენი საზოგადოება მხოლოდ ნაცებისა და ქოცებისაგან არ შედგება, ბევრად უფრო მრავალფეროვანია და ხალხს ნაცებიც და ქოცებიც ყელში ჰყავთ ამოსული, მაგრამ ტელევიზორს ჩართავ და მხოლოდ ქოცი და ნაცი ჩანს.

— მმართველი გუნდის წარმომადგენლები აცხადებენ — მზად ვართ, დავთანხმდეთ პრინციპს, რომლის მიხედვითაც 40 პროცენტზე ნაკლები მხარდაჭერის მქონე პარტია მთავრობას ერთპიროვნულად ვერ დააკომპლექტებსო. თქვენთვის ეს მისაღებია?

— მთავრობა ამ დათმობებზე მას შემდეგ მოდის, რაც ევროპიდან და ამერიკიდან ყური აუწიეს. უბედურება იცით, რა არის? ამ ხელისუფლებისათვის ქართველი ხალხის ხმას ფასი არა აქვს და გონზე მხოლოდ მას შემდეგ მოდის, ვიღაც კონგრესის დამლაგებელი რომ ჩამოვა და ნოტაციებს წაუკითხავს.

რაც შეეხება მაჟორიტარების რიცხვის შემცირებას, ჩვენ — „თავისუფალი საქართველო“ ამას მხარს ვუჭერთ და აღნიშნული შეთანხმების ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორებიც ვართ. უნდა ვთქვა, რომ ხელისუფლებამ პირადად ჩემი რეკომენდაციაც გაითვალისწინა და ვოლსკი და წულუკიანი — ეს ორი დესტრუქციული ფიგურა მოლაპარაკების მაგიდას მოაშორა.

თქვენი გაზეთის საშუალებით ვაფრთხილებ ხელისუფლებას: ხელოვნური ორპოლუსიანობა, ანუ არჩევანი მხოლოდ ბიძინასა და მიშას შორის ცეცხლთან თამაშია, რომელიც თქვენთვისაც და ქვეყნისთვისაც შეიძლება, ძალიან ცუდად დამთავრდეს!

ესაუბრა
ჯაბა ხუბუა

„ვოლსკი და ბოკერია ქვეყნისათვის ერთნაირი ბოროტებაა!“

კვირგვინოსნები

ბექა ნაცვლიშვილი
პარლამენტარი

მერაბიშვილის მობრუნება გამორიცხულია! როგორ წარმოგიდგენიათ, ამ ქვეყანაში ჯალათი კიდევ ერთხელ გახდეს შინაგან საქმეთა მინისტრი?!

„ახალი თაობა“

მამუკა გამყრელიძე
ყოფილი დიპლომატი

ვანო მერაბიშვილი ციხიდან სერიოზული ავტორიტეტით გამოვიდა.

„ახალი თაობა“

თინა ბოკუჩავა
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

ივანიშვილმა, უბრალოდ, უნდა გაითავისოს, რომ ძალიან მაღალი ფასის გადახდა მოუწევს, თუ გადაწყვიტა, რომ არ შედგეს კონსენსუსი და არ გამოვიდეს ქვეყანა ამ კრიზისიდან, რომელიც პირადად მან შექმნა.

„ახალი თაობა“

გიგა ბუკია
პარლამენტარი

სააკაშვილს ორი გვამი დღესაც სჭირდება. მაშინ ეს ესაჭიროებოდა ხელისუფლების შენარჩუნებისთვის, ახლა კი — დაბრუნებისთვის.

„ახალი თაობა“

„პროვოკატორი ოპოზიციონერები უკან არაფერზე დაიხევენ, შესაძლოა, მერაბიშვილიც გააკოტრიალონ!“



„მხოლოდ „ქართული ოცნება“ კი არა, ქვეყანა ზის ბომბზე!“

ორი გვამის ავტორი მერაბიშვილი ჩიტივით თავისუფალია, ე.წ. საქართველოს მთავრობა წერილს წერილზე იღებს დასავლეთისგან, გაერთიანებული ოპოზიცია კბილებს ილესავს „ივანიშვილის რეჟიმის“ დასამხობად, კორონავირუსმაც წამოყო თავი, აქაოდა, მე გაკლდით სრული ბედნიერებისთვისო... ერთი სიტყვით, სრული ქაოსია. როგორც პროკურატურის პრესცენტრის ჯგუფის ყოფილი უფროსი თეიმურაზ კვირკველია აცხადებს, ქვეყანა ბომბზე ზის, ხოლო თავის დაღწევის ერთადერთი გზა არსებობს:

თეიმურაზ კვირკველია:
ბოკერია და მთელი ნაციონალური მოძრაობა რუსულ თამაშს თამაშობს!

— ქვეყანა ჩიხშია. საშინლად აგრესიული ოპოზიცია სპეკულირებს და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველოს წინსვლა დაამუხრუჭოს. ამაში მას ხელს უწყობს როგორც ევროკავშირი და შეერთებული შტატები, ასევე რუსეთი. ერთმა ნაწილმა წააქეზა ისინი, მეორემ — დააფინანსა.

— ვინ ვის თამაშს თამაშობს?

— არაერთხელ ვთქვი და კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტებ — ნაციონალური მოძრაობის ყოველი ნაბიჯი გათვლილია რუსეთის ინტერესებზე, ევროსაბჭოს ასამბლეის საქართველოში ჩატარების ჩაშლაც სწორედ რუსეთის ინტერესებს ემსახურება. ალტერნატივა ასეთი იყო — ან უნდა ჩაშლილიყო ევროსაბჭოს მინისტერიალი, არაცივილიზებული, ველური ქვეყნის იარლიყი ჩამოგვკიდებოდა, ან ნაციონალები მოაწყობდნენ მძაფრ პროვოკაციებს და კიდევ უფრო მეტად მოგვეჭრებოდა თავი. წარმოგიდგენიათ, რა შეიძლება მოჰყვეს საქართველოში ჩამოსულ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრსა და მის დელეგაციას, ზოგადად, ნებისმიერი ქვეყნის დიპლომატიურ კორპუსს საფრთხე რომ შეექმნას? ნაციონალებმა მშვენივრად იციან, რასაც აკეთებენ.

— ანუ ამბობთ, რომ ნაციონალებისა თუ ევროპული საქართველოს ლიდერების — ბოკერიებისა და ხოშტარიების აქტიურობა რუსული თამაშის ნაწილია?!

— დიახ, ბოკერია და მთელი ნაციონალური მოძრაობა რუსულ თამაშს თამაშობს! მათი ყველა ნაბიჯი რუსეთის ინტერესებიდან გამომდინარეობს. გაიხსენეთ კოდორის ხეობა, ახალგორში დაკარგული ტერიტორიები და ბევრი სხვა მათი ნამოქმედარი — ყველაფერი წინასწარ იყო გათვლილი. ბოკერია სულაც არ არის იდიოტი, ძალიან ჭკვიანი და საღად მოაზროვნეა. წინა ხელისუფლების პოლიტიკური ისტებლიშმენტი, სადაც თავადაც შედიოდა, გამიზნულად იღებდა საქართველოს საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებებს.

„ოცნებამ“ შეცდომა დაუშვა, როცა თავის დროზე კუთვნილი ადგილი არ მიუჩინა ყველა მათგანს. უნდა გადაელახათ ის წინააღმდეგობები, რაც შტატებისა და ევროკავშირის მხრიდან მოდიოდა. ძირითადი ნაწილი, ვისაც უმძიმესი დანაშაულები ჰქონდა ჩადენილი, ციხეში უნდა გაეშვა. რადგანაც ასე არ მოიქცნენ, ახლა ვიმკით დაშვებული შეცდომის შედეგებს. არამარტო „ოცნება“, მთლიანად ქვეყანა ზის ბომბზე!

— მაინც, რა საფრთხეები გაქვთ მხედველობაში?

— ჩვენ გვყავს საკმაოდ კვალიფიციური, პროვოკატორი ოპოზიციონერები, რომლებიც უკან არაფერზე დაიხევენ. ან ვანოს გააკოტრიალებენ ან რამე სხვა სისულელეს ჩაიდენენ, მათგან ყველაფერია მოსალოდნელი. თავის დროზე, როგორც მერაბიშვილს სჭირდებოდა ორი „ტრუპი“, ახლა ამათ სჭირდებათ 3-4 გვამი, ერთი მაინც. **გახსოვთ, გიორგი სანაია როგორ გამოიყენეს სათავისოდ?! მაშინ ამტკიცებდნენ, სანაია ხელისუფლებამ მოაკვლევინაო, მაგრამ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ეს საქმე წესიერად არავის გამოუძიებია.**

— არა მგონია, შემთხვევით გეხსენებინათ ციხიდან ახალგამოსული ვანო მერაბიშვილი...

— როდესაც პოლიტიკურ ინტერესებს ეხება საქმე, მაგათთვის ერთმანეთის სიცოცხლეს ჩალის ფასი აქვს. ეს ჯგუფი ისევე აზროვნებს, როგორც მერაბიშვილი, რომელიც წლების წინათ კამერის წინ ორ გვამს ითხოვდა. ისიც ნათელია, რომ მათ უკან სერიოზული ძალა დგას — რუსეთი, რომელიც გეგმების რეალიზაციაში სიამოვნებით დაეხმარება. ცოცხალი მერაბიშვილი დღეს საფრთხეს არ წარმოადგენს, ვეთანხმები ცესკოს თავმჯდომარის ყოფილ მოადგილეს **გია ზესაშვილს** — მკვდარი მერაბიშვილის გეშინოდეთ! **ასეთი მერაბიშვილი კი იმ ოპოზიციის ინტერესებში შედის, რომელიც დღეს გვერდით არ იკარებს, მისი სიკვდილით კი მსხვერპლის მანტიას მოისხამს და სერიოზულ ქულებსაც დაიწერს.** მგონი, ეს ვანო მერაბიშვილმაც იგრძნო და სხვა ნოტაზე გადაერთო. უფრო ფრთხილი გახდა.

ქართული ოპოზიციის 90 პროცენტი კრიმინალური ბანდაა. ეს კრიმინალური ბანდა ან ციხეში უნდა გყავდეს ან სხვა სივრცეში. ქუჩაში გაცილებით საშიშნი არიან, მით უფრო დღეს, როცა დასასრულისკენ მიდის ნატოში გაწევრიანების პროცესი. მსოფლიო რუკაზე ძალთა გადანაწილება ხდება, პოზიციები იცვლება. **სულ მალე აღარ გაჭრის ნარატივი — ივანიშვილი საქართველოს რუსეთისკენ მიაქანებსო. ამიტომაც არიან ასეთი გამწარებულები და ჩქარობენ სიტუაციის მათთვის სასარგებლოდ შემობრუნებას.**

თუ ხელისუფლება არ გააკონტროლებს და დააბალანსებს სიტუაციას, თვითონ მოაწყობენ ბართლომეს ღამეს და სამოქალაქო ომამდე მიიყვანენ ქვეყანას. „ოცნება“ უნდა მიხვდეს, რა არის დღეს გასაკეთებელი. ამ პროცესების მართვის სადავეები მათ ხელშია.

— თავად რას ფიქრობთ, რაშია გამოსავალი?

— დღეს იმაზე კი არ უნდა იყოს დავა — რამდენი აირჩიონ პროპორციული წესით და რამდენი მაჟორიტარი შეიყვანონ პარლამენტში, პროპორციულ ნაწილზე უნდა გაუქმდეს ბარიერი! შეიძლება, ამის გამო „ქართულ ოცნებას“ დეპუტატთა რაოდენობა დააკლდეს, მაგრამ ამით გაცილებით დიდ პროვოკაციებსა და საფრთხეებს აიცილებს თავიდან. 1992-1995 წლების პარლამენტში შევარდნაძესაც არ ჰყავდა უმრავლესობა, მაგრამ ქვეყანას მართავდა.

ოპოზიციური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა ჩემთვის მიუღებელია, მაგრამ პარლამენტში უნდა იყოს დეპუტატი ნინო ბურჯანაძე, კახა კუკავა, შალვა ნათელაშვილი, პაატა დავითაია და ა.შ. თავიანთი ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებით ისინი საკანონმდებლო ორგანოში ბევრად უფრო კარგად მოახდენენ საკუთარი თავის ლუსტრირებას, ვიდრე ქუჩაში. ასე დაჩაგრულის მანტიას ირგებენ და საზოგადოების რაღაც ნაწილის გულშემატკივრობასაც იმსახურებენ. 92 წელს არც შევარდნაძე გიჟდებოდა იმ პოლიტიკურ ჯგუფებსა თუ პარტიებზე, რომლებიც ქუჩა-ქუჩა დარბოდნენ და ერთ ალიაქოთს ტეხდნენ, მაგრამ მისთვის ამას ხელი არ შეუშლია, რომ ნულოვანი ბარიერით ჩაეტარებინა არჩევნები და ყველანი შეეშვა პარლამენტში.

კიდევ ერთხელ ვამბობ — ნაციონალური მოძრაობისა თუ მისი განშტოებების დამნაშავე ლიდერები ან ციხეში უნდა გყავდეს, ან პარლამენტში შეუშვა!

— სხვათაშორის, გიგი უგულავას დაპატიმრების შემდეგ ეს კითხვაც დაისვა — ვინ იქნება შემდეგი...

— დარწმუნებული ვარ, ეს გიგა ბოკერია არ იქნება. ნათელია, რომ ხელისუფლებასთან არის გარიგებული. „ევროპული საქართველოს“ შექმნა, ჩემი აზრით, გარიგების შედეგია! სამწუხაროდ, ასეთია ქართული პოლიტიკა და ჩვენი მწარე რეალობა.

ნებისმიერ სისხლის სამართლის საქმეს აქვს ხანდაზმულობის ვადა. დღეს უკვე ბოკერიების და სხვა დამნაშავეების დაკავება დაგვიანებულია, მაგრამ, თუ გვინდა, ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ დამკვიდრდეს წესრიგი, გონიერმა და პატრიოტულმა ძალამ პარლამენტს შემდეგი წინადადებით უნდა მიმართოს — **განზრახ ჩადენილ მძიმე სახელმწიფოებრივ დანაშაულზე გაუქმდეს ხანდაზმულობის ვადა და იგი ბრალდებულის სიცოცხლის ხანგრძლივობით განისაზღვროს, როგორც ეს გერმანიაში ნაცისტების შემთხვევაში მოხდა.**

კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მხოლოდ „ქართული ოცნება“ კი არა, ქვეყანა ზის ბომბზე და რაც უფრო სწრაფად იქნება სწორი გადაწყვეტილებები მიღებული, მით უფრო კარგი იქნება ხელისუფლებისთვისაც და ქვეყნის მომავლისთვისაც!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

„ოპოზიციური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა ჩემთვის მიუღებელია, მაგრამ პარლამენტში უნდა იყოს დეპუტატი ნინო ბურჯანაძე, კახა კუკავა, შალვა ნათელაშვილი, პაატა დავითაია და ა.შ. თავიანთი ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებით ისინი საკანონმდებლო ორგანოში ბევრად უფრო კარგად მოახდენენ საკუთარი თავის ლუსტრირებას, ვიდრე ქუჩაში!“

კვირგვინოსნები

დავით ზარდიაშვილი
ანალიტიკოსი



თუ დამოუკიდებელმა სასამართლომ დაამტკიცა, რომ ნაცმოძრაობა, როგორც იურიდიული პირი, არის დანაშაულებრივი მიზნების მქონე ორგანიზაცია, მაშინ სასამართლომ შეიძლება მოითხოვოს იურიდიული პირის ლიკვიდაცია, ანუ ჩვენებურად რომ ვთქვათ, ნაცმოძრაობის ლიკვიდაცია. **ეს დაახლოებით ისეთი სცენარია, რაც გერმანიაში მოხდა, როცა აიკრძალა ფაშიზმი.**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

იური ვაშაკიძე
ჟურნალ „ბიზნესი და კანონმდებლობის“ მთავარი რედაქტორი



პოლიტიკანებო: ეს ქვეყანა მარტო თქვენი არ არის, ჩვენიცაა. თქვენ რომ ხელისუფლებაში მოსვლას აპირებთ, მეკითხებით, მე მინდა კი თქვენი პარპაში და თარეში? **ვინ მოგცათ თქვენ ხალხის სახელით ლაპარაკის, ნგრევის, ჩემი არჩევანის დამხობის უფლება? ხალხს ელაპარაკეთ, ხალხი დაარწმუნეთ და ხმა მოიპოვეთ. მანამდე კი დაეტიეთ თქვენს ბუნაგში და არჩევნებს დაელოდეთ!**

„სხვა დრო“

დავით ნემსაძე
„არმიის სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფის“ ხელმძღვანელი



ვანო მერაბიშვილი რომ რომელიმე პოლიტიკურმა ძალამ მიიღოს, ძალიან რთულია. ძნელია, ორი გვამით სადმე მიხვიდე, მაგრამ ჩვენს რეალობაში ორი გვამითაც მიდიან და ოთხი გვამითაც, რადგან საზოგადოება გვყავს ისეთი მომთმენი, რომ ამას ჩვეულებრივ აღიქვამს.

„ქართული ოცნება“ იმ ფირებს მალავს, რომლებიც კასრებში აღმოაჩინეს და რომელთაც ერთ დღეში შეუძლიათ ნაცმოძრაობის დასრულება.

„ალია“

გია ვოლსკი
პარლამენტარი

მე მინახავს ვანო მერაბიშვილის და სააკაშვილის ციხიდან საკაცით გამოყვანილი ადამიანები, რომლებსაც ან ჯანმრთელობა ჰქონდა შელახული, ან ღირსება. ასევე მინახავს მათი ციხიდან გამოყვანილი გარდაცვლილი ადამიანები და მე ვიხილე ადამიანები, რომლებიც ახლა ციხიდან საკმაოდ მოღონიერებული გამოდიან. **თუკი აღიარებენ, რომ ვანო მერაბიშვილი ფსიქიკურად არ არის ნორმაში, მაშინ ესეც ხმამაღლა გვითხრან.**

„ახალი თაობა“

ია მეტრეველი:

მალხაზ მაჩალიკაშვილის მიზანია, საქართველოს ხელისუფლებაში მკვლელებისა და მწამებლების ხროვა დააბრუნოს!

ექსპრეზიდენტი
მიხეილ სააკაშვილი

2017 წლის 26 დეკემბერს პანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს სასიკვდილოდ დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამამ, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის აქტიური მხარდამჭერია, გასულ კვირას კიევში მიხეილ სააკაშვილი მოინახულა და ქართულ მედიასაშუალებებს სიამაყით განუცხადა — მსოფლიოში ცნობილ რეფორმატორსა და მაღალი დონის პოლიტიკოსს შევხვდით. თუკი მსოფლიო დონის ტერორისტის ახმედ ჩატაევის დაჯგუფების წევრებთან ახლო კავშირში მხილებული 19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილის მამისათვის სააკაშვილი მსოფლიო დონის რეფორმატორია, ნაცრეჟიმის მიერ დიდუბის ეკლესიასთან დახვრეტილი 19 წლის ბუტა რობაქიძის დედისათვის იგივე სააკაშვილი მსოფლიო დონის მკვლელი და სადისტია. ია მეტრეველი — გაუბედურებული დედა, რომელსაც ნაცების რეჟიმმა სრულიად უდანაშაულო ერთადერთი ვაჟი მიწაში ჩაუწვინა, მალხაზ მაჩალიკაშვილისა და მიხეილ სააკაშვილის კიევურ პაემანს ჩვენთან ინტერვიუში ასე ეხმაურება:

— მალხაზ მაჩალიკაშვილის შვილის მკვლელობა აბსოლუტურად განსხვავდება ჩემი შვილისა და სხვა უდანაშაულო ბიჭების მკვლელობებისაგან, რომლებიც სააკაშვილის რეჟიმმა ჩაიდინა.

საერთოდ, ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა მალხაზ მაჩალიკაშვილის შესახებ კომენტარს ვაკეთებ, რადგან აქამდე თავს ვიკავებდი და იმაზეც კი არ გამიცია პასუხი, რომ ჩემთან დაკავშირებით არასასიამოვნო რაღაცები თქვა, მაგრამ ახლა, როცა კიევში საკუთარი ფეხით ეახლა მთავარ მკვლელსა და ჯალათს მიხეილ სააკაშვილს, დრო მოვიდა, მის საქციელს თავისი სახელი დაერქვას.

— მალხაზ მაჩალიკაშვილი მიხეილ სააკაშვილს „მსოფლიო დონის რეფორმატორს“ უწოდებს!

— სააკაშვილი მსოფლიო დონის რეფორმატორი კი არა, მსოფლიო დონის მკვლელი და სადისტია, რომლის რეჟიმმაც ჩვენი ახალგაზრდების ლამის ნახევარი გაჟლიტა, თუმცა, 9 წლის განმავლობაში საქართველოში დაყენებული სისხლის მდინარეები და ქუჩაში უმოწყალოდ დახოცილი ჩვენი შვილები მალხაზ მაჩალიკაშვილს არც კი ადარდებს. მას პროტესტი არც ლაფანყურში დახოცილი ქისტი ბიჭების გამო აქვს, რომელთა ჭირისუფლებსაც ნაცრეჟიმმა ცხედრების ღირსეულად დატირების უფლებაც კი წაართვა და აიძულა, ჩუმად დაემარხათ. **სააკაშვილის ბანდამ პანკისის ხეობაში სპეცოპერაცია რომ ჩაატარა და ორი ძმა გუმაშვილი სახლში ცოცხლად გამოწვა, მაჩალიკაშვილისათვის ესეც არაფერს ნიშნავს და მისი მიზანია, საქართველოს ხელისუფლებაში მკვლელებისა და მწამებლების ხროვა დააბრუნოს!**

— თუნდაც მორალური თვალსაზრისით რამდენად სწორია, რომ მალხაზ მაჩალიკაშვილი საკუთარი სამართლის პოვნას თქვენი შვილისა და სხვა უდანაშაულო ახალგაზრდების მკვლელთა ხელისუფლებაში დაბრუნებით ლამობს?

— ფაქტია, რომ მაჩალიკაშვილს სააკაშვილის რეჟიმის მიერ დახოცილი ჩვენი შვილები ოდნავადაც არ ანაღვლებს — თითქოს ჩვენი ტრაგედია ტრაგედია არ არის და მხოლოდ მისი უბედურებაა ანგარიშგასაწევი. გამოდის, რომ მაჩალიკაშვილი თანახმაა, სააკაშვილმა, მერაბიშვილმა და მათმა რეჟიმმა საქართველოში კვლავ სისხლის მდინარეები დააყენონ, ისევ დახვრიტონ ახალი ბუტა რობაქიძეები და წამებით მოკლან ახალი სანდრო გირგვლიანები.

სხვათაშორის, ჩვენი საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს, ვის გვერდით დგას მალხაზ მაჩალიკაშვილი, რა ზრახვები ამოძრავებს და ამიტომაც არა აქვს მას ქართველი ხალხის დიდი ნაწილის მხარდაჭერა. ის კი არა, მაჩალიკაშვილს პანკისის ხეობის მოსახლეობაც კი არ უდგას გვერდით.

— მერაბიშვილი ახსენეთ და იგი ციხიდან წესიერად გამოსულიც არ იყო, ხელისუფლების დამხობაზე რომ ალაპარაკდა. ამაზე რას იტყვით?

— გამწარებულმა დედებმა მერაბიშვილის ასეთი სითავხედის გამო აღშფოთება ვერ დავმალეთ, რესტორანთან, სადაც ციხიდან გამოსვლას აღნიშნავდა, საპროტესტო აქცია მოვუწყვეთ და ზეიმი ჩავუშალეთ. თითქმის 7 წელი იჯდა ციხეში, ამდენი დრო ჰქონდა, რომ ყველაფერი გაეანალიზებინა და სინანულში ჩავარდნილიყო, მაგრამ ისევ ორი გვამის სურვილით გამოვიდა. **დიახ, მერაბიშვილი არ შეცვლილა ისევე, როგორც არ შეცვლილა ნაციონალური მოძრაობა და კვლავ სადისტებისა და სისხლისმსმელების ბანდად დარჩა.**

— თუმცა, ეს ბანდა ხელისუფლებაში დასაბრუნებლად ემზადება და აცხადებს, რომ „ქართულ ოცნებას“ არჩევნებში აუცილებლად დაამარცხებს!

— „ქართულ ოცნებას“ უამრავი შეცდომა აქვს და ბევრი რამ, რასაც ქართველი ხალხი ახალი ხელისუფლებისაგან ელოდა, არ შესრულდა, მაგრამ მკვლელებისა და ჯალათების ნაცბანდასთან „ოცნების“ შედარება ყოვლად დაუშვებელია.

ქართველი ხალხი არასოდეს დაუშვებს ნაცების ხელისუფლებაში დაბრუნებას. მათი ერა 2012 წელს დამთავრდა და აღარასოდეს განმეორდება. ხომ ხედავთ, მთელი საქართველოს მასშტაბით ცდილობენ ხალხის მობილიზებას, ფულებს არიგებენ, მაგრამ „მასშტაბურ“ აქციაზე 3-4 ათას კაცზე მეტი ვერ გამოჰყავთ.

დიდი იმედი მაქვს, 2020 წლის არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობა ძალიან მწარედ დამარცხდება, პოლიტიკიდან გაქრება და ამ სისხლიანი სადისტების ყიყინსაც აღარასოდეს გავიგონებთ!

ესაუბრა
ჯაბა ხუბუა

„მალხაზ მაჩალიკაშვილს პანკისის ხეობის მოსახლეობაც კი არ უდგას გვერდით!“

„მალხაზ მაჩალიკაშვილი თანახმაა, სააკაშვილმა, მერაბიშვილმა და მათმა რეჟიმმა საქართველოში კვლავ სისხლის მდინარეები დააყენონ, ისევ დახვრიტონ ახალი ბუტა რობაქიძეები და წამებით მოკლან ახალი სანდრო გირგვლიანები!“

კვირგვინოსნები

თამაზ მოლაშვილი
სულხან მოლაშვილის მამა

მე ამათ სამართალს რა ვუთხარი, მერაბიშვილს რომ ამ გონორით ალაპარაკებს... **სახელმწიფოვ, მოდი ჭკუაზე! ასეთ ხალხს ნუ აჯეჯილებ, ამით მომავალ თაობასაც რყვნი და დანაშაულს სჩადიხარ!**

მე რომ სადმე სააკაშვილი ან ბოკერია გადამეყაროს, ჩემს თავზე პასუხისმგებელი არ ვარ. ჩემი შვილისთვის სისხლს სიამოვნებით დავლევრი.

„კვირის პალიტრა“

გუჯი სულთანიშვილი
ანალიტიკოსი

ვანო მერაბიშვილის ციხიდან გამოსვლით მის მომხრეებს შორის გამოწვეულმა სიხარულმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ნაციონალური მოძრაობის სახით საქმე გვაქვს სიგიჟესთან, უტიფრობასთან, დეფორმირებულ ზნეობასთან და სინდისთან.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

თენგიზ კალანდაძე
მიხეილ კალანდაძის მამა

ჯოჯოხეთში რომ მომიწიოს გავლა, გავივლი და ბევრსაც წავათრევ კიდევ იმ ჯოჯოხეთში.

„ახალი თაობა“

ბორის კაკუბავა
მიხეილ კალანდაძის ბაბუა

ხორავას ქუჩის საქმე თავიდან ნაციონალურმა მოძრაობამ გააფუჭა, რათა ეთქვათ, რომ ხელისუფლება არის უვარგისი, უპრინციპო და მშიშარა.

„პირველი არხი“



ექსპრეზიდენტი
სერჟ სარგსიანი



ექსპრეზიდენტი
რობერტ ქოჩარიანი

სომხების მიერ „ას გამოჩენილ სომეხთა“ სიაში საზეიმოდ გამწესებულ სააკაშვილს ზუსტად ისე უნდა მოვექცეთ, როგორც სომხები ექცევიან თავიანთ ექსპრეზიდენტებს!

აქეთ სარგსიანი, იქით სააკიანი!

სომხეთში ექსპრეზიდენტებს ასამართლებენ!

არა, სომხები ამაში კი აშკარად გვჯობნიან! ერევანში ერთდროულად ორი ექსპრეზიდენტის სასამართლო მიმდინარეობს! სომხეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტის ნიკოლ პაშინიანის წინამორბედს სერჟ სარგსიანს კორუფციისთვის ასამართლებენ, სარგსიანის წინამორბედს რობერტ ქოჩარიანს კი — სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობისათვის!

სერჟ სარგსიანს საბიუჯეტო თანხების უკანონო ხარჯვაში ადანაშაულებენ. თავად სომხეთის ექსპრეზიდენტი დანაშაულს არ აღიარებს. არადა, გამოძიების მიხედვით, 2013 წელს სარგსიანმა უფლებამოსილება ბოროტად გამოიყენა, როდესაც ფერმერებისთვის დიზელის საწვავის შეღავათიან ფასად მიყიდვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ტენდერში გაამარჯვებინა თავისი მეგობრის ფირმას! **ანუ სახელმწიფო სახსრები არასათანადოდ დაიხარჯა, რადგან საუბარია დაახლოებით ერთ მილიონ ამერიკულ დოლარზე, რომელიც ბიუჯეტმა დაკარგა მხოლოდ იმის გამო, რომ ზემოხსენებული ტენდერი მეორე კომპანიამ არ მოიგო — ის კი მილიონი დოლარით მეტს იხდიდა!**

ამავე საქმეზე ბრალი წაყენებული აქვს სომხეთის სოფლის მეურნეობის ყოფილ მინისტრ **სერგო კარაპეტიანს,** ასევე მის მოადგილესა და უწყების რამდენიმე მაღალჩინოსანს. საბრალდებო სკამზე ზის სარგსიანის მეგობარი ბიზნესმენი **ბარსეგ ბეგლარიანიც,** რომელსაც მოაგებინეს დიზელის შესასყიდი ტენდერი!

ამ სასამართლოს აპროტესტებს ყოფილი სახელისუფლო, ამჟამად კი ოპოზიციური **რესპუბლიკური პარტია,** რომლის თავმჯდომარეც ყოფილი პრეზიდენტი **სარგსიანია!** სომეხი რესპუბლიკელების მტკიცებით, პაშინიანის ხელისუფლება ექსპრეზიდენტ სარგსიანს პოლიტიკური ნიშნით დევნის, რადგან ეშინია „ყველაზე ავტორიტეტული ოპოზიციური ლიდერის“! თავად **სარგსიანი** აცხადებს, რომ მისი დევნა ყარაბაღის საკითხს უკავშირდება, რადგან პაშინიანის ხელისუფლება ყარაბაღის დათმობას გეგმავს, მე კი ყარაბაღის დამოუკიდებლობას არავის დავუთმობ!

ცნობისთვის: **სერჟ სარგსიანი** ე.წ. ყარაბაღის კლანის წარმომადგენელია, ისევე როგორც მისი წინამორბედი ექსპრეზიდენტი **რობერტ ქოჩარიანი** — ამჟამად ასევე პატიმარი!

სომხეთის ექსპრეზიდენტ რობერტ ქოჩარიანს ერევნის სასამართლო 2008 წელს კონსტიტუციური წყობის დამხობის ბრალდებებით ასამართლებს!

დიახ, **ქოჩარიანს** 2008 წელს მისი პრეზიდენტობის ბოლო დღეებში მომხდარ დემონსტრანტების სასიკვდილო დარბევაში ადანაშაულებენ. **11 წლის წინათ იმხანად სომხეთის პრეზიდენტმა რობერტ ქოჩარიანმა მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის სასტიკი დარბევის გადაწყვეტილება მიიღო, რასაც ათამდე ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა!**

საკონსტიტუციო წყობის დამხობის საქმეზე სასამართლო პროცესზე ქოჩარიანთან ერთად ასევე ბრალდებულები არიან კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ყოფილი გენერალური მდივანი **იური ხაჩატუროვი,** თავდაცვის ყოფილი მინისტრი **სეირან ოჰანიანი** და ყოფილი ვიცე-პრემიერი **არმენ გევორქიანი.**

არადა, შარშან, მაისში, სომხეთის დედაქალაქ ერევანში პირველი ინსტანციის სასამართლომ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანი **გაათავისუფლა.** მას თავდებში თვითაღიარებული მთიანი ყარაბაღის ხელმძღვანელი **ბაკო საჰაკიანი** და მისი წინამორბედი **არკადი ღუკასიანი** ჩაუდგნენ და გირაოს სახით 1 მილიონი სომხური დრამი (2000 დოლარი) გადაიხადეს.

გასული წლის 26 ივლისს ქოჩარიანს ბრალი კონსტიტუციური წყობის დამხობასა და 2008 წლის 1 მარტის აქციის დარბევისთვის კვლავ წაუყენეს, 28 ივლისს წინასწარი პატიმრობაც შეუფარდეს, თუმცა, 14 აგვისტოს ის სასამართლომ პატიმრობიდან კიდევ ერთხელ გაათავისუფლა.

7 დეკემბერს კი ქოჩარიანი ისევ დააპატიმრეს და მიმდინარე წლის 12 თებერვალს მას კიდევ ერთი ბრალდება — დიდი რაოდენობით ქრთამის აღებაც წაუყენეს!

მოკლედ, ყველაფერი იქითკენ მიდის, რომ სომხეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტი პაშინიანი ძალ-ღონეს არ დაიშურებს მისი წინამორბედების „ვირის აბანოში“ გამოსაკეტად! და, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ამის შესახებ არც კონგრესმენები შფოთავენ და არც ევროპარლამენტარები იწეწავენ თმებს!

ჰოდა, ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით, საქართველოსთან პარალელების გაუტარებლობა მართლაც დანაშაულია! **სააკაშვილს იმდენი დანაშაული აქვს ჩადენილი, რომ გისოსებს მიღმა გამოკეტილი სარგსიანი და ქოჩარიანი მასთან შედარებით უცოდველ ბავშვებს ჰგვანან!**

სერჟ სარგსიანისეული ერთი მილიონი დოლარის ზარალი რას მიქვია, როდესაც სააკაშვილმა მხოლოდ გაგანია აგვისტოს ომის დროს მხოლოდ დედამისს ათობით მილიონი დოლარის ქონება აჩუქა „გეპეის“ კორპუსის სახით, დღეს რომ **„საქართველოს უნივერსიტეტია“** გახსნილი!

თუ რობერტ ქოჩარიანმა ერთხელ სცადა სახელმწიფო გადატრიალება, სააკაშვილმა სულ ცოტა, სამჯერ განახორციელა ეს სახელმწიფო გადატრიალება:

1. **2003 წლის ნოემბერში,** როდესაც ე.წ. **„ვარდების რევოლუციით“** უკანონოდ დაეუფლა ძალაუფლებას!
2. **2007 წლის ნოემბერში,** როდესაც უზარმაზარი საპროტესტო აქციები დაარბია, ტელევიზიები დახურა და ოპოზიციურ ლიდერებზე ნადირობა გამოაცხადა!
3. **2008 წლის იანვარში,** როდესაც ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში ყველა დიდი ქალაქი წააგო ოპოზიციის კანდიდატთან, მაგრამ მეორე ტურის ჩატარების ნაცვლად, თავი პირველ ტურშივე გამარჯვებულად გამოაცხადა და უკანონო ინაუგურაციაზე **სერგეი ლავროვიც** იახლა, დღეს რომ იჭაჭებიან ნაცები, ოკუპანტია და არ ჩამოვუშვებთ თბილისშიო!

ქოჩარიანის მიერ მოკლული ათი დემონსტრანტი რას მოვა იმ საშინელებებთან, სააკაშვილმა რომ დააწია საქართველოს და ქართველ ხალხს — ასზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქის ჩაცხრილვა, ზურაბ ჟვანიას, გურამ შარაძის, სერგო თეთრაძის, გია კრიალაშვილის მკვლელობები...

აღარაფერს ვამბობ აგვისტოს ომის ისტორიულ დანაშაულზე, როდესაც სააკაშვილმა ათასები გაწირა თავისი ავანტიურისტული გეგმებისათვის და მტერს ლანგრით მიართვა ძირძველი ქართული მიწები, რასაც მერე „ქვების გროვა და კლდე-ღრე“ უწოდა, დიდი არაფერი, სულ ასამდე სოფელი დავკარგეთო!

მოკლედ, სომხების მიერ **„ას გამოჩენილ სომეხთა“** სიაში საზეიმოდ გამწესებულ სააკაშვილს ზუსტად ისე უნდა მოვექცეთ, როგორც სომხები ექცევიან თავიანთ ექსპრეზიდენტებს!

სამართლით და კანონით! თუნდაც, ევროპიდან უზარმაზარი ციკლონივით „ანძრევა გალისა“ (სომხ. წვიმა მოდის) დაგვემუქროს!

სააკიანის მიერ გადახდილმა მილიონმა ქოჩარიანის პატიმრობას ვერ უშველა!

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

ემზარ კვესაძე
ადვოკატი

მერაბიშვილს კრიალაშვილისა და ოთანაძის გვამები სჭირდებოდა.

„კვირის პალიტრა“

თორნიკე მოლაშვილი
სულხან მოლაშვილის ძმა



ქართველი ერის უდიდესი სირცხვილია, რომ მკვლელ, ყაჩაღ, მძარცველ ბოროტმოქმედს, რომელიც ქონებას ართმევდა ადამიანებს და გვამების შეკვეთას იძლეოდა, ტაშისკვრით ხვდებიან.

„2020 NEWS“

ოთარ იოსელიანი
რეჟისორი

აფხაზეთის ომი რუსეთმა გააჩაღა. აფხაზეთი სამთავრო იყო. ეს საქართველოს ძველი სახელწოდებაა. აფხაზეთის სამთავრო იოსებ სტალინმა ავტონომიურ რესპუბლიკად გადააქცია. ოსეთიც ავტონომიური ოლქი გახდა, არადა, ეს მაჩაბლის სამთავრო იყო. სოჭიც ჩემს წინაპრებს ეკუთვნოდათ. სერგო ორჯონიკიძემ სოჭი რუსებს აჩუქა. თუ რუსეთს ყირიმი მიაქვს, მაშინ დაგვიბრუნეთ სოჭი.

„სარკე“

ვლადიმერ ზელენსკი
უკრაინის პრეზიდენტი

კვირაში შვიდი დღეა, დედამიწა მრგვალია, ყირიმი უკრაინაა! შესაძლოა, ჩვენი საზოგადოება ბევრ საკითხზე კამათობდეს, მაგრამ აქ უკრაინელები 100 პროცენტით ერთიანები ვართ. **ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ყირიმის თავზე კვლავ უკრაინის დროშა ფრიალებდეს. კი, ეს ძალიან რთული საკითხია, რომელიც, სამწუხაროდ, რამდენიმე დღეში ვერ გადაწყდება, მაგრამ არის რაღაცები, რაც ჩვენ შეგვიძლია და უნდა გავაკეთოთ.**

„ინტერპრესნიუსი“

ვლადიმერ პუტინი
რუსეთის პრეზიდენტი

სმარტფონებს იშვიათად ვიყენებ, ჩემთვის უფრო ადვილია, ავიღო სპეციალურ კომუნიკაციაზე მომუშავე ყურმილი.

„ინტერპრესნიუსი“

ოქროს

ვალერი კვარაცხელიას სატელევიზიო-საავტორო

ვალერი კვარაცხელია: — მოგესალმები, ძვირფასო ტელემკითხველო!

„ასავალ-დასავალის“ ეთერშია მეათე (საიუბილეო) გამოშვება საგაზეთო ტელეგადაცემისა „ოქროს კვეთა“, რომელსაც, როგორც ყოველთვის, გავუძღვები მე — **ვალერი კვარაცხელია.**

ბიძინა ივანიშვილი დიდი მასშტაბის პიროვნება რომ არის, ამას, სხვა რომ არაფერი, მისი საზოგადოებრივი და ეკონომიკური მდგომარეობაც ადასტურებს, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის. მას პოლიტიკური პროცესების მართვის დიდი უნარიც აღმოაჩნდა.

დღეს მხოლოდ საშინაო ურთიერთობებს შევეხები და ივანიშვილის ერთ თვისებას განსაკუთრებით გავუსვამ ხაზს. **ივანიშვილი მტრებს კი არ სპობს, იყენებს. მან, ეტყობა, კარგად იცის პოლიტიკის ერთი თავისებურება: დღევანდელი მომხრე, შესაძლებელია, ხვალ მოწინააღმდეგედ გექცეს, დღევანდელი მოწინააღმდეგე კი ხვალინდელი პოტენციური მომხრე იყოს. ამიტომ, ყველას, ვისთანაც გადაკვეთაში მოდის, იგი გამოყენების თვალსაზრისით უყურებს. არც მალავს ამას.**

ბიძინა ივანიშვილი, *„ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე:* *— მე მოვედი ამ ხალხის გამოყენებით და გამოვიყენე აბსოლუტურად ყველა... სადაც შეიძლებოდა და როგორც შეიძლებოდა, ყველა მაქსიმალურად გამოვიყენე და ყველას შესაბამისი მიმართულება მივეცი.*

ვალერი კვარაცხელია: — ივანიშვილის მიერ შვიდი წლის წინათ ნათქვამ ამ ერთ წინადადებაში კოლეგა პოლიტიკოსებთან მისი დამოკიდებულების მთელი ფილოსოფია ჩანს. ვფიქრობ, რომ ეს ნათქვამი არამარტო მაშინდელ, არამედ ამჟამად შექმნილ ვითარებაში გარკვევის საფუძვლადაც გამოგვადგება. პოლიტიკურ პრაგმატიზმზე მსჯელობისას ივანიშვილს არც ის საკითხი რჩება მხედველობიდან, რომ სადღაც, რომელიღაც მომენტში, შესაძლებელია, თვითონაც ასევე იქნას გამოყენებული სხვების მიერ.

ბიძინა ივანიშვილი: *— მე არა ვარ ისეთი მარტივი, რომ ვიღაცამ მმართოს!*

ვალერი კვარაცხელია: — ბიძინას მიერ ნათქვამი ეს ორი წინადადება დავიმახსოვროთ და გამოვყვეთ მოვლენებს...

ივანიშვილს, როგორც ჩანს, პოლიტიკის ის უცნაურობაც კარგად ესმის, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში მომხრეზე გაცილებით უფრო ეფექტურად მოწინაალმდეგის გამოყენებაა შესაძლებელი. მთელი მისი რვაწლიანი ღია მოღვაწეობა პოლიტიკაში განა ამისი ნათელი მაგალითი არ არის?! **რომელი მომხრე გამოადგა მას იმდენად, რამდენადაც სააკაშვილი გამოიყენა?! ნაცვლად იმისა, რომ სააკაშვილი, როგორც სახელმწიფო და სამხედრო დამნაშავე, ხელისუფლებაში მოსვლის დღესვე დაეპატიმრებინა, იგი პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვამდე შეინარჩუნა. ვადის ამოწურვის შემდეგ საქართველოდან წასვლის საშუალებაც მისცა და მხოლოდ ამის მერე აღძრა სისხლის სამართლის საქმე მის წინააღმდეგ, ანუ სააკაშვილს დევნილი ყოფილი პრეზიდენტის იმიჯიც შეუქმნა და პოლიტიკური არსებობისათვის აუცილებელი სივრცეც დაუტოვა.** ნაციონალური მოძრაობაც, რომელიც თავისუფლად შეეძლო, როგორც დამნაშავე პოლიტიკური ორგანიზაცია, აეკრძალა, არათუ აკრძალა, მეორე საპარლამენტო პარტიად აქცია და მთავარ ოპოზიციურ ძალად, ანუ იმ **საფრთხობელად** დაიტოვა, რომლითაც ხალხს მუდმივად აშანტაჟებს — **მე თუ არ ამირჩევთ, მიშა მოვა!** ხალხიც, იმის შიშით, რომ ხელისუფლებაში სააკაშვილი და ნაციონალები მობრუნდებიან, ხმას გამუდმებით ივანიშვილს და მის „ქართულ ოცნებას“ აძლევს.

ბიძინა ივანიშვილმა ასეთი პოლიტიკური რეალობა შექმნა. მისთვის არც მუდმივი პარტნიორი არსებობს და არც მუდმივი მოწინააღმდეგე. ზის იგი თავის შუშის სასახლეში და იმ სათამაშო ფიგურებით, რომლებსაც საკუთარი თავი პოლიტიკოსებად წარმოუდგენიათ, ახალ-ახალ კონსტრუქციებს ქმნის. ივანიშვილში არის ცინიზმის მაღალი დოზა. პოლიტიკაში იგი ახერხებს, რომ ყველაზე არარეალური რეალურად აქციოს, ყველაზე დაუჯერებელი დამაჯერებელი გახადოს და ყველაზე მიუღებელი ყველაზე მისაღებად წარმოგვიდგინოს. კონკრეტული მაგალითები გნებავთ? ინებეთ!

ბიძინა ივანიშვილი: *— რესპუბლიკური პარტია ჩემთვის არის სამაგალითო საქართველოში. შემთხვევითი არ იყო, რომ პირველად და პირველ რიგში თქვენი პარტია დავასახელე, როდესაც პოლიტიკაში შემოვედი. თქვენ ამას იმსახურებდით, თქვენ ხართ ჩემთვის ყველაზე თანმიმდევრული, ყველაზე ბრძენი პარტია.*

ვალერი კვარაცხელია: — შეფასებებში მართლაც უსაზღვროდ თამამი უნდა იყოს ადამიანი, რომ ყველა ეტაპზე უარყოფითად გამორჩეულ რესპუბლიკურ პარტიას დადებითად გამორჩეული უწოდოს. ივანიშვილმა განა არ იცის, ვინ არის და რას წარმოადგენს რესპუბლიკური პარტია, რა თქმა უნდა, იცის. იცის, რომ ეს იმგვარი ადამიანებით დაკომპლექტებული პარტიაა, რომლებიც მზად არიან, საკუთარი ამბიციების დასაკმაყოფილებლად ნებისმიერ სიწმინდეს ფეხი დაადგან, მაგრამ ისიც იცის, რომ, მიუხედავად არარეიტინგულობისა, ესაა დასავლეთის ყველაზე ბნელი ძალების ერთ-ერთი საყრდენი პარტია საქართველოში. ამდენად, რესპუბლიკელებისთვის იმ მომენტში მიცემული დახასიათება ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან დასავლეთისთვის გაგორებული კოჭი იყო.

ამავე სერიის გაგრძელება იყო **ირაკლი ალასანიასთვის** მიცემული დახასიათებაც.

ბიძინა ივანიშვილი: *— მე შემიძლია, ძალიან ბევრი ვისაუბრო **ირაკლი ალასანიას** დამსახურებებზე, როგორი კაცია, როგორი უშიშარია, როგორი გონიერია... და ყველაფერი ეს, რომ იცოდეთ, მე მაძლევს იმის თქმის უფლებას, რომ ქვეყნის მართვასაც თავისუფლად მოახერხებს ჩემი ირაკლი.*

ვალერი კვარაცხელია: — შემდეგ ეტაპზე კი, როდესაც ივანიშვილის მიერ ძმები ბერძენიშვილებისა და ალასანიას პარტიაც უკვე გამოყენებულია და, რაც მთავარია, მათი მხრიდან მოღალატის ბუნებაც უკვე გამოვლენილია, ივანიშვილმა ორივეს ის დახასიათება მისცა, რასაც ისინი სინამდვილეში იმსახურებდნენ. თუმცა, ვიდრე ივანიშვილის პასუხს მოვისმენდეთ, ჯერ მათი უმადური განცხადებები ვნახოთ.

ლევან ბერძენიშვილი, *რესპუბლიკური პარტია:* *— ბიძინა ივანიშვილს საშინელი მარცხი ელოდება. არ ვიცი, კერძოდ, რომელი დიქტატორის ბედი უნდა გაიზიაროს, მაგრამ ძალიან მოლიპულ გზას ადგას. შევარდნაძესავით ვერ დაასრულებს. ან გაქცევა მოუწევს, ან თავის მილიარდებთან გამომშვიდობება და ციხეში ჩაჯდომა.*

ირაკლი ალასანია, *პარტია „თავისუფალი დემოკრატების“ ლიდერი:* *— მე მოვუწოდებ საზოგადოებას, რომ უკვე პირდაპირ დავიწყოთ ბრძოლა ბიძინა ივანიშვილის არაფორმალური მმართველობის წინააღმდეგ ფიზიკურადაც.*

ვალერი კვარაცხელია: — მათი ამგვარი უკადრისი საქციელის შემდეგ, ბიძინა ივანიშვილმა, როგორც უკვე ვთქვი, ორივეს ის შეფასება მისცა, რაც მან მაშინაც შესანიშნავად იცოდა, როდესაც ერთსაც და მეორესაც დითირამბებს უძღვნიდა.

ბიძინა ივანიშვილი: *— ძალიან დაბალი რეიტინგი აქვს რესპუბლიკურ პარტიას. ერთი პროცენტიც არ უჭერს მხარს გამოკითხვებში. **რესპუბლიკური პარტიისთვის სახელმწიფო იწყება იქ, სადაც იწყება რესპუბლიკური პარტია და მთავრდება იქ, სადაც მთავრდება რესპუბლიკური პარტია.** მათ არა აქვთ საერთო-სახალხო საქმესა და სახელმწიფოზე ფიქრის არავითარი რესურსი.*

ვალერი კვარაცხელია: — ზუსტი დახასიათებაა, მაგრამ თავდაპირველი დახასიათებისგან დიამეტრალურად განსხვავებულია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ივანიშვილის მიერ მიცემული დახასიათებები იცვლება საჭიროების მიხედვით. ზუსტად ანალოგიური ვითარება გვქონდა **ირაკ-**

ივანიშვილის ცხვრის ფარა,

ქვირგვინოსნები

ეკა ბესელია
პარლამენტარი

თუ საქმე საქმეზე მიდგება, შესაძლოა, ბევრი პოლიტიკოსი, მათ შორის, ხელისუფლების წევრებიც, აღმოჩნდნენ დამნაშავეთა რიგებში. „კვირის პალიტრა“

ავთანდილ დემეტრაშვილი
კონსტიტუციონალისტი

მე მაინც ვფიქრობ, რომ არჩევნები შერეული სისტემით ჩატარდება და დარწმუნებული ვარ, რომ პირველ ადგილს მაინც „ოცნება“ აიღებს.
„რეზონანსი“

გუბაზ სანიკიძე
„გამარჯვებული საქართველოს“ წევრი

სააკაშვილთან შეხვედრა არის აუცილებელი იმიტომ, რომ სააკაშვილი ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსია საქართველოში და საქართველოს მიღმა, ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, მოგვწონს ეს თუ არ მოგვწონს.
„ტვ პირველი“

ვახტანგ ძაბირაძე
პოლიტოლოგი

2007 წლიდან მერაბიშვილის მეთაურობით ძალად პოლიტიზებული პოლიცია ემსახურებოდა არა ხალხს, არამედ ნაციონალურ მოძრაობას.
„FOR.GE“

ზაალ კასრელიშვილი
ანალიტიკოსი

დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვა — თურქეთის გარდა ნატოს სხვა ქვეყნებიც, გერმანია და საფრანგეთიც კი ალაპარაკდებიან, დროზე მივიღოთ საქართველო და გადავფაროთ ეს სივრცეო. „თბილისელები“

მიხეილ სააკაშვილი
ავტორიდი

დამქცევარი ივანიშვილი და მისი მოღალატე ჯგრო აუცილებლად ჩამოშორდება ხელისუფლებას და დარწმუნებული ვარ, ქართველი ხალხი დააბრუნებს პარლამენტს ქუთაისში.
„ინტერპრესნიუსი“

ქვეთა №10



პროგრამის საცდელი საგაზეთო ვერსია

ლი ალასანიას შემთხვევაში.

ბიძინა ივანიშვილი: — *ისევ ბლეფშია ალასანია, ისევ ცრუობს, ისევ ყალბია და, სამწუხაროა, რომ ამას აგრძელებს და სხვანაირად მოქმედებას ვერ ახერხებს. ადრე თუ ეჭვს იწვევდა მისი ქმედებები, ახლა უკვე დასაბუთდა, რომ პოლიტიკური სპეკულაციებით და ამ ყალბი ქმედებებით სურს, გადაფაროს რაღაცა, რაც მას აშფოთებს.*

ვალერი კვარაცხელია: — ეს ორიოდე მაგალითიც კი თვალნათლივ გვიჩვენებს, რომ ივანიშვილი ისე ათამაშებდა და ათამაშებს ამ ვითომ პოლიტიკოსებს, როგორც კატა ათამაშებს დაჭერილსა და უკვე განაჩენგამოტანილ წრუწუნას. რისთვის გავიხსენე ეს ყველაფერი და საითკენ მიმყავს ეს საუბარი? ივანიშვილი ხედავს, რომ საზოგადოების მუდმივი შანტაჟის რეჟიმში დატოვება ფორმულით — მე თუ არ ამირჩევთ, მიშა მოვა! — დასასრულს მიუახლოვდა. ამ ფორმულაში მიშას ჩანაცვლება სხვა ვინმეთი არ გამოვა იმიტომ, რომ სხვა ვინმე, ვის მიმართაც საზოგადოების უდიდეს ნაწილს ისეთივე ზიზღი და ალერგია ექნება, როგორიც სააკაშვილის მიმართ აქვს, უბრალოდ, არ არსებობს. **ამავე დროს, მოხდა ისე, რომ, მართლია, საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის მიშა კვლავაც ალერგიის მომგვრელია, მაგრამ საშიშროებად უკვე აღარ აღიქმება, ვინაიდან ყველა მიხვდა, რომ იგი აღარ არის პოლიტიკოსი. არც ამერიკაში, არც ევროპაში და არც სადმე სხვაგან იგი აღარავის სჭირდება, რადგან მისმა პიროვნებამ თანდათან დაკარგა პოლიტიკური შემადგენელი და მისგან დარჩა ის, რაც სინამდვილეში არის — შეშლილი ყოფილი პოლიტიკოსი.**

მოკლედ, ივანიშვილი აღმოჩნდა იმ მდგომარეობაში, რომ ვერც მიშას შემცვლელს პოულობს და ვერც მიშას ფენომენს იყენებს ძველებურად. საფიქრალს მიცემული ივანიშვილის თავში, ალბათ, ჯერ ის აზრი გაჩნდა, რომ საერთოდ აეღო ხელი პოლიტიკური საფრთხობელას გამოყენების კარგად აპრობირებული მეთოდისგან და საკუთარი გუნდის გაძლიერებაზე ეფიქრა, მაგრამ **როგორც კი გაახსენდა, რომ საკუთარ პოზიტივზე დაყრდნობით არცერთ არჩევნებში არ გაუმარჯვია და ყველა არჩევნები სხვისი, კერძოდ, სააკაშვილის ნეგატივზე დაყრდნობით მოიგო, დარწმუნებული ვარ, ეს აზრიც, როგორც რეალობისგან მოწყვეტილი და ფუტურისტული, სწრაფად უკუაგდო.** ალტერნატიული აზრი, ალბათ, ის იყო, რომ მიშას პოლიტიკურ რეანიმაციას შესდგომოდა და მისთვის ახალი სული შთაებერა. **სწორედ ამისთვის, ანუ მიშას ერთხელ კიდევ გამოსაყენებლად დასჭირდა ივანიშვილს სააკაშვილის ირგვლივ მთელი ოპოზიციური სპექტრის გაერთიანება...**

ჰოდა, როგორც მეცხვარე მიერეკება ფარას, ხან ერთი მხრიდან შემოუვლის, ხან მეორე მხრიდან, რომ სწორი მიმართულება მისცეს, ივანიშვილმაც ხან მარჯვნიდან მოუარა, ხან მარცხნიდან და, **საკუთარი გუნდის მიღმა თუკი ვინმეს პოლიტიკოსი ერქვა საქართველოში, ცხვრის ფარასავით მიდენა მიშასთან. ცხვრის ფარასავით-მეთქი, იმიტომ ვამბობ, რომ, როგორც ცხვრებმა არ იციან, საით მიერეკება მათ მეცხვარე, ვერც ამ „პოლიტიკოსებმა“ გაიგეს, თუ ვისი სურვილითა და კომბლის ქნევით აღმოჩნდნენ მიშას მხარდასაჭერად ზოგი ნათელაშვილის ოფისში და ზოგი კიდევ, პირდაპირ მიშასთან, ბრიუსელსა და კიევში.**

შალვა ნათელაშვილი, ***ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე:*** — *შარშან, ზაფხულში, საპრეზიდენტო არჩევნების წინ მე და მიხეილ სააკაშვილს შეხვედრა გვქონდა ბრიუსელში.*

გუბაზ სანიკიძე, ***სააკაშვილთან შესახვედრად კიევში ჩასული „ეროვნული ფორუმის“ ლიდერი:*** — *მიხეილ სააკაშვილი არის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ.*

ვალერი კვარაცხელია: — ვიღაცამ შეიძლება თქვას, მერე რა მოხდა, პოლიტიკოსები ერთმანეთზე ხან ცუდს იტყვიან, ხან — კარგსო, მაგრამ კარგსაც გააჩნია და ცუდსაც. კარგი როგორ უნდა თქვა და, მითუმეტეს, როგორ უნდა ითანამშრომლო ადამიანთან, ვის შესახებაც ეს გაქვს ნათქვამი.

შალვა ნათელაშვილი: — *საქართველოს ყველაზე დიდი ოკუპანტი, მისი უპირველესი მტერი და დამშლელი ეს მოძალადე და დიქტატორი სააკაშვილია... დაგვრჩა ერთადერთი გზა, სააკაშვილი უნდა გავაგდოთ კინწისკვრით და შევაგდოთ ციხეში!*

გუბაზ სანიკიძე: — *ჩვენ არა ვართ სააკაშვილის ოპოზიცია, ჩვენ ვართ სააკაშვილის მტრები!*

ვალერი კვარაცხელია: — არ ვამბობ, რომ ადამიანს მოვლენების ან პერსონების მიმართ ერთხელ და სამუდამოდ გაყინულ-გაქვავებული დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს-მეთქი, მაგრამ პოლიტიკოსი დღეს თუ ადამიანს სამშობლოს მტრად და მოღალატედ აცხადებს, ხვალ კი მასთან სათანამშრომლოდ მიდის, აღარ არის პოლიტიკოსი, ის პოლიტიკით მოვაჭრე სპეკულანტია.

ივანიშვილი შესანიშნავად მართავს ამ პროცესებს. დღევანდელი გადაცემა სწორედ იმის მტკიცებით დავიწყე, რომ **ივანიშვილი მისი მომხრეებისა და მოწინააღმდეგეების თავის სასარგებლოდ გამოყენების დიდოსტატია.** ამ ტაქტიკას მან არც ამჯერად უღალატა და მომავალ არჩევნებში, როგორც უკვე ვთქვი, არამარტო სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის, არამედ **მთელი ოპოზიციური სპექტრის გამოყენება გადაწყვიტა.** ისინი, თავის მხრივ, ფიქრობენ, რომ სააკაშვილი ერთადერთია მათ შორის, ვისაც გაერთიანებული ოპოზიცია მხარში თუ ამოუდგება, ივანიშვილის დამარცხება შეუძლია. ივანიშვილი კი, პირიქით, დარწმუნებულია იმაში, რომ სააკაშვილი ის ფიგურაა, ვისაც მთელი ოპოზიციური სპექტრის ჩაძირვა შეუძლია. ამ შემთხვევაში უმთავრესი მაინც ისაა, რომ **სააკაშვილის ირგვლივ მთელი ოპოზიციური სპექტრის გაერთიანებით კვლავ გააქტიურდება ივანიშვილისთვის ყველაზე ნაცადი და მომგებიანი, მაგრამ ამ ეტაპისთვის უკვე მოძველებული და ნაკლებად ეფექტური ფორმულა — მე თუ არ ამირჩევთ, მიშა მოვა!**

ხალხი, რა თქმა უნდა, ამას ხვდება, მაგრამ იმდენად სძულს საქართველოსთვის ერთგვარ ბედისწერად ქცეული სააკაშვილი, რომ მისთვის ხელისუფლებაში მოსაბრუნებელი გზის ჩასაკეტად იძულებული იქნება, ნდობა ამჯერადაც „ქართულ ოცნებას“ გამოუცხადოს. თუმცა, მხოლოდ ეს არ არის. **ეს ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიცია ივანიშვილს ვერ დაამარცხებს იმის გამოც, რომ ქვეყანას ახალს, პრინციპულად და თვისებრივად განსხვავებულს ვერაფერს სთავაზობს. რა ცხოვრების წესსაც ივანიშვილი ამკვიდრებს, ეს ოპოზიციაც იმავე ცხოვრების წესს ჰპირდება საზოგადოებას, ოღონდ საკუთარი შესრულებით. ასეთ შემთხვევაში, რატომ უნდა დაუჭიროს საზოგადოებამ მხარი მათ და არა ივანიშვილს, მითუმეტეს, როცა ხედავს, რომ ეს უკანასკნელი მათზე ასი თავით მაღლა დგას, თანაც ყველა განზომილებით?!**

ივანიშვილი ვირტუოზულად თამაშობს. არჩევნების წინ იგი ციხეში აბრუნებს **უგულავას,** რითაც ხაზინის ამ ქურდს პოლიტპატიმრის იმიჯის მორგებაში ხელს უწყობს, რაც, ოპოზიციისთვის ვითომ ერთგვარი პოლიტიკური ქულების დაგროვების საშუალებაა, მაგრამ ამავე დროს ციხიდან ათავისუფლებს ხაზინის მეორე ქურდს **ვანო მერაბიშვილს,** ვის მიერ წარმოთქმული ყოველი სიტყვა თითო ახალი ლურსმნის ჩაჭედებაა სააკაშვილის ირგვლივ გაერთიანებული ოპოზიციისთვის წინასწარ გამზადებულ საარჩევნო კუბოში.

ივანიშვილის ამ იუველირულ-ფილიგრანულმა პოლიტიკურმა კომბინაციამ შეუძლებელია, აღტაცებაში არ მოგიყვანოს და, ნებსით თუ უნებლიეთ, არ გათქმევინოს — ბრავო, მაესტრო!

ასეთი იყო დღეს „ოქროს კვეთა“. მომავალ შეხვედრამდე.

P.S.

დასავლეთის „მეხუთე კოლონამ“ თავისი გაიტანა. თბილისში არც **სერგეი ლავროვი** ჩამოვა და არც ევროსაბჭოს მინისტერიალი გაიმართება. სამაგიეროდ, უკვე ჩამოვიდა **კორონავირუსი,** რომელიც დამოკლეს მახვილივით ჩამოეკიდა საქართველოს თავზე...

თითქმის ოცდაათი წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, რაც შევარდნაძემ პოლონეთიდან ვინმე **ლეშეკ ბალცეროვიჩი** ჩამოიყვანა და ეკონომიკაში მისი პროგრამით ე.წ. „შოკური თერაპია“ განახორციელა. **ბალცეროვიჩის მიერ მოგვრილი შოკიდან ჯერაც ვერ გამოვსულვართ, მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ წყეული კაპიტალიზმის ამ შავბნელ მოციქულს მის ჩამომყვანთან ერთად ანათემას გადასცემდნენ, იგი კიდევ ერთხელ ჩამოაბრძანეს საქართველოში და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის ხარისხი უბოძეს.**

ბრავო, მაესტრო, მაგრამ... როგორც ჩანს, მაინც შორია გაღვიძებამდე!

ანუ ბრავო, მაესტრო!

კვირგვინოსნები

ვანო მერაბიშვილი, *შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი*

მჭირდება სამედიცინო რეაბილიტაცია. რამდენიმე ხანში ვიქნები ფორმაში, რომ ჩემი მოკრძალებული წვლილი შევიტანო ქვეყნის განვითარებაში.

„ახალი თაობა“

კახა კოჟორიძე, *„ლელო საქართველოსთვის“ წევრი*

რომან გოცირიძეს მხარს დავუჭერთ, **ვანო მერაბიშვილს** — არა.

„ახალი თაობა“

შალვა ნათელაშვილი, *ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი*

ხელისუფლებამ იმდენი იღვაწა, რომ მაინც შემოატანინა ირანიდან კორონავირუსი.

„აიპრესი“

ინგა ბერიკაშვილი, *იურისტი*

ივანე მერაბიშვილო, 9 წელი და 6 თვე კი არ იჯექი, ბლუ — 6 წელი. ეგ „შპარგალკა“ უკუღმა წაგაკითხეს? სანამ უკან შეგაბრუნებს სასამართლო, მანამდე მოასწარი გალამაზებული საქართველოს ნახვა, სადაც ბევრი რამე აშენდა.

„მარშალპრესი“

სერგი კაპანაძე, *„ევროპული საქართველოს“ წევრი*

ყველას ვალია, ყოველდღე ჩვენს თავს ვუთხრათ, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი.

„ინტერპრესნიუსი“

„სამეგრელოში ლაშქრობა“ არავის სურდა, შევარდნაძის გარდა!“

1992 წლის 7 მარტი. თბილისის აეროპორტი. შევარდნაძის „მეორედ მოსვლა“ საქართველოში



ნოდარ ნათაძე:

აფხაზეთში ომის დაწყება და დამარცხება შევარდნაძის დივერსიული გეგმის ნაწილი იყო!

დასაწყისი იხ. 2019 წლის „ა-დ“ №40-51; 2020 წლის №1-2, 3-9

„ასავალ-დასავალი“ აგრძელებს პუბლიკაციების ციკლს ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთ აქტიურ წევრთან, „სახალხო ფრონტის“ თავმჯდომარესთან ნოდარ ნათაძესთან. ჩვენი პუბლიკაციების მიზანია, კიდევ ერთხელ გავაანალიზოთ ის მოვლენები, რომლებმაც საფუძველი დაუდეს არამხოლოდ დიდ გამარჯვებებს, არამედ უდიდეს მარცხსაც, რომლის უმძიმეს შედეგებსაც დღემდე ვიმკით.

— ბატონო ნოდარ, პუტჩის შემდეგ, განსაკუთრებით საქართველოში შევარდნაძის დაბრუნების კვალობაზე, მთელი პროპაგანდისტული მანქანა იმაზე იყო მომართული, რომ: ჯერ ერთი, „საქართველოში სისხლიანი პუტჩი“ კი არა, „დემოკრატიული რევოლუცია“ მოხდა „გამსახურდიას დიქტატურის“ წინააღმდეგ და, მეორე, „ბეიკერისა და ბუშის მეგობარი შევარდნაძე მსოფლიო დონის პოლიტიკოსია, რომელიც საქართველოს გადაარჩენს“.

— რა თქმა უნდა, ეს ორივე ლოზუნგი თეთრი ძაფით ნაკერი, ძალიან იაფფასიანი სატყუარა იყო — მასზე მოსახლეობის რაღაც ნაწილი კი წამოეგო, მაგრამ დრომ და ფაქტებმა ყველაფერი თავის ადგილას დააყენეს: **არც გამსახურდია იყო საქართველოს დამაქცევარი „სისხლიანი დიქტატორი“ და არც შევარდნაძე ბრძანდებოდა „საქართველოს გადამრჩენი მსოფლიო დონის პოლიტიკოსი!“**

— მიუხედავად იმისა, რომ 1992 წლის 7 მარტს მოსკოვიდან თბილისის აეროპორტში ჩამოფრენილ შევარდნაძეს როგორც „მესიას“, ისე დახვდა ე.წ. ელიტა! სხვათაშორის, სწორედ იქ თქვა შევარდნაძემ პირველად — ეს იყო დემოკრატიული რევოლუციაო და ტელეკამერების წინაშე მადლობაც გადაუხადა ინტელიგენციას დემოკრატიის დასაცავად იარაღის ხელში აღებისათვის!

— ჰოდა, მსოფლიო დონის პოლიტიკოსს ეს უნდა ეთქვა?! მსგავსი რამ კიტოვანსაც კი არ წამოსცდენია! **მოკლედ, სისხლიანი პუტჩი გახლდათ ძალიან დიდი ანტიქართული გეგმის პირველი ეტაპი, რომლის შემდეგაც დაიწყო ბევრად უფრო გამანადგურებელი მეორე ეტაპი!**

1992 წლის 24 ივნისს ე.წ. ტელევიზიის აღება იყო თბილისში გამსახურდიას ხელისუფლების აღების უკანასკნელი ეპიზოდი, რასაც, რაღა თქმა უნდა, აღარაფრის შეცვლა არ შეეძლო და იმთავითვე განწირულ ერთობ საეჭვო ავანტიურასაც წარმოადგენდა!

ამ ავანტიურამ კიდევ უფრო განამტკიცა შევარდნაძის ხელისუფლება, რომელსაც საშუალება მიეცა პროპაგანდის ახალი ტალღის წამოსაწყებად — აი, ხედავთ, არ ისვენებენ „ზვიადისტები“, რევანშის სურვილით შეპყრობილებს კიდევ სისხლის დაღვრა სურთო!

არადა, საქართველოში მაშინ ზეობდა დაუფარავი მიზანმიმართული ღალატი საკუთარი ერის მიმართ! **შევარდნაძის ხელისუფლება აკეთებდა იმას, რასაც აკეთებენ ხოლმე დაპყრობილი ქვეყნის კოლონიური მმართველები: მიზანმიმართული ეკონომიკური კატასტროფა და ერის გაღატაკება, განუკითხავი კორუფცია, ყაჩაღობა და ტერორი!**

ეს ყველაფერი იყო მოსამზადებელი ეტაპი მომდევნო ანტისახელმწიფოებრივი დივერსიისათვის!

— რომელ დივერსიას გულისხმობთ?!

— აფხაზეთის ომის დივერსიას ვგულისხმობ! სამეგრელოში ჩატარებული ლაშქრობები და იქ დატრიალებული ენით აუწერელი სისაძაგლეები ერთ მიზანს ემსახურებოდა — აფხაზეთში ომის დაწყებისათვის ქართულ ჯარს ზურგი არ უნდა ჰქონოდა და ის უნდა მორღვეულიყო!

ანალოგიური რამ იყო დაგეგმილი აჭარაშიც, მაგრამ ასლან აბაშიძემ შეიარაღებული ბანდები იქ არ შეუშვა, თორემ პუტჩისტები ბათუმშიც და ქობულეთშიც იმავეს იზამდნენ, რაც სამეგრელოს დააწიეს!

— ანუ თქვენი აზრით, შევარდნაძემ აფხაზეთის ომი წასაგებად წამოიწყო?!

— რა თქმა უნდა! **აფხაზეთში ომის დაწყება და დამარცხება შევარდნაძის დივერსიული გეგმის ნაწილი იყო!**

— რისთვის?

— რუსეთისთვის ბარტყების გადაგდებით ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის!

— თქვენ მიერ ზემოთ ნახსენებმა 24 ივნისის მოვლენებმა — ტელევიზიაში შეჭრამ — მაშინ გადაფარა იმავე დღეს შევარდნაძის დაგომისში ჩაფრენა და იქ რუსეთისთვის სამშვიდობო მანდატის ლანგრით მირთმევა ცხინვალის რეგიონში! ძალიან კარგად მახსოვს შევარდნაძის სიტყვები: მაინც წავალ დაგომისში და მშვიდობას დავამყარებთ ცხინვალშიო! ანუ აფხაზეთის ომიც ამავე „მშვიდობის დამყარებისთვის“ დაიწყო — იქ რუსეთის საოკუპაციო-სამშვიდობო ძალების ჩასაყენებლად...

— დიახ, აბსოლუტურად სწორი პარალელია! და ეს ყველაფერი დაგვირგვინდა აფხაზეთის დაკარგვითა და საქართველოს „ესენგე“-ში შეთრევით!

— ანუ რაც რუსეთს უნდოდა!

— დიახ, რაც რუსეთს სურდა! ელცინის რუსეთი კატეგორიულად ითხოვდა ჯერ გამსახურდიასაგან, შემდეგ კი შევარდნაძისაგანაც „ესენგე“-ში შესვლას! ამის წინააღმდეგი საქართველოში პოლიტიკური ძალების და, შესაბამისად, მოსახლეობის უმეტესობა იყო! რა „სოუსით“ უნდა შეეყვანა შევარდნაძეს ასე ცარიელ ადგილას ქვეყანა „ესენგე“-ში, ანუ რუსულ ორბიტაზე?! აფხაზეთში გათამაშებული სამხედრო კატასტროფით!

— დათვი რომ მოგერევა, ბაბაია უნდა დაუძახოო!

— სწორედ, ასეა! ჯერ კიდევ აფხაზეთის ომამდე შევარდნაძე მიზანმიმართულად ყველაფერს აკეთებდა ქართული სულის ჩასაკლავად და ეროვნული ერთიანობის დეგრადირებისათვის! გაიხსენეთ, პირადად მის მიერ კონტროლირებადი ტელევიზიით გადაცემული ახალი ამბები: **„სამტრედია აგილეთ“, „ხონი აგილეთ“...** გეგონებოდა, უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელებულ წარმატებულ სამხედრო ოპერაციებზე იყო ლაპარაკი!

ზუგდიდში არქიტექტორ **გოჩა ჯიქიას** დემონსტრაციული მკვლელობაც ამ სერიიდან იყო! ეს ამბავი მთელმა საქართველომ იმიტომ გაიგო, რომ მოკლულის მშობლები შეუპოვარი ხალხი აღმოჩნდა, არ შეშინდა, ხმამაღლა გააპროტესტა ეს განუკითხაობა და მკვლელის დასჯა მოითხოვა!

ასე ვთქვათ, ჰაერზე ლაპარაკი რომ არ გამომივიდეს, ერთ ფაქტს მოვიყვან იმის დამადასტურებლად, რომ სამეგრელოს რბევა პირადად შევარდნაძის დონეზე წყდებოდა:

შევარდნაძის საქართველოში ჩამოსვლიდან სულ ორიოდე კვირაში სამეგრელოში გახშირებული ანტიშევარდნაძისტული პროტესტების ფონზე, სადღაც მარტის თვის ბოლოს, დაიგეგმა მორიგი „რაუნდი სამეგრელოში!“ იმის გათვალისწინებით, რომ ამ „რაუნდების“ დამრტყმელი ძალა უხამსობითა და თავაშვებულობით ცნობილი „მხედრიონი“ იყო, მე პირადად მივედი შევარდნაძესთან, რომელიც მაშინ „იმელის“ შენობის მეოთხე სართულზე იჯდა უკვე სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის რანგში!

მივედი და ვუთხარი — **„მხედრიონი“ არ გაუშვათ სამეგრელოში, რადგან ამას ძალიან უარყოფითი შედეგები ექნება-მეთქი!**

შევარდნაძემ მიპასუხა — **„მე იქ ისეთი კაცი მყავს, ყველაფერს დაარეგულირებს!“**

— ვინ ჰყავდა ასეთი?!

— ეს „ისეთი კაცი“ იყო ჩეკისტი **ზილბერტ ხაზალია,** რომელსაც ზუგდიდის გამგეობაში რაღაც თანამდებობა ეკავა!

ამის შემდეგ წავედი ჭადრაკის სასახლეში, სადაც „მხედრიონის“ შტაბი იყო და იქ მყოფ ბიჭებს გავესაუბრე, სამეგრელოში არაფრისდიდებით არ უნდა წახვიდეთ-მეთქი! სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, რომ სამეგრელოში წასვლა არც მათ სურდათ!

იგივე ვუთხარი „იმელის“ მესამე სართულზე მჯდომ **ჯაბა იოსელიანსაც,** რომელიც მაშინ სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის, ანუ შევარდნაძის მოადგილე იყო... არც მას სურდა „მხედრიონის“ სამეგრელოში გაგზავნა!

მოკლედ, „სამეგრელოში ლაშქრობა“ არავის სურდა, შევარდნაძის გარდა!

— შესაძლოა, ის სპეციალურადაც აკეთებდა „მხედრიო-



„ანალოგიური რამ იყო დაგეგმილი აჭარაშიც, მაგრამ ასლან აბაშიძემ შეიარაღებული ბანდები იქ არ შეუშვა, თორემ პუტჩისტები ბათუმშიც და ქობულეთშიც იმავეს იზამდნენ, რაც სამეგრელოს დააწიეს!“

კვირგვინოსნები

გივი სიხარულიძე
მწერალი, მსახიობი



ოპოზიცია კი ამბობს, აბჯარასხმულნი ვართო, მაგრამ ვერცერთი აბჯარი ივანიშვილთან ვერ ჭრის, ყველას აჯობა!

„რეზონანსი“

ზაზა შათირიშვილი
ფილოსოფოსი

2016 წლიდან წამოვიდა ახალი ტრენდი, რაც გამოიხატა იმით, რომ აშშ-ში, ბრიტანეთში, ანუ, იქ, სადაც ლიბერალური ტრენდი იშვა და დაიბადა, პოლიტიკური თვალსაზრისით, ლიბერალური პარტიების სრული ფიასკო მოხდა და კონსერვატიულმა ტრადიციულმა ძალებმა სამაგალითოდ გაიმარჯვეს. **დიახ, არ მომერიდება იმის თქმა, რომ ქრისტიანულმა ძალებმა გაიმარჯვეს.** ამის მაჩვენებელია **დონალდ ტრამპი** და მისი, აბსოლუტურად, ცალსახა და მკაფიო მესიჯები. ასევე ბორის ჯონსონის 25 დეკემბრის სიტყვა, სადაც პირდაპირ თქვა: **ჩვენ დევნილი ქრისტიანების გვერდით ვდგავართო.** აშშ-ის პრეზიდენტის ცალსახა პოლიტიკა გვაფიქრებინებს, რომ ლიბერალური პარადიგმის დასასრული ახლოვდება.

„საერთო გაზეთი“

ზვიად ძიძიგური
პარლამენტარი

თუკი მოხსნილი იქნება სამპროცენტიანი ბარიერის თემა, გარკვეული პარტიები იმ ლოკომოტივს ჩამოშორდებიან, რასაც ნაციონალური მოძრაობა და მიხეილ სააკაშვილი ჰქვია.

„პირველი არხი“

ლადო პაპავა
ეკონომისტი

ხვალ რომ ჩატარდეს არჩევნები, „ოცნებას“ საპარლამენტო უმრავლესობა გარანტირებული აქვს.

„აიპრესი“

„არც გამსახურდია იყო საქართველოს დამაქცევარი „სისხლიანი დიქტატორი“ და არც შევარდნაძე ბრძანდებოდა „საქართველოს გადამრჩენი მსოფლიო დონის პოლიტიკოსი!“



ნის“ დისკრედიტაციას, რომ შემდეგ „ხალხის აღშფოთების“ გამო ჩამოეშორებინა ერთპიროვნული ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში!

— არც ეს არის გამორიცხული, მაგრამ ხომ ფაქტია, რომ ამ ხალიჩისქვეშა ბრძოლისას, სახელმწიფოებრივი საფუძვლები ინგრეოდა?!

„მხედრიონმა“ სამეგრელოში, როგორც მოსალოდნელი იყო, კვლავ სისხლი და ცრემლი მოიმკო! საჭირო გახდა გამსახურდიას მომხრეებთან მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდომა. მივედი ისევ შევარდნაძესთან და ვუთხარი, რომ ჩემი კავშირებით შემიძლია, გამსახურდიას მომხრეებს სამეგრელოში დაველაპარაკო-მეთქი! შევარდნაძემ მადლობა გადამიხადა და დათანხმდა ჩემს შეთავაზებას! შედგა ჯგუფი, რომელსაც შევარდნაძის მხრიდან ზუგდიდის ავტოინსპექციის შეფი **ჟუჟური როგავა** ხელმძღვანელობდა. მეორე მხარეს გამსახურდიას თანამებრძოლი, პუტჩით გაყრილი უზენაესი საბჭოს დეპუტატი **ბრიშა ქოგალია** ედგა სათავეში.

მოკლედ, ხანგრძლივი სამრაუნდიანი მოლაპარაკებების შემდეგ (რომლის დროსაც გამსახურდიას მომხრეების მიერ ერთ-ერთ ოჯახში დატყვევებული **გია ყარყარაშვილიც** კი მანახეს), გვიან ღამით შედგა სამშვიდობო შეთანხმება, ასე ვთქვათ, შეიარაღებული დაჯგუფებების დაშორიშორებისა და თავდაუსხმელობის შესახებ. ამას, შესაბამისად, ქართული სტუმართმასპინძლობის წესებისამებრ, მოჰყვა სუფრა...

დილით თბილისში უნდა გამოვფრენილიყავით შვეულმფრენით ოჩამჩირის აეროპორტიდან და იქ შევიკრიბეთ. **ჟუჟური როგავა** გავიდა გაზეთის საყიდლად და გაფითრებული დაბრუნდა!

როგავას ხელში ეჭირა შევარდნაძის სამთავრობო ორგანო „საქართველოს რესპუბლიკა“, რომლის პირველ გვერდზე, მარცხენა მხარეს, დაბეჭდილი იყო გამსახურდიას მომხრეებთან მიღწეული შეთანხმების ტექსტი, მის გვერდზე კი, ანალოგიურ ფართზე, დაბეჭდილი იყო გენპროკურორ ვახტანგ რაზმაძის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის შესახებ სახელმწიფო ღალატის მუხლით — ყოვლად უტვინო და არარეალური, თითიდან გამოწოვილი ფორმულირებებით!

რა თქმა უნდა, რაზმაძის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტისა და ამ დოკუმენტის გამსახურდიას მომხრეებთან დადებული შეთანხმების გვერდით ოფიციოზში დაბეჭდვის უკან სწორედ შევარდნაძე იდგა!

— ანუ გამსახურდიას მომხრეებთან შეთანხმების ჩასაშლელად!

— რა თქმა უნდა! სხვათაშორის, როდესაც აბსოლუტურად გაოგნებულები ზუგდიდში დავბრუნდით, იქ უკვე გამგეობის შენობასთან დაგვხვდა რეპრესიებისას დაღუპული ადამიანების ჭირისუფლებისა და მათი თანამგრძნობების დიდი მასა, რომელიც ხმაურიანად აპროტესტებდა უსამართლობასა და გენპროკურორის გადაწყვეტილებას! და რომ არა **ვალტერ შურღაიასა** და კიდევ რამდენიმე პატივსაცემი კაცის დიდი ძალისხმევა, იქ შეიძლებოდა, დიდი უბედურებაც მომხდარიყო!

როგორც გავიგე, პროტესტანტებს შორის ბევრი სოხუმელიც იყო, ამიტომ შემდეგ, სხვებისაგან განსხვავებით, მე ნაკლებად გამიკვირდა, რატომ მოექცა შევარდნაძე ასე უმოწყალოდ ამ ქალაქის მცხოვრებლებს!

ესაუბრა

გიორგი გიგაური

გაგრძელება იქნება

ჯემალ გამახარია: სომხები აფხაზეთში კრემლის კანდიდატს აძლევენ ხმას!



აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში 22 მარტისათვის დანიშნული ე.წ. პრეზიდენტის განმეორებითი არჩევნებისათვის ერთ-ერთ ფავორიტად საინიციატივო ჯგუფის მიერ წამოყენებული კანდიდატი, რაულ ხაჯიმბას მთავრობის ახალგაზრდა ვიცე-პრემიერი, 39 წლის ადგურ არძინბა სახელდება. არძინბამ ჩვენი ყურადღება იმით მიიპყრო, რომ გასულ კვირას თავდაცვის უწყების თანამშრომლებთან შეხვედრაზე ღიად განაცხადა — არავითარი მოლაპარაკებები ქართველებთან, ისინი ჩვენი მტრები არიანო. კომენტარისათვის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ლეგიტიმური უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს ჯემალ გამახარიას დავუკავშირდით.

— ბატონო ჯემალ, მაშინ, როდესაც ბოლო დროს აფხაზეთიდან ქართველებთან მოლაპარაკების დაწყების მცდელობები შეინიშნება, ადგურ არძინბას მკვეთრი განცხადება რას უნდა მივაწეროთ?!

— არძინბამ ამით თქვა, რომ ოპოზიციის კანდიდატი **ბჟანია** კი არა, ეს მე ვარ კრემლის ხელდასხმული საპრეზიდენტო კანდიდატი და სწორედ მე გავატარებ აფხაზეთში მის ანტიქართულ პოლიტიკასო!

— ეს არძინბა იმ არძინბას ნათესავია?!

— არა, უბრალოდ, მოგვარეა, თუმცა, აფხაზეთში გვარს დიდი მნიშვნელობა აქვს!

— იქნებ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, ვინ არის და რა უნდა?

— **ადგურ არძინბა** 1981 წელს არის დაბადებული. დამთავრებული აქვს ყაბარდო-ბალყარეთის უნივერსიტეტი... სხვათაშორის, ასევე აქვს დამთავრებული თურქი ისლამისტის ფეთჰულა გიულენის სახელობის სკოლა გაგრაში და ოპონენტები ამასაც წამოაძახებენ ხოლმე ხშირად!

2009 წელს ვოლგოგრადის ტექნიკურ უნივერსიტეტში აქვს დამთავრებული ასპირანტურა, ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატია. შემდეგ წაიყვანეს მოსკოვში და 2013 წელს დაამთავრებინეს რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებული სახელმწიფო სამსახურის აკადემია!

— ანუ რუსული სპეცსამსახურების ერთგული კადრია!

— გეთანხმებით, ეს სწორედ ამას ნიშნავს! **ადგურ არძინბა** მუშაობდა დე ფაქტო პრეზიდენტ **რაულ ხაჯიმბას** ეკონომიკის მინისტრად და ვიცე-პრემიერად!

— ესე იგი, ის არის სახელისუფლებო კანდიდატი ხაჯიმბას გუნდიდან!

— დიახ! რადგან ხაჯიმბა ოპოზიციის აქციების შედეგად და რუსეთის ჩარევის კვალობაზე გადადგა, სახელისუფლებო კანდიდატად სწორედ ამ გუნდიდან შეარჩიეს ეს ადგურ არძინბა!

— მისი პირადი თვისებებიდან თუ ვიცით რაიმე?

— ასაკის გამო ის ვერ მიიღებდა მონაწილეობას აფხაზეთის ომში. ცნობილია, რომ საკმაოდ მდიდარია და აფხაზეთში ბიტკოინების ბიზნესის ერთ-ერთი ფუძემდებელია!

რაც მე მისი გამოსვლებისთვის მომისმენია, ვერ ვიტყვი, რომ ის ფართო თვალსაწიერისა და გაქანების მოღვაწეა! მაგალითად, **ალექსანდრე ანქვაბი,** მოსწონს თუ არა ის ვინმეს, ჩამოყალიბებული პიროვნებაა, ამ არძინბას კი რაღაც ნაცრისფერი, უსახურობის ელფერი დაჰკრავს — ტიპური კარიერისტია! ალბათ, ამიტომაც შეარჩია რუსეთმა!

— მისი მთავარი კონკურენტია ვეტერანთა გაერთიანება „აიდგილარას“ ლიდერი ასლან ბჟანია, რომელიც ხაჯიმბასთან საპრეზიდენტო არჩევნებისას სოჭში რუსულმა სპეცსამსახურებმა მოწამლეს და გამოთიშეს ბრძოლას...

— დიახ, ოპოზიციის მთავარი კანდიდატია ბჟანია! კიდევ კენჭს იყრის ბაღაფშის დროინდელი შს მინისტრი **ლეონიდ ძიაპშიპა,** რომელსაც არანაირი შანსი არა აქვს!

— ანუ, შეიძლება ითქვას, რომ აფხაზეთის დე ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნებზე იგივე სიტუაციაა, რაც შარშან, სექტემბერში, ჩატარებულ არჩევნებზე: ერთი მხრივ, კრემლის კანდიდატი და სახელისუფლებო წარმომადგენელი და, მეორე მხრივ, გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი ბჟანია! და მათ თითქმის ტოლ-სწორი ამომრჩეველი ჰყავთ!

— დიახ, **22 მარტის დე ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნები ისეთივე დაძაბული იქნება, როგორც შარშან, სექტემბერს, როცა სულ რამდენიმე ასეული ხმით გაიმარჯვა ხაჯიმბამ!**

დიდი ალბათობით, ახლაც ასე იქნება — ყველაფერს სულ ცოტა ხმებით უპირატესობა გადაწყვეტს და, შესაბამისად, დაძაბულობაც გაგრძელდება!

ბჟანია იმიტომაც ლაპარაკობს ქართველებთან დიალოგზე, რომ მისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმ 800-მდე გალელი ქართველის ხმას, ვისაც მისცეს აფხაზური პასპორტი და შეუძლია ამ არჩევნებში მონაწილეობა!

ადგურ არძინბა – კრემლის ფავორიტი აფხაზეთის ე.წ. საპრეზიდენტო არჩევნებში

— ალბათ, ადგურ არძინბას, როგორც ხაჯიმბას არჩევისას, აფხაზეთის სომხობის დიდი ნაწილი მისცემს ხმას...

— დიახ, სომხები აფხაზეთში კრემლის კანდიდატს აძლევენ ხმას! და ესეც კვლავ გამოიწვევს აფხაზებში უკმაყოფილებას, რადგან ისინი ხედავენ, რომ, ვისაც აფხაზთა უმრავლესობა აძლევს ხმას, ის ვერ ხდება დე ფაქტო პრეზიდენტი და **ყველაფერს სომეხთა ხმები წყვეტენ!**

რუსეთმა ისე მოაწყო ვითარება, რომ აფხაზებს მოსკოვის იქით სხვა გზა არ დაუტოვა! აფხაზები ხვდებიან, რომ მათი „დამოუკიდებლობა“ არაფერია, რადგან წლებია, აჩვევენ, რომ არ შეუძლიათ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს აშენება. ეს იმიტომ კეთდება, რომ ერთ მშვენიერ დღეს თავად აფხაზებმა მოითხოვონ რუსეთის ფედერაციაში ავტონომიის სტატუსით შესვლა!

ანუ რუსეთი აფხაზებს ხაფანგში გამომწყვდეული საკბილოსავით უყურებს!

— და ქართველებით აშინებს!

— დიახ, აშინებს, მაგრამ, ჩემი აზრით, აფხაზებს უკვე ქართველებზე მეტად, რუსეთის ეშინიათ! უკვე აფხაზეთში ლაპარაკობენ იმაზე, რომ სხვა გზა არა აქვთ, თუ არა უძრავი ქონების რუსეთის მოქალაქეებზე მიყიდვის დაშვება, ოღონდ იმ პირობით, რომ მათ არ მისცემენ აფხაზეთის მოქალაქეობას... **ლაპარაკია შავი ზღვის შელფზე ნავთობის მოპოვების დაწყებაზეც — ამას რუსეთი ითხოვს!**

მოკლედ, აფხაზები ხვდებიან, რომ ჩიხში არიან და სწორედ ამ დროს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან აქტიური მუშაობა. უკვე შემუშავებულია ბრწყინვალე პროგრამა **„ნაბიჯი უკეთესი მომავლისაკენ“,** რომლითაც უნდა მოხდეს ამ ჩატეხილი ქართულ-აფხაზური ხიდების აღდგენა!

ჩვენ უნდა დავეხმაროთ აფხაზებს იმის გააზრებაში, რომ მათი ბოლო რუსული ანექსია და სრული ასიმილაციაა! უნდა გავაგებინოთ, რომ მათი ერთადერთი ხსნა საქართველოა!

და ამ მხრივ არის დამაიმედებელი სიგნალებიც, მაგალითად, ის, რომ ბოლო დროს აფხაზების მხრიდან საქართველოს მოქალაქეობაზე მოთხოვნა გახშირდა!

ესაუბრა

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

ნიკა ჩიტაძე
პოლიტოლოგი

ჩემი აზრით, „ქართული ოცნება“ უფრო ეკონომიკური მიმართულების მინისტრებს გაწირავს.

„ახალი თაობა“

თორნიკე შარაშენიძე
ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში

არ ჩამოდის ლავროვი! დელეგაცია ჩამოვა, ოღონდ ჩამოვა ისეთი, ვისაც დარღვეული არა აქვს კანონი ოკუპაციის შესახებ და პრეტენზიას ყველა რუსს ხომ ვერ წაუყენებ?! რუსების მეტი რა ჩამოდის აქ და ისტერიკის ატეხა იმაზე, რუსი რატომ ჩამოვიდაო, სისულელეა.

„ახალი თაობა“

ადგურ არძინბა
აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი



არავითარი დიალოგი საქართველოსთან, ის ჩვენი მტერია!

ვისთან უნდა ვაწარმოოთ დიალოგი? ხალხთან, რომელიც დილიდან დაღამებამდე წვრთნებს მართავს და წარმოსახვაში ატრიალებს სცენარს, როგორ ჩამოვა აქ — სოხუმში?! **აღიარონ ჩვენი დამოუკიდებლობა, ის კოლოსალური ზიანი, რომელიც ჩვენს ეკონომიკას მიაყენეს და მაშინ ვისაუბროთ.**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

რომან კაკულია
პარლამენტარი

მინდა, შევთავაზო „ენდიაის“, რომ მათაც აქვთ შესაძლებლობა, აღიდგინონ წლების წინათ დაკარგული რეპუტაცია.

„პირველი არხი“

დასაწყისი იხ. 2020 წლის „ა-დ“ №6-9

ლევან დოლიძე:
სტალინზე პირველი თავდასხმა აფხაზეთში მოხდა!

„გერმანელმა მეცნიერებმა სტალინის განადგურების მიზნით შექმნეს სპეციალური აპარატურა, რომლის მსგავსიც მაშინ მსოფლიოში არ არსებობდა!“

ცნობილი ქართველი ჟურნალისტი და საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე, მწერალი ლევან დოლიძე იმ თავდასხმებს აღწერს, რომლებსაც სხვადასხვა დროსა და ეპოქაში აფსუა სეპარატისტები, რუსი კოლაბორაციონისტები, ღვთისმგმობელი სექტანტი ტროცკისტები თუ გერმანელი და იაპონელი ფაშისტები იოსებ სტალინის წინააღმდეგ გეგმავდნენ. მკვლევარი მიიჩნევს, რომ ბოლო და ყველაზე მთავარი თავდასხმა, რომელიც ბელადისა და კაცობრიობის მტრებმა, სამწუხაროდ, სისრულეში მოიყვანეს, 1953 წლის 28 თებერვლისა და 1 მარტის ღამეს მოხდა, როცა სტალინი სასიკვდილოდ მოწამლეს:

— იოსებ ბესარიონის ძე სტალინი ხელისუფლების სათავეში ოცდაათზე მეტი წლის განმავლობაში იმყოფებოდა. მთელი ამ ხნის მანძილზე დიდ ბელადზე ბევრი თავდასხმა მოხდა და უკანასკნელის გარდა, ყველა კრახით დასრულდა. სტალინის სიცოცხლეშიც და მერეც ყველა ამ საქმეს გრიფით საიდუმლო ედო და არსად არაფერი გახმაურებულა, მაგრამ ბელადის მკვლელობიდან 50 წლის გასვლის შემდეგ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში სტალინზე მოწყობილი თავდასხმების შესახებ პირველადი ცნობები გაჩნდა.

— ბატონო ლევან, მაინც საიდან და რა დროიდან უნდა დავიწყოთ სტალინზე მოწყობილი თავდასხმების ათვლა?

— გაგიკვირდებათ, მაგრამ სტალინზე, სავარაუდოდ, პირველი თავდასხმა საქართველოში, კერძოდ, აფხაზეთში მოხდა. 1933 წელს ბელადი აფხაზეთში ისვენებდა და რიწის ტბისაკენ მიემგზავრებოდა. მას თან ახლდა საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტისა და ამიერკავკასიის სამხარეო კომიტეტის პირველი მდივანი **ლავრენტი პავლეს ძე ბერია.** როცა მანქანების ესკორტი რიწის ტბაზე ავიდა, ბერიამ მანქანა გააჩერა და სტალინს სთხოვა, სხვა მანქანაში გადამჯდარიყო. სტალინი ასეც მოიქცა... ცოტა ხანში, როცა მდინარეზე გადადიოდნენ, მანქანა, რომელშიც ადრე სტალინი იჯდა, ხიდის ჩანგრევის გამო წყალში ჩავარდა. ატყდა ერთი ამბავი... უცნაური ამბები მერეც გაგრძელდა. კერძოდ, შავი ზღვის ბიჭვინთის აკვატორიაში, სადაც სტალინი კატარღით სეირნობდა, მაშინ სასაზღვრო-საგუშაგო რაზმი იდგა. ყველასათვის მოულოდნელად იმ მომენტში, როცა სტალინი ზღვაზე სეირნობდა, საგუშაგოზე გასროლა მოხდა. გასროლის ხმა გაისმა თუ არა, ბერია სტალინს მთელი სხეულით გადაეფარა. დაიწყო გამოძიება, დააპატიმრეს ძალიან ცნობილი ადამიანები, აფსუათა სეპარატიზმის ლიდერები, მაგრამ შეთქმულების გამოვლენა მაინც ვერ მოხერხდა.

— როგორც ცნობილია, ლეიბა ბრონშტეინი-ტროცკი ძალიან ცდილობდა სტალინის ფიზიკურ ლიკვიდაციას!

— პირველი დიდი და სერიოზული შეთქმულება სტალინის წინააღმდეგ სწორედ ტროცკიმ მოაწყო. შეთქმულებაში მონაწილეობდნენ წითელი არმიის სარდლები — **ტუხაჩევსკი, ვიდემანი, იაკირი, უბორევიჩი, ფელდმანი** და სხვ. მათი მიზანი ბელადის ფიზიკური ლიკვიდაცია და საბჭოთა კომპარტიის გენერალური ხაზის ცვლილება იყო. შეთქმულება უკანასკნელ მომენტში ჩაიფუშა. გამოძიება ამ საქმეზე დიდხანს გრძელდებოდა... დამნაშავენი 1937-1938 წლებში დახვრიტეს. 1938 წლის ოქტომბერში მონღოლეთში, ხასანის ტბასთან და 1939 წლის მაის-ივლის-აგვისტოში მდინარე ხალხინ-გოლთან, იაპონელებმა თავიანთი სამარცხვინო მარცხის გამო გადაწყვიტეს, შური სასტიკად ეძიათ და დიდი ბელადი მოეკლათ. მათ ორჯერ სცადეს სტალინის ლიკვიდაცია. კერძოდ, იაპონიის სპეცსამსახურებმა, რომლებსაც მაშინ მსოფლიოში ბადალი არ ჰყავდათ, სტალინის მოსაკლავად საგანგებოდ მოამზადეს და გაწვრთნეს რუსი თეთრგვარდიელების ჯგუფი, რომელიც მაშინ იაპონიის მიერ კონტროლირებად მანჯურიაში იმყოფებოდა. ეს ჯგუფი საბჭოთა კავშირში უნდა შემოსულიყო თურქეთიდან და საქართველოს გავლით გადასულიყო სოჭის ოლქში, სადაც სტალინი „მწვანე კორომებში“ ისვენებდა და მაცესტაში ზურგის აუტანელი ტკივილების გამო აბაზანებს იღებდა. სპეცჯგუფი აღჭურვეს ასაფეთქებელი ტყვიებით. ჯგუფს უნდა გაენეიტრალებინა სტალინის პირადი დაცვა და ბელადი ფიზიკურად გაენადგურებინა.

— ჯგუფს დაცულ ტერიტორიაზე როგორ უნდა შეეღწია?

— გეგმა დეტალურად იყო დამუშავებული. სპეცჯგუფი, რომელიც პროფესიონალი სამხედროებით იყო დაკომპლექტებული, მაცესტაში, იმ პავილიონში, სადაც სტალინი აბაზანებს იღებდა, კანალიზაციის ხვრელით უნდა შესულიყო. ასე, უსაფრთხოდ და უჩინრად გაივლიდნენ ისინი მთელ ტერიტორიას, აბაზანაში მოულოდნელად თავს დაესხმოდნენ სტალინს და ოპერაციას ამით დაასრულებდნენ.

> **„სპეცჯგუფი, რომელიც პროფესიონალი სამხედროებით იყო დაკომპლექტებული, მაცესტაში, იმ პავილიონში, სადაც სტალინი აბაზანებს იღებდა, კანალიზაციის ხვრელით უნდა შესულიყო!“**

— მკვლელები უკან დაბრუნებას როგორღა აპირებდნენ?

— საქმეც ის არის, რომ ეს ოპერაცია მკვლელების, ანუ თეთრგვარდიელთა სპეცჯგუფის უკან დაბრუნებას არ ითვალისწინებდა და თითოეული თეთრგვარდიელი მიდიოდა გარდაუვალ სიკვდილზე!

— ეს თავდამსხმელებმა იცოდნენ?

— დიახ, იცოდნენ და თითოეული მათგანი ნებაყოფლობით მიდიოდა სიკვდილზე! ანუ ისინი ნამდვილი კამიკაძეები იყვნენ... ეს გეგმა ჩავარდა და სანამ თეთრგვარდიელები საბჭოთა კავშირში შემოაღწევდნენ, მანამდე გააუვნებელყვეს. ამის შემდეგ ჰიტლერის მოკავშირე იაპონიამ სტალინის ფიზიკური ლიკვიდაცია ლენინის მავზოლეუმის ტრიბუნაზე დაგეგმა, სადაც 1939 წლის 1 მაისს მთავრობის წევრებთან და მარშლებთან ერთად სტალინი იდგა. ტოკიოსა და მუკდენში — მანჯოუ გოს მარიონეტული სახელმწიფოს დედაქალაქში მთელი იაპონიის საიმპერატორო მთავრობა და სამხედრო ელიტა რეპროდუქტორებთან იყვნენ მიმჯდარი და ელოდნენ აფეთქებას წითელ მოედანზე, ტრიბუნასთან, რის შედეგადაც სტალინი დაიღუპებოდა. როგორც ცნობილია, მსგავსი არაფერი მომხდარა და ტერაქტი აქაც აღიკვეთა.

— როგორ, რანაირად?

— როგორც იაპონიის სპეცსამსახურების ისტორიის მკვლევარი ხიამა ესიოკი წერს, იაპონიის მიერ სტალინზე მომზადებული ორივე თავდასხმა ჯგუფში „ორმაგი აგენტის“ შეღწევის შედეგად ჩაიშალა. როგორც ხიამა ესიოკი აღნიშნავს, ეს „ორმაგი აგენტი“ ყოფილა მარიონეტული მანჯოუ გოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თარჯიმანი **ბორის ბჟემანსკი,** მეტსახელად „ლეო“. როგორც ირკვევა, აგენტი „ლეო“-ს შესახებ იაპონიის სპეცსამსახურებისთვის ცნობილი იყო, მაგრამ ვერაფრით მის კვალზე ვერ გავიდნენ.

— როგორც ჩემთვის ცნობილია, 1941 წლის ნოემბერში, როცა მოსკოვიდან, სულ რაღაც, 15 კილომეტრში ჰიტლერის არმადა იდგა, სტალინს კრემლში ესროლეს!

— დიახ, სწორედ ასე იყო... ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ გვამცნობს დიდი ბელადის ყოფილი პირადი მცველი, გადამდგარი მაიორი **ალექსეი რიბინი.** როცა მტერი ლამის მოსკოვის კარიბჭესთან იყო მოსული, სტალინმა გადაწყვიტა, წითელ მოედანზე ოქტომბრის რევოლუციის გამარჯვების 24-ე წლისთავთან დაკავშირებით სამხედრო აღლუმი მოეწყო. 1941 წლის 6 ნოემბერს, ანუ 7 ნოემბრის ისტორიულ და უპრეცედენტო სამხედრო აღლუმამდე ერთი დღით ადრე, დაახლოებით 16:00 საათზე, კრემლის სპასკის კარიბჭესთან, საიდანაც სტალინი გამოდიოდა, გასროლის ხმა გაისმა. ერთადერთმა ტყვიამ **ანასტას მიქოიანის** ავტომანქანის ფარი ჩაამსხვრია. კრემლის დაცვამ მაშინვე დაიჭირა მოსკოვის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვითი კორპუსის რიგითი ჯარისკაცი, ძირძველი მოსკოველი, მუშის ოჯახიდან გამოსული **ნიკოლაი დმიტრიევი.** როგორც გამოძიებამ დაადგინა, დმიტრიევი მარტოხელა ტერორისტი იყო. მან დაკითხვაზე გამაოგნებელი რამ თქვა — ვიდრე ომი დაიწყებოდა, ჩვენი გაზეთები და რადიო სულ იმას გაიძახოდნენ — თუ ომი იქნა, მტრის ტერიტორიაზე მოგვიწევს ბრძოლა და ჩვენ არაფერი შეგვეხებაო! როგორც ვხედავთ, ომი დაიწყო და ჰიტლერი მოსკოვს მოადგა. მე გადავწყვიტე, მომეწყო ჩემი პიროვნული სასამართლო ჩვენი ხელისუფლებისათვის ხალხის მოტყუების გამო! ნიკოლაი დმიტრიევი, ცხადია, დახვრიტეს.

საერთოდ, გერმანიასთან ომის დაწყების შემდეგ ჰიტლერის სპეცსამსახურებმა სტალინისა და მისი ერთადერთი ცოცხლად დარჩენილი ვაჟიშვილის **ვასილი სტალინის** ფიზიკური ლიკვიდაცია რამდენჯერმე სცადეს. ფაშისტური გერმანიის საიდუმლო სამსახურის ყოფილი შეფი, გენერალი **ვალტერ შელენბერგი** თავის „მემუარებში“ იგონებს — *ომის დაწყებისთანავე თავისთან მიმიწვია რიბენტროპმა. შეხვედრამდე გზად შევიარე ჰიმლერთან, რომელმაც ლაპარაკში მიმახვედრა, რომ რიბენტროპს მასთან სტალინზე თავდასხმის საკითხის განხილვა სურდა. — პირადად ჩემთვის ძალიან ძნელია ასეთი ბრძანების გაცემა, რადგან მე ისევე, როგორც ჰიტლერს, მწამს ისტორიული ბედისწერის და იოსებ სტალინი თავისი ხალხის დიდ ბელადად მიმაჩნია, რომელმაც თავისი მისია უნდა შეასრულოს! — მითხრა ჰიმლერმა. რიბენტროპმა გენერალ ვალტერ შელენბერგს საბჭოთა კავშირში არსებული მდგომარეობის შესახებ ღრმა ანალიზი გაუკეთა და პირდაპირ განუცხადა — ამ ოპერაციის შესახებ იციან მხოლოდ ჰიტლერმა, ბორმანმა და ჰიმლერმა! სტალინი, როგორც სახელმწიფო მოღვაწე და უმაღლესი მთავარსარდალი, გაცილებით მაღლა დგას, ვიდრე რუზველტი და ჩერჩილი. ის არის ერთადერთი ისტორიული პიროვნება, რომელიც მართლა იმსახურებს პატივისცემას და მის გენიას ყველანი ვაღიარებთ, მაგრამ საბჭოთა კავშირი არის ჩვენი დაუძინებელი მტერი და იმისათვის, რათა ის დაინგრეს, აუცილებელია, სტალინის ფიზიკური ლიკვიდაცია! სტალინის გარეშე საბჭოთა კავშირი ვერავითარ სამხედრო წინააღმდეგობას ვერ გაგვიწევს, ამიტომ სტალინი უნდა მოკვდეს!*

— რა გეგმა ჰქონდათ ჰიტლერს, ბორმანს, ჰიმლერსა და რიბენტროპს, სტალინი როგორ უნდა მოეკლათ?

— გეგმა უმარტივესი იყო — ყველანაირი გზით უნდა მოეხერხებინათ და როგორმე მიეღწიათ იმისთვის, რომ სტალინი დიპლომატიურ მოლაპარაკებებში ჩაებათ და მერე ერთ-ერთი შეხვედრის დროს დაეხვრიტათ! ფაშისტებისდა სამწუხაროდ, სტალინი ჰიტლერთან

> **„1941 წლის 6 ნოემბერს, ანუ 7 ნოემბრის ისტორიულ და უპრეცედენტო სამხედრო აღლუმამდე ერთი დღით ადრე, კრემლის სპასკის კარიბჭესთან, საიდანაც სტალინი გამოდიოდა, გასროლის ხმა გაისმა!“**

სტალინი, რუზველტი და ჩერჩილი თეირანის კონფერენციაზე

გევორქ ვართანოვი და მისი ცოლი გოჰარი

„ეთნიკურად სომეხმა მზვერავებმა – აგაიანცმა, ვართანოვებმა და თბილისელმა ალახვერდოვმა უზრუნველყვეს იმ 400-ზე მეტი ფაშისტი სპეცმუშაკის გაუვნებელყოფა, რომლებსაც თეირანის კონფერენციაზე სტალინი, რუზველტი და ჩერჩილი უნდა გაენადგურებინათ!“

არავითარ სეპარატისტულ მოლაპარაკებაზე არ წავიდა. აქედან გამომდინარე, ცხადია, ვერც შეხვედრები გაიმართა და რიბენტროპის გეგმაც ჩაიფუშა!

— როგორც ცნობილია, სტალინის ფიზიკური ლიკვიდაციის გეგმაზე მუშაობა ჰიტლერის ბუნაგში მთელი ომის განმავლობაში არ შეუწყვეტიათ... მგონი, ამ საქმეში უდიდესი გერმანელი მეცნიერებიც კი ჩართეს!

— დიახ, გერმანელმა მეცნიერებმა სტალინის განადგურების მიზნით შექმნეს სპეციალური აპარატურა, რომლის მსგავსიც მაშინ მსოფლიოში არ არსებობდა. კერძოდ, **ჰიტლერის აგენტს სტალინის მანქანისთვის უნდა მიემაგრებინა სპეციალური ნივთიერების პატარა კოშტი, რომელიც თიხას ჰგავდა. ამ კოშტში ჩამონტაჟებული იყო ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც რადიოსიგნალით იმართებოდა.** ამ დისტანციური ასაფეთქებლის მართვა 7 კილომეტრის სიშორიდან შეიძლებოდა. სპეცაპარატურა წარმატებით გამოსცადეს და შეარჩიეს ორი წითელარმიელი სამხედრო ტყვე ოფიცერი, რომლებსაც სტალინი სძულდათ. ტყვეები სატრანსპორტო თვითმფრინავით ჩაიყვანეს მოსკოვის მიდამოებში. თვითმფრინავიდან ჩამოიღეს საბჭოთა წარმოების ავტომანქანა, რომელშიც ოფიცრები ჩასვეს, როგორც პატრულის თანამშრომლები და ყველანაირი დოკუმენტაციით მომარაგებულები მოსკოვისკენ გაუშვეს. ისინი, როგორც „პატრულები“, უნდა შესულიყვნენ კრემლის ტერიტორიაზე და სტალინის მანქანისთვის „თიხის“ კოშტი მიემაგრებინათ. ლავრენტი ბერიამ და მისმა „ჩეკისტებმა“ ორივე ოფიცერი ისე გააქრო, გერმანელებმა მათი ასავალ-დასავალი ვერ გაიგეს.

— თეირანის კონფერენციაზე სტალინი თავდასხმას როგორ გადაურჩა?

— მოგეხსენებათ, 1943 წლის 28 ნოემბრიდან 1 დეკემბრამდე თეირანში სტალინის, რუზველტისა და ჩერჩილის მონაწილეობით დიდი სამეულის შეხვედრა გაიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ შეხვედრა მკაცრად გასაიდუმლოებული იყო, ფაშისტებმა დაგეგმილი კონფერენციის შესახებ მაინც შეიტყვეს და სამივე ლიდერის ფიზიკური ლიკვიდაციის მიზნით მზადება გულდასმით დაიწყეს. ლეგენდარულმა საბჭოთა მზვერავმა **ნიკოლოზ კუზნეცოვმა,** ანუ იმავე **„პაულ ზიბერტმა“** ფაშისტების ჩანაფიქრის შესახებ შემთხვევით შეიტყო და ხელმძღვანელობას მათი გეგმების შესახებ შეატყობინა. ირანში ბერიას უძლიერესი სადაზვერვო ქსელი ჰქონდა. ჯერ კიდევ 1935 წელს ბერიას დავალებით, **ბოგდან ქობულოვი** თეირანში არალეგალურად ჩავიდა და დაიწყო ჯაშუშური ქსელის მშენებლობა. ამ საქმეში აქტიურად მონაწილეობდა ლეგენდარული საბჭოთა მზვერავის **გევორქ ვართანოვის მამა.** გევორქ ვართანოვი და მისი ცოლი **გოჰარი,** რომელიც 2019 წელს მოსკოვში გარდაიცვალა, თეირანის კონფერენციას სრულიად ახალგაზრდები ესწრებოდნენ. ნიკოლოზ კუზნეცოვის შემდეგ გევორქ ვართანოვი იყო პირველი, რომელსაც საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება არალეგალური საქმიანობისთვის მიანიჭეს. ეს ძალზე იშვიათი შემთხვევა იყო. ცნობისათვის, გევორქ ვართანოვის ბაბუა თბილისელი სომეხი გახლდათ...

თეირანში ლავრენტი ბერიას ჰყავდა სხვა საიმედო ადამიანი — **ოვანეს აგაიანცი,** რომელიც ადრე საფრანგეთში საბჭოთა დაზვერვის რეზიდენტის მოადგილე იყო. სწორედ ეთნიკურად სომეხმა მზვერავებმა — **აგაიანცმა, ვართანოვებმა** და თბილისელმა **ალახვერდოვმა** უზრუნველყვეს იმ 400-ზე მეტი ფაშისტი სპეცმუშაკის გაუვნებელყოფა, რომლებსაც თეირანის კონფერენციაზე სტალინი, რუზველტი და ჩერჩილი უნდა გაენადგურებინათ. თეირანის კონფერენციაზე მივლინებული ათობით საბჭოთა უშიშროების გენერლის, ოფიცრისა და რიგითი თანამშრომლის ბირთვს ქართველები წარმოადგენდნენ. ესენი იყვნენ პირადად ლავრენტი ბერიას კადრები, რომლებიც 1944 წლის 8 მარტს გამოცემული სტალინის საგანგებო და დახურული ბრძანებით დააჯილდოვეს.

— მაინც ვინ დააჯილდოვეს?

— **ბოგდან ქობულოვს** მიანიჭეს სუვოროვის პირველი ხარისხის ორდენი; **მიხეილ გვიშიანს** — სუვოროვის მეორე ხარისხის ორდენი; **აქვსენტი რაფავას** — სუვოროვის მეორე ხარისხის ორდენი; **სერგო გოგლიძეს** — კუტუზოვის მეორე ხარისხის ორდენი; **გრიგოლ კარანაძეს** — წითელი დროშის ორდენი; **ილარიონ (კიჭო) ბაბუას** — წითელი დროშის ორდენი; **ვარლამ კაკუჩაიას** — წითელი დროშის ორდენი.

— ლავრენტი ბერიას არაფერი ერგო?

— ბერიას სტალინმა ჯერ კიდევ 1943 წლის 30 სექტემბერს მიანიჭა სოციალისტური შრომის გმირის წოდება, რომელსაც ლენინის ორდენთან ერთად გასცემდნენ. ეს ჯილდო ბერიამ მიიღო კავკასიის დაცვისთვის, რომელიც წინ უსწრებდა თეირანის კონფერენციას და ლენინგრადის ბლოკადის შემდეგ გაგრძელდა ყველაზე დიდხანს — 482 დღე — 1942 წლის 25 ივლისიდან 1943 წლის 9 ოქტომბრამდე. მთელმა კავკასიის დაცვამ გადაიარა სწორედ ბერიას მხრებზე, მაგრამ რუსები ამის შესახებ ხმას არ იღებენ!

1944 წლის ზაფხულში ჰიტლერის ბუნაგში სტალინის მოსაკლავად კიდევ ერთი გეგმა მომზადდა. ფაშისტებმა გამონახეს ვინმე **პოლიტოვი** და **ადამიჩევა** — მფრინავი რადისტი, რომლებიც გერმანელი მეცნიერების მიერ შექმნილი უახლესი იარაღით — „პანცერკნაკეთი“ აღჭურვეს. **„პანცერკნაკე“** „ჯავშნის მღრღნელს“ ნიშნავს. ის მარჯვენა ხელზე მაგრდება ქამრებით და მოქმედებაში მოდის ღილაკიანი გამშვებით. დივერსანტებს ამ მოწყობილობით სტალინის ჯავშნიანი ლიმუზინისთვის ჯავშანსაწინააღმდეგო ტყვიებით ცეცხლი უნდა გაეხსნათ ანდა მანქანა დიდი სიძლიერის მაგნიტური ნაღმის გამოყენებით დისტანციურად აეფეთქებინათ. გერმანელი აგენტი **პოლიტოვი,** რომელსაც მკერდზე საბჭოთა კავშირის გმირის ვარსკვლავი, ხუთი ორდენი და ორი მედალი ჩამოკიდეს, **„პეტრე ტავრინის“** სახელით მოსკოვისკენ გამოამგზავრეს. ლეგენდის მიხედვით, **პოლიტოვი,** ანუ იგივე „პეტრე ტავრინი“ თითქოსდა ფრონტული კონტრდაზვერვის მაიორი, დივიზიის განყოფილების უფროსის მოადგილე იყო. გულდასმით მომზადებულ დოკუმენტებთან ერთად „პეტრე ტავრინს“ მისცეს „პრავდისა“ და „იზვესტიის“ ყალბი საგაზეთო ნომრები, სადაც დაჯილდოებულთა შორის იყო ჯერ კაპიტანი და შემდეგ მაიორი „ტავრინი“ შესაბამისი ფოტოსურათებით. რაც შეეხება **ადამიჩევას,** რომელიც „ტავრინის“ „მეუღლედ“ გაასაღეს, მას გვარი შეუცვალეს და გახადეს **„ლ.შალოვა“.** „შალოვა“ განსაკუთრებული განყოფილების უმცროს ლეიტენანტად შერაცხეს და მოსკოვში, კონტრდაზვერვა „სმერშის“ მთავარ სამმართველოში მივლინების მოწმობა მისცეს. ლეგენდის თანახმად, „ტავრინი“ და „შალოვა“ ცოლ-ქმარი იყვნენ. ფაშისტურმა „აბვერმა“ მოამზადა საგანგებო თვითმფრინავი — „არადო-322“, რომელსაც მოხნულ ნიადაგზეც კი შეეძლო დაფრენა. აგენტები კომუფლირებულ საბჭოთა წარმოების მოტოციკლ „მ-72“-თან ერთად საბჭოთა კავშირში გადმოისროლეს. „ტავრინისა“ და „შალოვას“ უსაფრთხო დაშვება წინასწარ მომზადებულ აეროდრომის გუნდს უნდა უზრუნველეყო. ლავრენტი ბერიას ხალხმა აეროდრომის გუნდი და აგენტები გასკვანჩა. გუნდმა აღიარა, რომ რომელიღაც თვითმფრინავს ელოდნენ... საბჭოთა „სმერშმა“ დაიწყო რადიოთამაში — „აბვერში“ აგზავნიდნენ ყალბ ცნობებს, რომ ოპერაცია წარმატებით დაიწყო. 1952 წლის 28 მარტს „ტავრინი“ გაასამართლეს და სამშობლოს ღალატის მუხლით დახვრიტეს!. სამი დღის შემდეგ იგივე ბედი გაიზიარა ადამიჩევამაც...

— ფაშისტებმა, მგონი, იალტის კონფერენციაზეც სცადეს სტალინის ლიკვიდაცია!

— ჰიტლერული გერმანია დამთავრებული იყო, ომის ბედი გადაწყვეტილი გახლდათ, მაგრამ ფაშისტებმა 1945 წლის 4-11 თებერვალს დაგეგმილ ყირიმის კონფერენციაზეც სცადეს სტალინის, რუზველტისა და ჩერჩილის განადგურება. ამისათვის ჰიტლერის ბუნაგში შემუშავდა ოპერაცია სახელწოდებით — **„ველი“.** ყირიმი საერთოდ ფაშისტებისთვის ძალიან სასურველი ადგილი იყო, რადგან ადგილობრივ თათრებს, რომლებიც მონღოლების პირდაპირი შთამომავლები არიან, რუსები არ უყვარდათ და არც ახლა უყვართ. ომის დროს ყირიმიდან ჯარში 20 ათასი კაცი გაიწვიეს და თითქმის ყველა დეზერტირი იყო. სწორედ ამიტომ ფაშისტებმა გაბედეს და, ფაქტობრივად, მტრის ზურგში დაიწყეს ოპერაცია „ველი“. ათეულობით საბჭოთა ჩეკისტი და სპეცმუშაკი დაიღუპა ფაშისტური აგენტურის გასაუვნებლებლად. იალტის კონფერენციას 200-ზე მეტი ქართველი „ჩეკისტი“ იცავდა, მათ შორის, შავი ზღვის სამხედრო დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის უფროსი, გენერალ-მაიორი **დიმიტრი ნამგალაძე,** რომელიც 1957 წლის 7 ივნისს 52 წლის ასაკში სევასტოპოლში გარდაიცვალა და იქვეა დაკრძალული. ამის შემდეგ ფაშისტებს სტალინის მკვლელობა აღარც უცდიათ, რადგან ჰიტლერი თავისსავე ბუნაგში მოიხრჩო და მოიგუდა. იალტის კონფერენციის დასრულების შემდეგ, 1945 წლის 23 თებერვალს, გამოიცა სტალინის დახურული ბრძანება, რომლითაც ლავრენტი ბერიას პირადი კადრები ისევ უმაღლესი მედლებითა და ორდენებით დააჯილდოვეს. კერძოდ, **სოლომონ მილშტეინს** ლენინის ორდენი გადასცეს; **კიჭო ბაბუას** — კუტუზოვის მეორე ხარისხის ორდენი; **სერგო გოგლიძეს** — ლენინის ორდენი; **გრიგოლ კარანაძეს** — კუტუზოვის მეორე ხარისხის ორდენი; **ვარლამ კაკუჩაიას** — კუტუზოვის მეორე ხარისხის ორდენი; **ბოგდან ქობულოვს** — კუტუზოვის პირველი ხარისხის ორდენი; **სტეფანე მამულოვს** — სამამულო ომის პირველი ხარისხის ორდენი, ხოლო **იუველიან სუმბათოვ-თოფურიძეს** — ლენინის ორდენი.

— ბატონო ლევან, რომელი იყო ბოლო თავდასხმა, რომელიც სტალინს მოუწყვეს?

— ბოლო და ყველაზე მთავარი თავდასხმა, რომელიც ბელადისა და კაცობრიობის მტრებმა, სამწუხაროდ, სისრულეში მოიყვანეს, 1953 წლის 28 თებერვლისა და 1 მარტის ღამეს მოხდა, როცა სტალინი სასიკვდილოდ მოწამლეს. **ეს მკვლელობა მოამზადა და აღასრულა საერთაშორისო დანაშაულებრივმა დაჯგუფებამ, რომელიც დღეს მსოფლიოს მართავს.** ეჭვი და ვერსია ბევრზე ბევრია, მაგრამ დიდი ბელადის ნამდვილი მკვლელების შესახებ ჩვენ, ალბათ, სიმართლეს ვერასოდეს შევიტყობთ! ფაქტია, რომ სტალინზე მოწყობილი უკანასკნელი თავდასხმა, სამწუხაროდ და საუბედუროდ, წარმატებული აღმოჩნდა და ბელადი მოკლეს.

საუკუნის ამ დანაშაულში სულელ ნიკიტა ხრუშჩოვს, მარშალ გიორგი ჟუკოვსა და დანარჩენ შეთქმულებს, რომლებმაც თავიანთი სამარცხვინო საქციელით თავი ნელ-ნელა გამოამჟღავნეს, მხოლოდ ჭანჭიკის როლი და ფუნქცია ჰქონდათ, დამკვეთები და დანაშაულის ნამდვილი ორგანიზატორები სხვაგან, საიდუმლო პოლიტიკურ ორგანიზაციაში უნდა ვეძებოთ!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

„ჰიტლერის აგენტს სტალინის მანქანისთვის უნდა მიემაგრებინა სპეციალური ნივთიერების პატარა კოშტი, რომელიც თიხას ჰგავდა. ამ კოშტში ჩამონტაჟებული იყო ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც რადიოსიგნალით იმართებოდა!“

საბა ზათიაშვილი: ვიდეოჯარიმები პირადი ცხოვრების ამსახველ მასალას წარმოადგენს!

კანონდამრღვევი მძღოლების დაჯარიმებაზე უკვე ჭკვიანი კამერები ირჯებიან. უწინ ასეთი მესაჭეების საფირმო ილეთი უშუალოდ კამერის წინ მანქანის შენელება იყო, ახლა კი ეს ფანდი აღარ ჭრის. უგუნური მესაჭეები ხშირად საკუთარი დარღვევის ამსახველ ვიდეოს სოციალურ ქსელში ათავსებენ და რატომღაც, ამით ამაყობენ კიდეც. სამაგიეროდ, ზოგიერთი ავტომოყვარული მიიჩნევს, რომ ვიდეოჯარიმები პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალაა, ბევრად ესთეტიკური, ვიდრე ამას ქართველი საზოგადოებაა მიჩვეული, მაგრამ მაინც. ამის შესახებ რაგბისტი და ავტომოყვარული საბა ზათიაშვილი საუბრობს:

— აღმოჩნდა, რომ ვიდეოჯარიმას თქვენი ცხოვრების თავდაყირა დაყენებაც შეუძლია. **ნაწილობრივ ხუმრობითა და სერიოზულობით რომ შევხედოთ ამ საკითხს, კამერის მიერ გამოწერილი 50-ლარიანი ჯარიმა ჩვეულებრივად შეიძლება იქცეს თქვენი პირადი ცხოვრების ამსახველ მასალად.** დარწმუნებული ვარ, ვიდეოჯარიმაში ერთხელ მაინც გინახავთ საკუთარი თავი. იმას არ ვამბობ, რომ ყველა ვიდეოკამერა აფიქსირებს დამრღვევი მძღოლის ავტომობილში მსხდომ პირებს, ზოგიერთი ისეთი რაკურსითაა დამონტაჟებული, რომ მხოლოდ მანქანის სახელმწიფო ნომერი ჩანს. თუმცა, არსებობს გამონაკლისებიც.

— რას გულისხმობთ გამონაკლისებში?

— ვგულისხმობ და პირადი გამოცდილება მალაპარაკებს, რომ ზოგიერთი ვიდეოკამერა ისეთ მასალას იღებს, სადაც მძღოლიც და მისი გვერდზე მჯდომი პირიც ნათლად ჩანს. შეიძლება სახე შედარებით ბუნდოვანი იყოს, მაგრამ სქესს ნამდვილად გამოარჩევ.

— თუ სახე ნათლად არ ჩანს, პრობლემა რაშია?

— ერთ მაგალითს მოგიყვებით და ყველაფერს მიხვდებით. ამ რამდენიმე ხნის წინათ, ტაქსში ჩავჯექი, ხანგრძლივი დუმილის შემდეგ მძღოლმა თავად წამოიწყო საუბარი — ვიდეოკამერები ამათ და ჯანდაბაო... ვიფიქრე, ეტყობა, დაარღვია და 50-ლარიანი ჯარიმა გამოუწერეს-მეთქი. ასეც ყოფილა, მაგრამ აქ ერთი დეტალია მთავარი, რამაც ამ კაცს ოჯახი დაუნგრია.

— რას ამბობთ, ვიდეოჯარიმის გამო რომელი ცოლი შორდება ქმარს?

— ნამდვილად სასაცილოა, მაგრამ მთლად ასეც არ არის. მთავარია, ვიდეოჯარიმის კადრებში ვინ გიზის გვერდით. მოკლედ, ამ კაცს ოჯახის ავტომობილი თავისი მეუღლის სახელზე ჰქონია გაფორმებული. ქალების მოყვარული ვარო, თვითონვე მითხრა და თურმე, საკუთარ თავს გართობის უფლებასაც აძლევს. როგორც გამოირკვა, ახალი კამერის სიჭკვიანე ყოველგვარ საზღვრებს გასცილებია და ისიც დაუფიქსირებია, რომ ამ კაცს მანქანაში საყვარელი ეჯდა. **მისმა მეუღლემ ჯარიმის შესახებ მესიჯი მიიღო, გადაამოწმა ოფიციალურ ვებ-გვერდზე და ქმარი საყვარელთან ერთად გამოიჭირა!** ახლა ხომ მიხვდით, რატომაც ვთვლი ვიდეოჯარიმებს პირადი ცხოვრების ამსახველ მასალად?! *(იცინის).*

— იმ დალოცვილმა ის მაინც ვერ უთხრა ცოლს, მანქანაში კლიენტი მეჯდაო?

— აბა, მაგას როგორ გაბედავდა, პირადი ავტომობილით იყო. სხვათაშორის, თვითონვე შემომჩივლა, ეს ტაქსების რეფორმაც რაღა ახლა გაატარესო. როგორ უნდა დამეჯერებინა ცოლი, რომ კლიენტს გამოძახებაზე შავი, უნიშნო „სუბარუთი“ მივაკითხე. თან, თურმე, ეს ყაზილარი მანამდეც მრავალგზის ყოფილა მრუშობაში შემჩნეული *(იცინის).* ერთი სიტყვით, ბოლოს ეს ტაქსისტი ჩემს დამოძღვრაზე გადავიდა და მეუბნება: **თუ ოჯახი გყავს და საყვარელი გაიჩინე, მანქანით ვიდეოკამერებთან საგზაო წესების დარღვევას ერიდეო!** *(იცინის).* მერე კი დავფიქრდი და ნაწილობრივ მართალი იყო ის დალოცვილი. თუ მანქანა მეუღლის სახელზეა და ნებისმიერი დარღვევის შესახებ შეტყობინება მისდის, საერთოდ არ უნდა გარისკო.

— რა შემთხვევაში აფიქსირებს ვიდეოკამერა მძღოლსა და მგზავრს?

— იცით, ასე წინასწარ განსაზღვრა თითქმის შეუძლებელია. მანქანის სალონში არსებული სიტუაციისა და პირების დაფიქსირებას ამინდიც განაპირობებს, ისიც, სამზეური გაქვთ თუ არა ჩამოწეული ან საერთოდ, რა კუთხით დგას კამერა. სხვათაშორის, მეც ხშირად შემხვედრია ინტერნეტში გავრცელებული ახალგაზრდა მძღოლების დარღვევები, სპეციალურად რომ ჩამოუტვირთავთ შს სამინისტროს ოფიციალური გვერდიდან და იბრიქებიან, ნახეთ, რა ვქენიო. იცით რა,

საერთოდ არ არსებობდა ვიდეოჯარიმები, უკონტაქტო პატრულირება და სხვა მრავალი სახის სანქციები მძღოლების წინააღმდეგ,

მაგრამ ასეთი კატასტროფული მდგომარეობა არ იყო!

კულტურა არსებობდა და იმიტომ!

— კი მაგრამ, ადრე ხომ არც ამდენი მანქანა იყო?! და რას გულისხმობთ კულტურაში?

— დიახ, სწორედაც რომ კულტურაა გამქრალი საზოგადოებასა თუ მძღოლებში, სრულიად ერში. საბოლოო შედეგად კი მივიღეთ ქაოსი გზებზეც, ქვეყანაშიც და მსოფლიოშიც. უკაცრავად, მაგრამ რა სწავლა გჭირდება, რომ ხედავ, კაცი გაცეცხლებული მოფრინავს მანქანით, ესე იგი რაღაც უჭირს, ადექი და გაატარე, სადღაც გარბის, იქნებ ვიღაც „ებრიდება“. ახლა კი წესად იქცა, რაც უფრო ნაგლად მოიქცევი გზაზე, არც შენ გაივლი და არც სხვას გაატარებ, მით მაგარი მძღოლი ხარ. უკაცრავად, მაგრამ ჩვენზე არანაკლები ქვეყნებია, ევროპის ნებისმიერი მაღალგანვითარებული სახელმწიფოს მაგალითი რომ ავიღოთ, რაოდენობრივად ჩვენზე მეტი მანქანებითაც დადიან, მაგრამ ასეთი კატასტროფული სტატისტიკა არსად არაა! 2018 წელს გზებზე სიკვდილიანობით ევროპაში პირველ ადგილზე გავედით! გზის დათმობის, ფეხით მოსიარულის გატარებისა და, ზოგადად, მანქანის მართვის კულტურა სანამ არ აღდგება, იქამდე არაფერი გვეშველება!

კახა კუმელაშვილი: რა თანხაც უნდა შემომთავაზონ, ლეგენდარულ „ფიატს“ არ გავყიდი!

აღმოსავლეთ საქართველოში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, გარეკახეთის ზეგანზე არსებობს სოფელი ბადიაური, რომელიც ბოლო პერიოდია, ყურადღების ცენტრში მოექცა. ქართველების გარდა, კახეთში მიმავალი მრავალი ტურისტი გზად ბადიაურში მანქანას ერთადერთი მიზეზით აჩერებს, რომ ნახოს 1972 წელს გამოშვებული ანტიკვარული „ფიატ 124“, უფროსი თაობის მძღოლებისათვის ცნობილი საბჭოთა „მილიცეისკი 01“. დაწვრილებით ამ ავტომობილის შესახებ მისივე მფლობელი და კომპანია „კ-მოტორსის“ დირექტორი კახა კუმელაშვილი საუბრობს:

— ჩემს ანტიკვარულ „ფიატს“ დიდი ისტორია აქვს. იგი პირველად იტალიაში „ფიატ 124“-ის სახელით 1966 წელს გამოჩნდა და 1974 წლამდე კონვეიერზე იდგა. საბჭოთა რუსეთის ავტოწარმოებაში ლეგენდარული „იტალიელი“ 1970 წელს ჩაეშვა. იგი გახლდათ „ვაზ“-ის პირველი მოდელი — „2101“, იტალიური ორიგინალის ასლი, რომელშიც სსრ კავშირის კონსტრუქტორებს, მისი გამძლეობისა და საიმედოობის გამო, ბევრი არაფერი შეუცვლიათ. ერთი შეხედვით, ჩემს „მილიცეისკი ფიატსაც“ დამთვალიერებელი შეცდომაში შეჰყავს, მაგრამ, როცა მისი იტალიური ფესვების შესახებ იგებენ, ყველა განცვიფრებული რჩება.

— როგორ აღმოჩნდა ეს მანქანა თქვენს ხელში?

— მეგობარმა დამირეკა და შემომთავაზა — ძალიან მაგარი ანტიკვარული მანქანა იყიდება, უბრალოდ, ფული არ მაქვს და იქნებ შენ დაინტერესდეო. ვნახე, რა მდგომარეობაშიც იყო და იმდენად მომეწონა, რომ დაუფიქრებლად გადავიხადე 2 ათასი დოლარი.

— რა მდგომარეობაშია ახლა ლეგენდარული „ფიატი“?

— თამამად ვაცხადებ რომ იდეალურ მდგომარეობაშია. მუშაობს ყველაფერი, რაც კი გააჩნია. ეს ავტომობილი ყოფილი მილიციელის ნაქონია. მოგვიანებით, მისმა აწ უკვე ყოფილმა მეპატრონემ სრული რესტავრაცია ჩაუტარა, უწინდებური სახე და ტექნიკური მდგომარეობა დაუბრუნა. ახლოდან კიდევ უფრო შთამბეჭდავია მისი მდგომარეობა. ყვითელ ფერში გაფორმებული მანქანა, კარებზე რუსული წარწერით МИЛИЦИЯ და საბჭოთა სამართალდამცავების გერბით. სხვათაშორის, რომ ვიყიდე, შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ მანქანაში ნამდვილი მილიციელის ქუდი, სასტვენი, ხელჯოხი და კოსტიუმი იდო.

— ალბათ, დამთვალიერებლის დიდ ყურადღებას იქცევს...

— რა თქმა უნდა. როგორც იცით, დღეს ეს „ფიატი“ სოფელ ბადიაურში დგას. ბევრჯერ მომხდარა, კახეთისაკენ მიმავალი მანქანა, ტურისტებისა და მგზავრების თხოვნით, მოუბრუნებიათ და ლეგენდარულ „იტალიელთან“ ფოტოსესია გაუმართავთ! *(იცინის).*

— ანტიკვარული მანქანის მფლობელი ხართ... არ გქონიათ სარფიანი შემოთავაზებები?

— თქვენ წარმოიდგინეთ, ხშირად მოუნდომებიათ ჩემი „ფიატის“ ნებისმიერი თანხის სანაცვლოდ ხელში ჩაგდება და დღემდე ბევრს სურს მისი შეძენა. **ათი ათასი დოლარიც შემოუთავაზებიათ და მეტიც, მაგრამ რა გამაყიდვინებს, მე ხომ ცოცხალი „იტალიელი ლეგენდის“ მფლობელი ვარ!** *(იცინის).*

დავით მესხიშვილი: არსებობს კი ავტოავარიებზე უფრო გამანადგურებელი ვირუსი?!

ხომ ნათქვამია, დროის ამბავია, თორემ ადამიანი ყველაფერს ეჩვევაო. სამწუხაროა, მაგრამ სწორედ ასე მივეჩვიეთ ფრიად ტრაგიკული ახალი ამბების მოსმენას, თუნდაც ასეთის: 2020 წლის 25 თებერვალს სამტრედიის შესასვლელთან მომხდარ საზარელ ავარიას 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა... დატრიალებულ ტრაგედიასა და ჩვენ წინაშე არსებულ მწვავე პრობლემაზე „საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის“ თავმჯდომარე დავით მესხიშვილი საუბრობს:

— ავტოსაგზაო შემთხვევის მთავარი მიზეზის დადგენა დღეს ფიზიკურად შეუძლებელია, რადგან სახელმწიფოში საერთოდ არ არსებობს საგზაო უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც თითოეულ შემთხვევას ისე ამომწურავად შეისწავლის, რომ იმავე მიზეზით ავარია აღარ განმეორდეს! სანამ ავტოსაგზაო შემთხვევებში დამნაშავე მძღოლების ძებნასა და მათ წინააღმდეგ სანქციების გატარებას დავიწყებდეთ, ჯერ გაუმართავი და მოშლილი სახელმწიფო სისტემა ვამხილოთ. იცით, რომ დღეს საქართველოში ავარიების გამომწვევი მიზეზების ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს? 50 პროცენტის შემთხვევაში გამომწვევ მიზეზად არასწორი მანევრირება სახელდება. სასაცილოა, სატირალი რომ არ იყოს, მაგრამ... შთაბეჭდილება მრჩება, რომ სახელმწიფოს ყოველწლიურად გზაზე დაღუპული 500 ადამიანისა და კიდევ უფრო მეტი მძიმედ დაშავებულის ამბავი არ ანაღვლებს და ამ სტატისტიკის გამოსასწორებლად არაფერს აკეთებს.

— როგორ ფიქრობთ, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ამ მიმართულებით, რომ გამართული სისტემა ჩამოყალიბდეს?

— მთელი საქართველო ერთხმად გაიძახის, მძღოლებისა და სრულიად მოსახლეობის ცნობიერება უნდა ამაღლდესო, მაგრამ არაფერი კეთდება ამ მიმართულებით! საქართველოს გარდა, ევროპულ პრაქტიკაში ქვეყანა არ მეგულება, სადაც საგზაო უსაფრთხოების სამსახური და მასზე მომუშავე რიგი დაწესებულებები თუ ჯგუფები არ არსებობდეს! მართალია, მოსახლეობისა და მძღოლების ცნობიერების ამაღლების მიზნით შს სამინისტრო სატელევიზიო სივრცეში უსაფრთხო მგზავრობის კამპანიის ფარგლებში, ათასში ერთხელ ტელევიზიებით ვიდეორგოლებს უშვებს, მაგრამ ბოლომდე არც ეს კონტროლდება.

— უსაფრთხო მგზავრობის შესახებ შს სამინისტროს ვიდე-

კატალიზატორების ბიზნესის დანაშაულებრივი სქემა!

მას შემდეგ, რაც საქართველოს მასშტაბით ყოველწლიური სავალდებულო ტექინსპექტირება ამოქმედდა, ქვეყანაში კატალიზატორების ბიზნესმაც მოიკიდა ფეხი და დღეს უკვე ამ სფეროში სრული განუკითხაობა სუფევს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადებით, სულ ახლახან მანქანის კატალიზატორის ქურდობის ბრალდებით თბილისში სამი პირი დააკავეს. აღნიშნული დანაშაულებრივი სქემისა და კატალიზატორების უკანონო ბიზნესის შესახებ დაწვრილებით ავტომოყვარული ***ზაზა წიკლაური*** *საუბრობს:*

ზაზა წიკლაური: ტექინსპექტირებას უკატალიზატორო მანქანაც კი გადის!

— კატალიზატორების ბიზნესი საქართველოში ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ არასოდეს ყოფილა ისეთი სარფიანი, როგორიც დღეს! ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როცა ხელისუფლებამ სავალდებულო ტექინსპექტირება აამოქმედა. მრავალი ავტომობილი დაიწუნეს კატალიზატორის უქონლობის გამო და მძღოლებიც იძულებული შეიქნენ, საკუთარი მანქანისთვის სწორედ ის კატალიზატორი ეყიდათ, რომელიც წარსულში თავისი ნება-სურვილით ამოიღეს და ჩააბარეს. ამ ყველაფერმა იმდენად მასშტაბური სახე მიიღო, რომ დღეს თითქმის მთელი ელიავას ბაზრობა თუ სხვადასხვა უბანში არსებული სახელოსნოები კატალიზატორების ყიდვა-გაყიდვით არის დაკავებული. არადა, ეს საქმიანობა უკანონოა და სისხლის სამართლის პასუხისგებას ითვალისწინებს.

— დეტალურად რომ მივყვეთ, რა უნდა მოიმოქმედოს მძღოლმა, რომელსაც კატალიზატორის ჩაბარება სურს?

— მართალია, ვერცერთი სახელოსნოს ფასადზე ვერ ნახავთ რეკლამას კატალიზატორების ყიდვა-გაყიდვის შესახებ, მაგრამ უკანონო გზით ფულის საშოვნელად ყველა მზადაა! მძღოლს, რომელსაც მისი ჩაბარება უნდა, ბევრი არაფერი მოეთხოვება — მივა სახელოსნოში, ამოაცლიან ქარხნულ კატალიზატორს, რომელშიც 1000-დან 2500 ლარამდე თანხას გადაუხდიან და მორჩა. თუმცა, გახსოვდეთ, ტექინსპექტირებას უკატალიზატორო მანქანაც კი გადის!

— კი მაგრამ, როგორ? აბა, რისთვის არსებობს სავალდებულო ტექინსპექტირება?

— აი, ასე, მშვენივრად. წარმოიდგინეთ, დამნაშავეებმა იმდენად აითვისეს ეს უკანონო საქმიანობა, რომ მანქანიდან ქარხნული კატალიზატორის ამოღების შემდეგ მას უნივერსალით ანაცვლებენ, რომელზეც სიმულატორს აყენებენ და იმგვარად აპროგრამებენ, რომ ინსპექტირების ცენტრებიც კი ტყუვდებიან. დიახ, მანქანაზე არც „ჩეკი“ ანთებს, არც წვა მატულობს, მაგრამ აღარც ქარხნული კატალიზატორი უყენია! საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სისხლის სამართლის დანაშაული რომ არ იყოს, მშვენიერი და სარფიანი ბიზნესია არა?! *(იცინის).* არადა, თქვენც კარგად იცით, რისთვისაც არსებობს ტექდათვალიერება — მოსახლეობისაგან ფულის ამოღების მარტივი გზაა!

— განიხილეთ ერთი კონკრეტული ავტომობილის შემთხვევა და გვითხარით, რა ღირს მისი კატალიზატორი?

— განვიხილოთ „პრიუსი“, რომელიც თბილისს ნამდვილად არ აკლია. ზოგადად, კატალიზატორის ფასი მის „ბაჩოკზე“ არსებული კოდის მიხედვით განისაზღვრება. თქვენ წარმოიდგინეთ, მეორე თაობის „პრიუსის“ კატალიზატორის ფასი ბევრად მაღალია, ვიდრე მესამე თაობისა და მასში ყველაზე ცოტა 2400 ლარს მაინც იხდიან. თუმცა, თუ თქვენს მეორე თაობის „პრიუსს“ კატალიზატორი არა აქვს, ქარხნულის შესაძენად 3000 ლარის გადახდა მოგიწევთ! რაც შეეხება, ახალი „პრიუსის“ კატალიზატორს, მის ჩაბარებაში 1100 ლარს იხდიან, ახლის შეძენა კი 2000 ლარამდე ჯდება. დარწმუნებული ვარ, ორიგინალ კატალიზატორში არავინ გადაიხდის ამხელა თანხას, როცა ამ დამნაშავეებს უკვე შემცვლელი უნივერსალი კატალიზატორები აქვთ, რომელთა ფასიც სულ რაღაც 400 ლარია.

— შს სამინისტროს მიერ გატარებული საგამოძიებო საქმიანობის შედეგად, კატალიზატორების ქურდობის ბრალდებით, თბილისში სამი პირი დააკავეს... რას იტყვით ამაზე?

— გავრცელებული ინფორმაციით, ეს სამი ახალგაზრდა წინასწარ არჩევდა მსხვერპლ ავტომობილებს, ქირაობდა მათ, კატალიზატორებს ხსნიდა და სხვადასხვა სახელოსნოში აბარებდა! იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ამ დანაშაულებრივ სქემაში აუცილებლად მონაწილეობს თანამზრახველი სახელოსნო, რომელსაც, იმედია, გამოძიება დაადგენს! წარმოიდგინეთ, რამდენად სარფიანი ბიზნესია, მანქანას ქირაობ დღეში 70-90 ლარად, მისი კატალიზატორი კი 2500 ლარად შეიძლება ჩააბარო. მადა ჭამაში მოდისო, ხომ გაგიგიათ. აი, სწორედ ასე დაემართათ ამ არიფ კრიმინალებსაც — დარწმუნებული ვარ, აღებული 2500 ლარიდან იმასაც არ კადრულობდნენ, რომ მანქანაში, კვალის დაფარვის მიზნით, 400-ლარიანი უნივერსალური კატალიზატორი მაინც ჩაეყენებინათ. პოლიციამ ნაქურდალი ნივთები ნივთმტკიცებად ამოიღო, თითოეულს კი სასჯელის სახით 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება!

— თქვენი აზრით, რა ხერხებით შეიძლება უკანონო ბიზნესად ქცეული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა?

— ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ სახელმწიფომ ყველა ღონეს უნდა მიმართოს და მკაცრად უნდა დაისაჯოს ამ საქმეში ჩართული თითოეული მონაწილე, სახელოსნოც და უშუალო შემსრულებელიც. **კატალიზატორების ბიზნესით ერთეულები გამდიდრდებიან, მაგრამ რა ვქნათ ხალხმა, რომელსაც, უბრალოდ, ჟანგბადი გვჭირდება?** იცით, რომ „პრიუსის“ კატალიზატორის მოპარვას, მისი ე.წ. „ბალგარკით“ მოჭრას, სულ რაღაც, ორი ადამიანი და 1 წუთი სჭირდება? ერთი მანქანას დომკრატით ეწევა, მეორე კი ელექტროხერხით ქვეშ ძვრება და კატალიზატორის საქმე გათავებულია. ამის დამადასტურებელი ვიდეოც კი გავრცელდა ინტერნეტ-სივრცეში. გამოდის, რომ მოსახლეობას უკვე უნდა ეშინოდეს და ძილშიც კი ფხიზლად იყოს. რა უბედურებაა, გვიხაროდა, ედიკას დრო წარსულს ჩავაბარეთო, ჩავაბარეთ რო?! ადრე თუ მაგნიტოფონებს გვპარავდნენ, ახლა კატალიზატორების მოპარვაა გაჩაღებული!

კატალიზატორის მოპარვა მეორე თაობის „პრიუსიდან“

P.S.

აღნიშნული მასალის მომზადებამდე უტყუარი ინფორმაციის მისაღებად თავად დავრეკეთ კატალიზატორების ბიზნესით დაკავებულ რამდენიმე ადამიანთან. რა თქმა უნდა, თავი რიგით კლიენტებად და „ტოიოტა პრიუსის“ მფლობელებად გავასაღეთ. როგორც საუბარში განგვიცხადეს: „შენს კატალიზატორს ამოვიღებ, 2500 ლარს მოგცემ და 400-ლარიან „უნივერსალ“ კატალიზატორს ჩაგიყენებ. მასზე სიმულატორს დავაყენებ, დავაპროგრამებ და „ტეხასმოტრზე“ ვერავინ ვერაფერს გაიგებსო...“ სულ ეს იყო, მაგრამ სიმართლე ხომ უნდა თქმულიყო!

რუბრიკას უძღვება
საბა ჯაბუშანური

სამტრედიის შესასვლელთან მომხდარი ავარიის შედეგად დალეწილი „მინივენი“

„სავალდებულო ინსპექტირება გზაზე უსაფრთხოდ გადაადგილების გარანტი ნამდვილად არ არის!“

ორგოლს რა კონტროლი სჭირდება?

— უნდა განისაზღვროს, რამდენად სწორი და შედეგიანია შენ მიერ ჩატარებული ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია. რამდენად შედეგიანი აღმოჩნდა იგი პრაქტიკაში და რა გაიგო საერთოდ მოსახლეობამ შენი ვიდეორგოლიდან. რეალურად, დღეს პოლიცია უკვე მომხდარზე რეაგირების სამსახურია, რომლის მთავარი საქმეც დამნაშავე მძღოლის გამორკვევა და დასჯაა! სანამ სახელმწიფო დამნაშავე მძღოლს ეძებს და მას ებრძვის, გზებზე მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდება. ასევე ხდება ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლების შემთხვევაშიც. მოხდა ავარია, მძღოლი ნასვამია, საქმე გახსნილია, ნასვამი მძღოლი დამნაშავეა!

— უფრო კონკრეტულად, რას გულისხმობთ?

– მკაფიოდ ვაფიქსირებ, რომ მთვრალ მძღოლს არ ვამართლებ – ის პოტენციური მკვლელია! თუმცა, მეორე მხრივ, ხშირად ავარიები მძღოლის ნასვამობის გამო საერთოდ არ ხდება. ჩვენთან კი უკვე კანონად იქცა, თუ ავარიაში მონაწილე რომელიმე მძღოლი მთვრალია, საქმე გახსნილია. სამწუხაროდ, არც კი ინტერესდებიან, რეალურად რის გამო მოხდა ავტოშემთხვევა, რა გახდა უბედურების მიზეზი, რამდენად გამართული იყო ერთი ან მეორე ავტომობილი.

— სახელმწიფოს მიერ ავტოპარკის ყოველწლიური ინსპექტირებაც ხომ გზებზე უსაფრთხოებას ემსახურება?

— თეორიულად ასეც არის, მაგრამ რომელ უსაფრთხოებაზეა საერთოდ საუბარი, როცა მძღოლები ტექდათვალიერების გასავლელად ნაწილებს ქირაობენ, გამონაბოლქვზე ტესტის გასავლელად მანქანაში დიზელის ნაცვლად ბენზინს ასხამენ და კიდევ ათას უკადრებელს კადრულობენ! ამას რომ თავი დავანებოთ, ერთჯერადად, სახელმწიფოს თვალებში ნაცრის შეყრის მიზნით, მანქანას ყველა გამართავს. შემდეგ რა ხდება, ეგაა მთავარი. გამოდიან ტექდათვალიერების ცენტრიდან და ნაქირავებ ნაწილებს ისევ უკან აბრუნებენ! დამერწმუნეთ, სავალდებულო ინსპექტირება გზაზე უსაფრთხოდ გადაადგილების გარანტი ნამდვილად არ არის!

— რა არის ავარიებში სიკვდილიანობის უმთავრესი მიზეზი და რას გვიჩვენებს მსოფლიო პრაქტიკა?

— როგორც წესი, სიჩქარე კლავს! ავტოსაგზაო შემთხვევა უმსხვერპლოდ ერთადერთ ვარიანტში სრულდება, თუ სიჩქარე დაშვებულზე მაღალი არაა. მსოფლიო პრაქტიკა და ევროკავშირის გამოცდილება გვკარნახობს, როცა ვიდეოკამერა გადაჭარბებულ სიჩქარეს აფიქსირებს, მძღოლს აჯარიმებს. მეორე მხრივ კი, არსებობს მაღალი სიჩქარე, რომლის დაფიქსირების შემდეგაც მძღოლს პოლიციის ეკიპაჟი დაედევნება! მაგრამ დადევნებასაც ცოდნა უნდა.

— რაში ხედავთ გამოსავალს?

— ყოველ მიზეზგარეშე, სასწრაფოდ გვესაჭიროება პროფესიონალებით დაკომპლექტებული საგზაო უსაფრთხოების ოფიციალური სამსახური, რომელიც ყველა კონკრეტულ ავარიას შეისწავლის, გააანალიზებს და შესაბამის დასკვნას დადებს, რათა მომავალში იმავე მიზეზით შემთხვევა არ განმეორდეს. ასევე საჭიროა, აქტიურად ჩაერთოს განათლების სამინისტრო და ბაღიდან მოყოლებული მომავალ თაობას შთავაგონოთ უსაფრთხო მგზავრობის არსი და იდეა. სხვათაშორის, ამ ასაკიდან გამოირკვევა ბავშვების დალტონიზმიც, როცა ისინი შუქნიშნის ფერს ვერ არჩევენ, ამ ასაკიდან ითვისებენ ზებრაზე გადასვლის წესებს და ა.შ. **აუცილებლად უნდა დაიხუროს ყველა ულიცენზიო და თვითმარქვია ავტოსკოლაც, რომელიც საქართველოს უცოდინარ, მკვლელ მძღოლებს უზრდის.**

ხშირად ასოციაციაში ზარი ახალბედა მძღოლებისაგან მიგვიღია და უთქვამთ, მართვის მოწმობა ახლა ავიღე, მაგრამ რუსთავიდან მარტო ვერ ჩამოვალ, იქნებ დამეხმაროთო! გესმით, რა მარაზმია?!

— სამტრედიის შესასვლელთან დატრიალებულ ტრაგედიაზე რას იტყვით?

— პირველ რიგში, ქედმოხრით ვუსამძიმრებ გარდაცვლილთა ოჯახებს. ამ საქმის გამოძიება მიმდინარეობს, ჯერ უცნობია, რომელი მძღოლის შეცდომით დატრიალდა ეს უბედურება, მაგრამ ფაქტი ერთია, **ამ კვირის განმავლობაში საქართველოში გზებზე 15-მდე ადამიანი დაიღუპა, 30-მდე კი მძიმედ დაშავდა!** კორონავირუსიო, რომ გაიძახიან... ახლა გეკითხებით, არსებობს კი ავტოავარიებზე უფრო გამანადგურებელი ვირუსი?!

თამაზ დარახველიძე: თუ ქვეცნობიერს ჩვენს სამსახურში ჩავაყენებთ, ნებისმიერი ოცნება აგვიხდება!

როგორ შევცვალოთ აუხდენელი ოცნებების სასაფლაოდ ქცეული ჩვენი ცხოვრება, რა გვიშლის ხელს სურვილების რეალიზებაში და, საერთოდ, შესაძლებელია თუ არა, თავად განაგოს ადამიანმა საკუთარი ბედ-იღბალი? ამ და სხვა თქვენთვის საინტერესო შეკითხებს უპასუხებს ეზოთერიკოსი ***თამაზ დარახველიძე:***

— უკვე მეცნიერულად დამტკიცდა ქვეცნობიერის გამაოგნებელი ძლევამოსილება. აღმოჩნდა, რომ ის აკონტროლებს ადამიანის ორგანიზმის ყველა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ფუნქციას, სისხლის მიმოქცევით დაწყებული, სუნთქვითა და საჭმლის მონელებით დამთავრებული. თურმე, ქვეცნობიერში იბეჭდება ყველაფერი, რაც თავს გადაგვხდენია. იქ არის რეგისტრირებული ჩვენი ცხოვრების ნებისმიერი მოვლენა და მასთან დაკავშირებული გრძნობები და აზრები.

— თომას ედისონი წერდა — ისე არ დაწვეთ დასაძინებლად, რომ ქვეცნობიერს მოთხოვნა არ გაუგზავნოთო.

— თუ მოვახერხებთ და ქვეცნობიერს ჩვენს სამსახურში ჩავაყენებთ, ნებისმიერი ოცნება აგვიხდება.

— ნუთუ ეს რეალურია?

— ქვეცნობიერი მაშინაც მუშაობს, როცა თქვენ რაიმე საქმეს აკეთებთ, მაგრამ, როცა მოდუნდებით, ის თავის სტიქიაშია.

— თუ შეიძლება, დააკონკრეტეთ თქვენი ნათქვამი?

— ქვეცნობიერი განუწყვეტლივ მუშაობს: მაგალითად, როცა საჭესთან ზიხართ და მანქანას მართავთ, თავში სხვადასხვა აზრი მოგდით. თუ გაჩერდებით, შეისვენებთ და მოდუნდებით, ქვეცნობიერი მთელი დატვირთვით დაიწყებს მუშაობას. სწორედ ამ დროს, ანუ, როცა ოდნავ გაფანტული და მოთენთილი ხართ, მოთხოვნა უნდა გაუგზავნოთ ქვეცნობიერს.

— რა მოთხოვნაზე გაქვთ საუბარი?

— კანადელმა მწერალმა **ჯონ კეხომ,** რომელიც სამი წელი განმარტოებით ცხოვრობდა ტყეში, რათა საგანგებოდ შეესწავლა ბოლო 20 წლის განმავლობაში მეცნიერების მიერ გაკეთებული აღმოჩენები თავის ტვინთან დაკავშირებით, დაწერა წიგნი „გონების ძალა“, სადაც აღწერილია მეთოდი, რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია, ქვეცნობიერს მოთხოვნა გავუგზავნოთ, ანუ დავაპროგრამოთ სურვილისამებრ. თუ ამ ტექნიკას ყოველდღე გამოიყენებთ, ცვლილებებს ერთი თვის თავზე შეამჩნევთ.

— როგორ გავუგზავნოთ მოთხოვნა ქვეცნობიერს?

— სანამ დასაძინებლად წახვალთ, მყუდრო ადგილას დაჯექით, მოდუნდით, თვალები დახუჭეთ და ერთი წუთი თქვენს სურვილზე იფიქრეთ, იოცნებეთ (მცირედით დაიწყეთ გამოცდილების მისაღებად). მომდევნო ორი წუთის განმავლობაში წარმოიდგინეთ, რომ ოცნება უკვე აგისრულდათ და მიზანს მიაღწიეთ — კონკრეტული სიტუაცია გონებაში მკაფიოდ, დეტალებში წარმოსახეთ. ამის შემდეგ კიდევ ორი წუთი დაგჭირდებათ, რათა სურვილის ახდენის დროს მიღებული ემოციები მთელი გულით შეიგრძნოთ, დანარჩენი ქვეცნობიერს მიანდეთ, ის თავის საქმეს გააკეთებს.

— გამოდის, რომ ამ ტექნიკის პრაქტიკაში გამოყენებაზე მხოლოდ 5 წუთი დაგვეხარჯება ძილის წინ?!

— დიახ, მხოლოდ 5 წუთი. შედეგს, დაახლოებით, ერთ თვეში იგრძნობთ — დაინახავთ, როგორ მოიზიდავს ქვეცნობიერი თქვენი ოცნების ასრულებაზე ორიენტირებულ შესაძლებლობებს. თუ გნებავთ, ამას შემთხვევითობა ან იღბალი დაარქვით. მერე კი მოქმედებაზე უნდა გადახვიდეთ.

— რას გულისხმობთ?

— ქვეცნობიერი ხელსაყრელ პირობებს შეგიქმნით ოცნების ასახდენად, დანარჩენი თქვენზეა დამოკიდებული, თუ გაბედულად იმოქმედებთ, მიზანს უთუოდ მიაღწევთ. ზემოაღნიშნული სავარჯიშო ყოველდღე შეასრულეთ.

— მართლა მუშაობს წარმოსახვა?

— ჯონ კეხო თავის მეორე წიგნში **„ქვეცნობიერს ყველაფერი შეუძლია“** წერს: *„ნებისმიერი აზრი, რომელიც გონებაში წარმოიშობა და ფეხს მოიკიდებს, ანუ გამყარდება, ადრე თუ გვიან გავლენას იქონიებს ჩვენს ცხოვრებაზე“.* ამ მოსაზრების სადემონსტრაციოდ ჩატარდა შემდეგი სახის ექსპერიმენტი: ერთ-ერთი საკალათბურთო გუნდი 3 ჯგუფად გაყვეს. პირველი ჯგუფი ყოველდღე ვარჯიშობდა დარბაზში, მეორე — საერთოდ არ ვარჯიშობდა, მესამე ჯგუფის სპორტსმენები თავიანთ ოთახებში ისხდნენ და წარმოიდგენდნენ, თითქოს ყოველდღე დარბაზში ნახევარი საათის განმავლობაში ვარჯიშობდნენ: ხედავდნენ, როგორ აგდებდნენ ბურთს კალათში და მეტოქეზე გამანადგურებელი ანგარიშით იმარჯვებდნენ. ასე ხდებოდა ყოველდღე, ერთი თვის განმავლობაში.

— რა გამოავლინა ამ ექსპერიმენტმა?

— ექსპერიმენტის დაწყებამდე მკვლევარებმა თითოეული ჯგუფის მოთამაშეების შედეგები ჩაიწერეს და ერთი თვის შემდეგ ახალ მონაცემებს შეადარეს. აღმოჩნდა, რომ პირველმა ჯგუფმა შედეგი 24 პროცენტით გააუმჯობესა, მეორეში გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა, ხოლო მესამეში გაუმჯობესება დაახლოებით იმდენივე პროცენტი აღმოჩნდა, რამდენიც პირველ ჯგუფში.

— თქვენი ნათქვამიდან გამომდინარე, შეგვიძლია, დავასკვნათ, რომ ფიზიკური და გონებრივი ვარჯიში ერთნაირ შედეგს იძლევა?

— ნამდვილად ასეა! **აზრი იმაზე გაცილებით ძლიერია, ვიდრე თქვენ გგონიათ, ხოლო წარმოსახვა რეალურ ძალას წარმოადგენს და მას ადამიანის ცხოვრების შეცვლა შეუძლია.**

— მაშ, რა გვიშლის ხელს სურვილების რეალიზებაში?

— ურწმუნობა, სიზარმაცე და უგუნურობა. ვიზუალიზაციას უდიდესი ძალა აქვს, მასში არაფერია ზებუნებრივი, მაგრამ უმრავლესობას არ სურს საკუთარ თავზე მუშაობა სრულყოფილების მისაღწევად.

— ადამიანს თუ შეუძლია, განაგოს საკუთარი ბედ-იღბალი?

— შეუძლია, მაგრამ ამისთვის ჯერ შინაგანად უნდა შეიცვალოს. სამწუხაროდ, უმრავლესობა გარე სამყაროს შეცვლას ცდილობს.

— ვიზუალიზაციის დროს აუცილებელია, დეტალებში წარმოვიდგინოთ ყველაფერი?

— როლში შედით და ითამაშეთ! წარმოიდგინეთ სიტუაციები, სახეები, ყველაფერი დეტალებში დახატეთ და შეიგრძენით წარმატების სიხარული. ჯერ გადაწყვიტეთ, რა გსურთ: გამოცდის ჩაბარება, დაწინაურება, ვინმეს გაცნობა თუ ბევრი ფულის შოვნა, მერე კი მოდუნდით რამდენიმე წუთით, სხეულიც დაასვენეთ, სულიც და იოცნებეთ.

— ვიზუალიზაცია ყოველდღე უნდა გავაკეთოთ თუ კვირაში ერთხელ?

— უმჯობესია, ყოველდღე 5 წუთი დაუთმოთ გონებრივ ვარჯიშს, ვიდრე კვირაში ერთხელ მთელი საათი. აზრი, რომელიც თავში ერთხელ გაიელვებს, სუსტია, მაგრამ კონცენტრაციის წყალობით ძალასაც იძენს და მიმართულებასაც.

— კი ბატონო, ვიოცნებებთ, მაგრამ ეს საკმარისი იქნება მიზნის მისაღწევად?

— შედეგზე უფრო მეტი იფიქრეთ, ვიდრე მიზნის მიღწევის გზებზე. თქვენს გონებაში დახატული სურათები საფუძველს ჩაუყრის სასურველ რეალობას და თუ ვიზუალიზაციას ყოველდღე დაუთმობთ დროს, შედეგი არ დააყოვნებს.

— მხოლოდ ვიზუალიზაციით შესაძლებელია ოცნების ახდენა?

— ასეც ხდება, მაგრამ გააჩნია, რა გსურთ. ზოგიერთი მიზნის განხორციელება ადამიანმა მთლიანად სამყაროს უნდა მიანდოს, ამას „გაშვების თეორია“ ეწოდება — გაუშვებ მოთხოვნას და სასურველ შედეგს მიიღებ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნათლად უნდა იცოდეთ, რა გინდათ, მიზნის ზუსტი ფორმულირებაა საჭირო. მთავარია, საკუთარი თავი დაარწმუნოთ, რომ უკვე გაქვთ, რაც გსურთ, რომ უკვე მიაღწიეთ საწადელს. წარმოიდგინეთ, რომ თითოეული თქვენი აზრი უზარმაზარი ცეცხლოვანი ასოებითაა დაწერილი ცაზე და ყველა ხედავს. ახალი ცხოვრების დაწყება გასაოცრად იოლია.

— ვითომ?

— საკმარისია, მისდიოთ საკუთარი აზრების მდინარებას, რათა მათი საჭიროებისამებრ წარმართვა შეძლოთ და, მერწმუნეთ, ცხოვრება უთუოდ შეიცვლება!

ესაუბრა
ნინო გოძიაშვილი

> „— ადამიანს თუ შეუძლია, განაგოს საკუთარი ბედ-იღბალი?
> — შეუძლია, მაგრამ ამისთვის ჯერ შინაგანად უნდა შეიცვალოს. სამწუხაროდ, უმრავლესობა გარე სამყაროს შეცვლას ცდილობს!“





კანადელი მწერალი ჯონ კეხო – ავტორი წიგნებისა „გონების ძალა“ და „ქვეცნობიერს ყველაფერი შეუძლია“

კვირგვინოსნები

თემურ თითარაშვილი
მომღერალი

„ოცნებას“ მინდა, მივმართო: როდესმე თუ ისწავლით კარგის და ცუდის გარჩევას და ოდესმე თუ მოეშვებით საკუთარი მხარდამჭერების ხარჯზე მტრის გაძლიერებას? ნაციონალები იმით მაინც გჯობდნენ, რომ თითოეულ მხარდამჭერს უფრთხილდებოდნენ და სულს უბერავდნენ. ყველა დასაქმებული ჰყავდათ და მათი ინტერესები ბოლომდე გაჰქონდათ. **თქვენ კი ყოველდღიურად მხოლოდ იმის გამო კარგავთ მხარდამჭერებს, რომ ძაღლებივით ექცევით, ისევ ნაციონალებს ასვამთ თავზე და ვინც იმ ბოროტების დროს იყო კომფორტულად, ისევ იმათ პატრონობთ ჩვენს ხარჯზე.** ყოველდღე მხოლოდ იმას ვუყურებ, როგორ აწინაურებთ და გულში იხუტებთ იმათ, ვინც თქვენს მტრებთან თანამშრომლობდა და როგორ წირავთ ჩემნაირებს, ვინც იმ ხელისუფლებას ჰყავდა გაწირული. **ვზივარ ახლა უმუშევარი, კონცერტებს ისევ ნაციონალები მიშლიან და დაცვის ნაცვლად, არცერთ თქვენგანს ამბავიც არ მოუკითხავს ჩემი არასდროს.**

ყოჩაღ, ასე გააგრძელეთ! მაგრამ არც ის დაივიწყოთ, რა მალე მოდის ახალი არჩევნები.

„ალია“

თემა ჩაგელიშვილი
ტელეკომპანია „რუსთავი-2“-ის ჟურნალისტი

ბოლოს 1997 წელს დახვრიტეს დამნაშავეები ორთაჭალის ციხეში. 3 წლის შემდეგ ჩავედი ამ ჯურღმულების სანახავად. 7 წყვილი ფეხსაცმელი ეყარა აბლაბუდებითა და ჭუჭყით სავსე სარდაფში. ბოლოს ერთ დღეში 7 ადამიანი დახვრიტეს და მათი ფეხსაცმელები იყო.

„სარკე“

ავთანდილ არაბული
ენათმეცნიერი, აკადემიკოსი

დღეს ჩვენი სასკოლო განათლებით ჩამოვრჩებით ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანას.

„სხვა დრო“

ბუბა ხოტივარი
კინორეჟისორი

ძალიან კარგი ხელისუფლება გვყავს და 2020-ის არჩევნებში ის პირდაპირ ბეჭებზე დააგდებს ამ ე.წ. ოპოზიციას — კრიმინალურ ხროვას.

„სხვა დრო“

მაია ყუფარაძე: სახელის ვიბრაცია ბავშვის ბედზეც ახდენს გავლენას და მის ჯანმრთელობაზეც!

„ვერძს ჯიბრში არ უნდა ჩაუდგეთ, თუ გსურთ, რამე გააკეთებინოთ!“

ბავშვების აღზრდაში მშობლები სხვადასხვა მეთოდს იყენებენ, მაგრამ ხშირად არც წახალისება იძლევა სასურველ შედეგს და არც ზედმეტი სიმკაცრე. როგორ გამოვნახოთ საერთო ენა შვილებთან, რა გზით დავძლიოთ სირთულეები მათთან ურთიერთობაში? ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ პარაფსიქოლოგი მაია ყუფარაძე:

— შვილზე ზრუნვა **სახელის შერჩევით** უნდა დაიწყოთ. ბავშვზე დაბადებიდანვე დიდ ზეგავლენას ახდენს სახელის ვიბრაცია — კერძოდ, განსაზღვრავს მის ფსიქოტიპს, პიროვნულ მახასიათებლებსა და ბედს. მეცნიერთა თქმით, სახელი ადამიანის ჯანმრთელობაზეც კი ახდენს გავლენას.

— რა უნდა გავითვალისწინოთ სახელის შერჩევის დროს?

— უპირველეს ყოვლისა, გაარკვიეთ მისი მნიშვნელობა. გადახედეთ ისტორიას, ამ სახელის მატარებელი ადამიანების ბედს, გაითვალისწინეთ მისი ჟღერადობა. ძლიერი, გამარჯვებული პიროვნების სახელი თქვენს შვილსაც წარმატებას მოუტანს ცხოვრებაში.

— მე მომწონს, როცა შთამომავლებს წინაპრების სახელებს არქმევენ. თქვენი აზრით, რამდენად მისაღებია ეს ტრადიცია?

— ნუ დაარქმევთ შვილს უბედური ადამიანის სახელს! მისთვის სიკეთე გსურთ? ბედნიერი კაცის სახელი დაარქვით! **თუ საყვარელ ბაბუას მძიმე ცხოვრება ჰქონდა, ხშირად ავადმყოფობდა, ადრე დაიღუპა ან წარუმატებელი იყო, არ დაარქვათ შვილს მისი სახელი, რადგანაც უარყოფით გავლენას იქონიებს ბავშვის მომავალსა და მის განვითარებაზე, მაგრამ, თუ წარმატებული იყო და ბაბუის ბედს თქვენი შვილისთვისაც ინატრებდით, შეგიძლიათ, დაარქვათ მისი სახელი.**

— ბოლო პერიოდში მშობლები ხშირად არქმევენ შვილებს წმინდანთა სახელებს. თქვენ რა აზრის ხართ ამაზე?

— მოერიდეთ ბავშვისთვის წამებულის სახელის დარქმევას — ეს მძიმე ტვირთი იქნება მისთვის, ცხოვრებას გაურთულებს. სასურველი არ არის ასევე, დაღუპულ გმირთა სახელების შერჩევაც.

— ზოგი ისეთ უცნაურ სახელს არქმევს შვილს, გაგიკვირდებათ!

— სასიამოვნო ჟღერადობის გარდა მშობელმა სახელის პოზიტიურ მნიშვნელობაზეც უნდა იფიქროს. **თუ ბავშვს დაბადებისთანავე უარყოფითი მუხტის მატარებელ სახელს დაუძახებთ, ვერ გაიხარებს — ხომ გაგიგიათ, შეძახილმა ხე გაახმოო.**

შვილთან საერთო ენას ადვილად გამონახავთ, თუ მის ჰოროსკოპსაც გაითვალისწინებთ. მაგალითად, **ვერძს** ჯიბრში არ უნდა ჩაუდგეთ, თუ გსურთ, რამე გააკეთებინოთ.

— მაშ, როგორ მოვიქცეთ?

— მიეცით მოქმედების თავისუფლება და უთხარით, რომ ცუდი საქციელის მიუხედავად, მაინც ძველებურად გიყვართ. თქვენი შვილი თავს მოიკლავს და სულ მალე საპირისპიროში დაგარწმუნებთ. ნურასოდეს აიძულებთ **კუროს,** აჩქარდეს ან სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილება.

— რატომ?

— ეს ბავშვს ფსიქოლოგიურ სტრესში აგდებს და ერთიორად ზრდის მის სიჯიუტეს მშობლების მიმართ, ამიტომ გირჩევთ, თავი დაანებოთ დროებით და მისცეთ ვადა შექმნილი სიტუაციის გასაცნობიერებლად.

— ტყუპებთან დაკავშირებით რას გვირჩევთ?

— გაწონასწორებული და დისციპლინირებული მშობლის გულისწყრომას ხშირად იწვევს **ტყუპების** მოუსვენრობა და ცვალებადი ხასიათი, მაგრამ მის დაშინებას ან დასჯას აზრი არა აქვს.

— აბა, რა ვქნათ?

— აჯობებს, რაიმე სახის ინტელექტუალურ საქმიანობაში ჩააბათ: მაგალითად, დაავალეთ ათ დღეში წაიკითხოს სამი წიგნი და მერე შეკითხვების დასმით შეამოწმეთ, კეთილსინდისიერად შეასრულა თუ არა თქვენი დავალება. რაც შეეხება **კირჩხიბს,** ძალიან ემოციური და სათუთი ბავშვია, მასთან ყვირილით არაფერი გამოგივათ, პირიქით, უფრო ჩაიკეტება, ასე რომ, გირჩევთ, თბილად მოეპყრათ, გულახდილად ჰკითხოთ ცუდად მოქცევის მიზეზი და არავითარ შემთხვევაში არ დასაჯოთ, რათა თავი დაცულად იგრძნოს. შესაბამისად, მას თქვენგან დაფარული საიდუმლო აღარ ექნება.

ლომს ხშირად სდებენ ბრალს სიზარმაცესა და მუქთახორობაში. მისი წახალისება და სტიმულაცია შესაძლებელია, თუ სახალხოდ შეარცხვენთ. მხოლოდ ასე გამოაღვიძებთ მასში ლომურ სიამაყეს და შეეცდება, ნებისმიერ ფასად დაგიმტკიცოთ საპირისპირო.

— რა სირთულეები შეიძლება, შეგვხვდეს ქალწულის აღზრდაში?

— **ქალწული** საკმაოდ ასოციალური და თავისებური ბავშვია. მასთან ურთიერთობაში ტაქტი და სამართლიანობა უნდა გამოიჩინოთ. ხშირად წაახალისეთ ნებისმიერი კარგი საქციელისთვის. თუ რაიმე ცუდს ჩაიდენს, არგუმენტირებულად აუხსენით, რა დააშავა. მასთან კომუნიკაცია ასე უფრო გაგიადვილდებათ. რაც შეეხება **სასწორს,** ისინი ხშირად ექცევიან თანატოლთა ნეგატიური გავლენის ქვეშ, ასე რომ, სანამ ბავშვს დასჯით, კარგად უნდა გაერკვეთ სიტუაციაში. არასოდეს ეუხეშოთ, საყვედური რბილი ტონით უთხარით და მკაფიო ახსნა-განმარტება მიეცით.

ძალიან რთულია **მორიელის** აღზრდა. მასთან ჰარმონიული ურთიერთობის დასამყარებლად აუცილებელია, მშობელი გმირობის, სამართლიანობისა და სიკეთის მაგალითი იყოს. მხოლოდ ამ შემთხვევაში დაიმსახურებთ მის უპირობო პატივისცემას. საკმაოდ თავქარიანი, ხიფათიანი და ანცი ბავშვია **მშვილდოსანი.** მნიშვნელობა არა აქვს, გოგოა თუ ბიჭი. მასთან კონსენსუსის მისაღწევად დაგჭირდებათ იუმორი, მეგობრული დამოკიდებულება და სითბო. უპირველეს ყოვლისა, ასწავლეთ პასუხისმგებლობა, რადგანაც დიდობაში არაერთი უსიამოვნება შეხვდება უპასუხისმგებლობის გამო.

— როგორი ბავშვია თხის რქა?

— გაწონასწორებული, დინჯი, მომთმენი. მისი ერთადერთი პრობლემა ემოციური შეზღუდულობაა. პატარა **თხის რქა** ხშირად ვერ გამოხატავს სითბოს ან წყენას. ამიტომ გირჩევთ, სისტემატურად იმუშაოთ მასთან ამ კუთხით, რათა ბავშვი გრძნობების ღიად დაფიქსირებას მიაჩვიოთ. დაარწმუნეთ, რომ მას ამისთვის არავინ დასჯის. ყველაზე არაპროგნოზირებადი ბავშვია **მერწყული.** წესისამებრ, მას მრავალმხრივი ნიჭი აქვს, მაგრამ სუსტი ნებისყოფის გამო არცერთი დაწყებული საქმე ბოლომდე არ მიჰყავს. გირჩევთ, დაეხმაროთ შვილს თუნდაც ერთი იდეის განხორციელებაში, რათა სამომავლოდ თავადაც ენთუზიაზმით მოეკიდოს საკუთარ ჩანაფიქრს და შუა გზიდან აღარ გადაუხვიოს.

— რა უნდა გავითვალისწინოთ თევზების აღზრდაში?

— **თევზები** ემოციური, არტისტული, სათუთი ბუნების ბავშვია, ასე რომ, აუცილებლად რბილი, არამენტორული ტონით უნდა ესაუბროთ. მხოლოდ მოფერებით შეგიძლიათ, რამე შთააგონოთ. გირჩევთ, ნებისყოფა განუვითაროთ. ამ მიზნით ხშირად დაავალეთ სიძნელეების გადალახვა, ოღონდ ისე, რომ ხელის შეშველება შეძლოთ, თუ რამე შეეშლება.

ესაუბრა
ნინო გოძიაშვილი



„ნუ დაარქმევთ შვილს უბედური ადამიანის სახელს!“

„თუ საყვარელ ბაბუას მძიმე ცხოვრება ჰქონდა, ხშირად ავადმყოფობდა, ადრე დაიღუპა ან წარუმატებელი იყო, არ დაარქვათ შვილს მისი სახელი, რადგანაც უარყოფით გავლენას იქონიებს ბავშვის მომავალსა და მის განვითარებაზე, მაგრამ, თუ წარმატებული იყო და ბაბუის ბედს თქვენი შვილისთვისაც ინატრებდით, შეგიძლიათ, დაარქვათ მისი სახელი!“

რა უნდა ვიცოდეთ თევზების შესახებ

თევზი რომ საკვებად აუცილებელი პროდუქტია, ამაზე აღარ შევჩერდებით. გაგაცნობთ საქართველოს მდინარეებსა და შავ ზღვაში ბინადარი თევზების სახელწოდებებს, რომელთა შესახებ არაერთხელ გვსმენია, თუმცა, მათ ქართულ სახელებზე არც დავფიქრებულვართ და დღემდე სხვა ენაზე არსებულ ტერმინს ვიყენებთ. გვესაუბრება თბილისში, გოთუას ქუჩაზე, არსებული თევზის მაღაზიის მფლობელი ***გაბრიელ ნაზარაშვილი:***

გაბრიელ ნაზარაშვილი: ლამაზად დაწყობილი მოხარშული თევზი თუ შეიძინე, გახსოვდეს, რომ მკვდარი მოხარშეს და მას ცოცხალთან საერთო არაფერი აქვს!

— დასავლეთ საქართველოს მდინარეებში, მათ შორის, რიონსა და ენგურში ის თევზია გავრცელებული, რაც შავ ზღვაში, ვინაიდან ეს თევზები ქვირითობის დროს ზღვიდან მდინარეების შენაკადებში გადიან. ესენია: **სტავრიდა** — ქორჭილასნაირთა რიგის თევზი, **ოკუნი** — იგივე **ქორჭილა, სკუმბრია, კამბალა, ზუთხი, „ბარაბულკა“** — ქართული სახელწოდებაა **ხონთქარი, კარჩხანა** — იგივე **კარასი, ბოჭა** — იგივე **საზანი, ნაფოტა** — იგივე **„ვობლა“** და სხვა. დაახლოებით 40 ჯიშის თევზის სახელწოდება ვიცი, თუმცა, შავ ზღვაში გაცილებით მეტი ჯიშის თევზი დაცურავს.

— აღმოსავლეთ საქართველოში?

— არაგვში, მტკვარსა და მდინარე ხრამში დაახლოებით მსგავსი თევზებია. ვინაიდან არაგვი ჩქარი მდინარეა და, ამავე დროს, სუფთა, მისი თევზი ძალზე გემრიელია. არაგვში მოძრაობს **ციმორი, მურწა, კალმახი. მტკვარში: გველანები, ჩხირა, ფშატა, ნაფოტა, კანარი, ციმორი, მურწა, კარჩხანა, კაპუეტი, ფშატა, ზებრა.** მიუხედავად იმისა, რომ მთის მდინარეებში გემრიელი თევზია, მე მტკვრის თევზს ვამჯობინებ. სულ სხვა სურათია მდინარე ალაზანზე.

— კერძოდ?

— შედარებით ღარიბი მდინარეა, სხვა თევზებთან ერთად, აქ არის **ლეშა, „ვობლა“, შამაია.** თუთა რომ შეიმრიშება, ესე იგი, როდესაც დამწიფებას დაიწყებს, ქვირითობა იწყება. თევზი საქვირითოდ კასპიის ზღვიდან შემოდის. საერთოდ, ზღვის თევზის 90 პროცენტი ქვირითს სწორედ შენაკადებში ყრის და არა ზღვაში. ზოგიერთი თევზი ამ დროს კვდება და შემდეგ ამ მკვდარი თევზით მიწას ანაყოფიერებენ (ისევე, როგორც ნაკელით). ძირითადად, ეს ხდება ალიასკასა და სახალინზე.

— კალმახის ჯიშებში რა შედის?

იცოდეთ თევზების ქართული დასახელებები:

СТАВРИДА — სტავრიდულა
ОКУНЬ — ქორჭილა
СКУМБРИЯ — სკუმბრია
КАМБАЛА — კამბალა
ОСЕТРИНА — ზუთხი
ОСЕТР — თართი
БЕЛУГА — სვია
СЕВРЮГА — ტარაღანა
СОМ — ლოქო, ღლავი
СИГА — სიგი
СЕМГА — ჩრდილოეთის ორაგული
СТЕРЛЯДЬ — ცქვრინა
КИЛЬКА — ჭიჭყინა, ქარსალა
ПЕСКАРЬ — ციმორი
ВОБЛА — ნაფოტა
ЛЕЩ, ЛЕЩА — კაპარჭინა

— **კალმახი ორაგულის ჯიშია,** საქართველოს მდინარეებში გვხვდება **ჩავიჩა, ღურკანა, კეტა, ნერკა** და სხვა. კალმახს უყვარს ცივი, ჟანგბადით მდიდარი და სუფთა წყალი. ჩვენთან ის გვხვდება მთის მდინარეების, მტკვრის, ალაზნის, ივრის, სუფსის, რიონისა და ხობის ზემო დინებაში, ასევე ენგურში, კოდორში, გუმისთაში, ბზიფში, ჭოროხში.

— რა თევზია „სიომგა“?

— **„ჩრდილოეთის ორაგულს“** უწოდებენ — ნორვეგიულია. ვიტამინების საბადოა, შეიცავს ცილას, ფოსფორს, იოდს, კალცს, ნატრიუმს და სხვა. კარგია კუჭ-ნაწლავისა და სისხლის მიმოქცევისათვის.

— ე. წ. ასეტრინა?

— ეს არის **ზუთხი,** 16 სახეობაა ცნობილი. საქართველოში გავრცელებულია **ფორეჯი,** ასევე **რუსული ზუთხი** და **კოლხური.** მაღაზიებში ყველაზე მეტად მაინც ატლანტური ზუთხი იყიდება, ვიყენებთ როგორც ნედლი, ისე შებოლილი სახით. ზუთხი შებოლილი სახით ძალიან გემრიელია.



— რაც შეეხება „ცოცხალს“?

— თუ ლამაზად დაწყობილი მოხარშული თევზი შეიძინე, გახსოვდეს, რომ ის თევზი მკვდარია მოხარშული და „ცოცხალთან“ მას საერთო არაფერი აქვს.

თევზი „ცოცხალია“, თუ დაჭერისას, ნაღვლის ბუშტის გამოძრობისთანავე, ადუღებულ წყალში აგდებ და ხარშავ. ცხელ წყალში მოხვედრისთანავე თევზი იკლაკნება. „ცოცხალის“ წესია – აუცილებლად დაკლაკნილი უნდა იყოს. ტერმინი „ცოცხალი“ სტალინის მოგონილია.

— გაყინული თევზი სასარგებლოა?

— ცოცხალი თევზი რომ გაყინო და შემდეგ გაალღო, ისევ ცოცხლდება და სასარგებლო თვისებებს მაინც ინარჩუნებს. გაყინული და რაღაც დროის შემდეგ გამლღვალი თევზი სრულიად უვნებელია. გახსოვდეთ, თევზი ძალზე სასარგებლო საკვებია და 2-ლარიანიც რომ იყოს, მაინც მიირთვით.

— თევზის მომზადების წესი როგორია, აუცილებლად მდუღარე წყალში უნდა ჩავდოთ?

— ადუღებულ წყალში 2-დან 5 წუთამდე უნდა ხარშოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, დაიშლება. ზვიგენის ხორცი ცოტა დიდხანს იხარშება — მაგარია და დრო სჭირდება, კანიც მაგარი აქვს. მაინცდამაინც არც **ლოქო** მომწონს, ევროპელებიც არ ეტანებიან, მაგრამ საქართველოში უყვართ.

— კიდევ რომელ თევზს ანიჭებენ უპირატესობას?

— **„ვობლას“,** იგივე **კასპიურ ნაფოტას.** გემრიელია **გველთევზა, ნერგა, კამბალა.** ჩემს მაღაზიაში იყიდება **ორაგული „სალმონი“.** თუ წინ გრძელი გზა გაქვთ, შეიძინეთ და როცა გინდათ, მიირთვით, არ გაფუჭდება.

— „შპროტის“ თევზი?

— „კილკა“ თევზისგან მზადდება, ქართულად **ქარსალა** ჰქვია. კონსერვში ჩაწყობილი იყიდება, გემრიელია, მაგრამ რაც ცოცხალს ჰქონდა, ის თვისებები დაკონსერვებულს აღარ აქვს.

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

კვირგვინოსნები

ლევან ფულარიანი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

განუზომლად იმატა ანტარქტიდიდან მოწყვეტილი აისბერგებისა და შელფური მყინვარების რაოდენობამ და მოცულობამ. წელს ანტარქტიდის კონტინენტზე თებერვალში პლუს 20 გრადუსი აღინიშნა. ეს ფაქტიც გლობალური დათბობის ტენდენციაზე მეტყველებს. **სპეციალისტთა ვარაუდით, გლობალური დათბობის მიზეზით განვითარებულ ქვეყნებში სიკვდილიანობა შესაძლებელია 500 ათასით გაიზარდოს.**

„კვირის პალიტრა“

რომა რცხილაძე
მუსიკოსი



ვაგროვებ ანტიკვარულ მანქანებს. ოთხი მანქანა მყავს: 1965 წელს გამოშვებული **„ხოჭო“, „ფოლკსვაგენი ბითლზი“,** რატომაც დაირქვეს „ბითლზებმა“ სახელი. ასევე მყავს 1975 წელს გამოშვებული **„კადილაკი“,** 1951 წლის **„ლიმუზინი“ „კრაისლერ იმპერიალი“** და 1937 წელს გამოშვებული **„მერსედესისა“ და „ბეემვეს“** უიშვიათესი **„კაბრიოლეტი“.**

„თბილისელები“

გიორგი დევდარიანი
ეკონომისტი

მცირე ბიძგებს აქვს უნარი, დედამიწის წიაღში დაგროვილი ენერგია განტვირთოს და დამანგრეველი მიწისძვრა აგვაშოროს. დღეს თბილისში მშენებლობები იმგვარად მეწყრულ და საშიშ ადგილზეა წამოწყებული, ვერ ვიტყვი, რომ შიშის საფუძველი არ არის...

„კვირის პალიტრა“

ჯემალ ქარჩხაძე
მწერალი



ვიღაცები ამბობენ, ჭაბუას დაწერილი არაა „დათა თუთაშხიაო“. ბიჭები პოკერს რომ ვთამაშობდით, ჭაბუა გამოვიდოდა ოთახიდან და გვეტყოდა, ერთი ნაჭერი უნდა წაგიკითხოთო (ასე ეძახდა ერთ თავს), ჩვენ თვალწინ დაიწერა „დათა თუთაშხია“. მაშინ „ცისკარში“ ვმუშაობდი და მე მომიტანა დასაბეჭდად, მე ეს შესანიშნავი ნაწარმოები უკვე მოსმენილი მქონდა.

„კვირის პალიტრა“

მითები ღვიძლის შესახებ

ქართველი მეცნიერი და პოპულარული ჰომეოპათიური პრეპარატის „გულის ელექსირის“ ავტორი, ექიმი კახა საბახტარიშვილი მიიჩნევს, რომ განსაკუთრებით ბევრი მითი სწორედ ღვიძლს უკავშირდება და ფართო საზოგადოებამ ამ ორგანოს ყველაზე უფრო საშიში მტრების შესახებ, ფაქტობრივად, არაფერი იცის:



„მარგარინი და მასზე დამზადებული პროდუქტები ღვიძლის უპირველესი მტერია!“

კახა საბახტარიშვილი:

— ბევრს მიაჩნია, რომ ღვიძლი მხოლოდ საჭმლის მონელებასა და დეტოქსიკაციაში მონაწილეობს, არადა, სინამდვილეში, მას ხუთასამდე ფუნქცია გააჩნია. მეცნიერებმა შექმნეს ხელოვნური გული, ხელოვნური თირკმელი, მაგრამ ხელოვნური ღვიძლი არ არსებობს! ღვიძლს ბევრი დაავადება ემტერება, მაგრამ განსაკუთრებულ საფრთხეს უქმნის კიბო და ციროზი. ამასთან, ყოველწლიურად დედამიწაზე ღვიძლის კიბოთი დაახლოებით 60 მილიონი ადამიანი იღუპება, ხოლო ციროზით — 50 მილიონამდე.

— ბატონო კახა, ყველაზე უფრო ღვიძლს, ალბათ, ალკოჰოლი ვნებს!

— გაგიკვირდებათ და ღვიძლის მტრებს შორის ალკოჰოლი მესამე ადგილზეა. მეორე ადგილზეა **„ბე“ და „ცე“ ჰეპატიტი,** ხოლო პირველზეა — ტრანსცხიმები, მაგალითად, მარგარინი და მასზე დამზადებული პროდუქტები! ალკოჰოლის ხშირი მიღება ნამდვილად უწყობს ხელს ღვიძლის უჯრედების დეგრადაციას, რასაც ციროზამდე მივყავართ, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც ალკოჰოლი ცხოვრებაში არ დაულევიათ და ღვიძლის ციროზი ან კიბო მაინც დაემართათ. საქმე ის გახლავთ, რომ ცხიმიანი საკვების ხშირი მიღების შედეგად ცხიმები ლაგდება ღვიძლის უჯრედებში — ჰეპატოციდებში, რომლებიც დიდდება, ირღვევა და იწყება ღვიძლის ანთება. ანთების შედეგად ღვიძლის ქსოვილი იცვლება ნაწიბურიანი, უფუნქციო ქსოვილით, რომელსაც ღვიძლის ფიბროზი ეწოდება. ღვიძლის ფიბროზის მეოთხე ხარისხი უკვე ციროზია.

— სჭირდება თუ არა ღვიძლს გაწმენდა?

— ეს მითია! ექიმბაშები ხალხს ატყუებენ და ფულს სძალავენ — ღვიძლს გაგიწმენდთო! ღვიძლი თავად არის გამწმენდი, ის ქიმიურად ყველაფერს შლის და წმენდს. მთავარია, ღვიძლის მიერ გამომუშავებული ნაღველი ნაღვლის ბუშტში დიდხანს არ დაგუბდეს და დღის განმავლობაში ოთხ-ხუთჯერ მაინც დაიცალოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანმა დღეში ოთხ-ხუთჯერ უნდა ჭამოს!

— ბევრი ფიქრობს, რომ მარჯვენა მხარეს, ფერდში, ნეკნებს ქვემოთ ტკივილი, ღვიძლის ტკივილია!

— ესეც მითია! **ღვიძლმა ტკივილი კიბოს შემთხვევაშიც კი არ იცის, რადგან მას ტკივილის აღმქმელი ნერვული უჯრედები არა აქვს!** ღვიძლი, უფრო სწორად ის კაფსულა, რაშიც ღვიძლია მოთავსებული, ადამიანს შეიძლება, ატკივდეს ერთადერთ შემთხვევაში — როცა ღვიძლი დიდდება და კაფსულა იჭიმება. **მარჯვენა ფერდქვეშ ტკივილი შესაძლოა, უკავშირდებოდეს მსხვილი ნაწლავის კიბოს, ბუშტს, მარჯვენა ფილტვს, თირკმლებს, მაგრამ არამც და არამც ღვიძლს!**

— მარგარინის გარდა კიდევ რომელი საკვები პროდუქტებია ღვიძლის დაუძინებელი მტერი?

— ნაბახუსევზე თავის ტკივილის მოსახსნელად ხშირად სვამენ **პარაცეტამოლს,** არადა, დადგენილია, რომ მისი ხშირი მიღება ციროზსა და ღვიძლის კიბოს იწვევს! ასევე ხშირად შაქრის ნაცვლად ფრუქტოზის მიღებას ამჯობინებენ, რაც დაუშვებელია! თავის ტვინს სჭირდება გლუკოზა და არა ფრუქტოზა! **როცა ფრუქტოზას ვღებულობთ, თავის ტვინი ძლომას ვერ აფიქსირებს და იძლევა სიგნალს, რომ ადამიანი ისევ მშიერია.** ასეთ დროს ინსულინის გამოყოფა ძლიერდება, რომელიც ხელს უწყობს ცხიმების დაგროვებას, რომლებიც ღვიძლშიც ლაგდება, ეს კი სხვა არაფერია, თუ არა უმოკლესი გზა ციროზისკენ. **როცა საკვებ პროდუქტებს ყიდულობთ, აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება, შეიცავს თუ არა ის კონსერვატ ნატრიუმის გლუტამატს,** ანუ „E-621“-ს, რომელიც ღვიძლის დაუძინებელი მტერია! ამ კონსერვატს პროდუქტის დიდხანს შესანახად და გემოს მისაცემად იყენებენ. ნატრიუმის გლუტამატი არღვევს ღვიძლის უჯრედების, ანუ ჰეპატოციდების კედლებს, მის ადგილზე ვითარდება შემაერთებელი ქსოვილი, შემდეგ ნაწიბური და ბოლოს ციროზი. ასევე ერიდეთ პარაცეტამოლს, რადგან მისი ხშირი მიღება ციროზსა და ღვიძლის კიბოს იწვევს!

ერიდეთ პარაცეტამოლს, მისი ხშირი მიღება ციროზსა და ღვიძლის კიბოს იწვევს!

„როცა საკვებ პროდუქტებს ყიდულობთ, აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება, შეიცავს თუ არა ის კონსერვატ ნატრიუმის გლუტამატს, ანუ „E-621“-ს, რომელიც ღვიძლის დაუძინებელი მტერია!“

„დღეში 30 გრამი ქატოს მიღებით ნაწლავების კედლებს ცუდი ქოლესტერინის, კანცეროგენების, შლამებისა და ათასი მავნე ნივთიერებისგან გავწმენდთ!“

— ცნობილია, რომ ღვიძლი ორგანიზმისთვის აუცილებელ ქოლესტერინს გამოიმუშავებს...

— დიახ, ღვიძლი სასარგებლო ქოლესტერინს გამოიმუშავებს, მაგრამ, როცა ქოლესტერინი ორგანიზმში ჭარბადაა, ის გულ-სისხლძარღვთა სისტემას უქმნის საფრთხეს. ასეთ დროს ადამიანებს „სტატინების“ ჯგუფის პრეპარატებს უნიშნავენ, რის შედეგადაც ღვიძლში ქოლესტერინის გამომუშავება მცირდება. მაგრამ, თუ ასეთი პაციენტი დამამშვიდებელ საშუალებად კრაზანას ნაყენს ღებულობს, იცოდეს, რომ კრაზანა ღვიძლს საშუალებას არ აძლევს, ქოლესტერინის გამომუშავება შეამციროს და, პრაქტიკულად, ბლოკირებას უკეთებს „სტატინებს“! მცენარე ვირისტერფაც ძალიან საშიშია ღვიძლისთვის. საერთოდ, ეს მცენარე ძალიან ბევრ ქვეყანაში აკრძალულია. **მართალია, ვირისტერფა ამოსახველებლად და ხველის მოსაკვებად ძალიან ეფექტური საშუალებაა, მაგრამ მისი ნაყენი ღვიძლის კიბოს იწვევს!**

— რა სიამოვნებს ღვიძლს?

— ღვიძლის მეგობარია ქატო. დღეში 30 გრამი ქატოს მიღებით ჩვენ ნაწლავების კედლებს გავწმენდთ ცუდი ქოლესტერინის, კანცეროგენების, შლამებისა და ათასი მავნე ნივთიერებისგან, რომელთა გადამუშავებაც ღვიძლს აღარ მოუწევს. ამით ჩვენ ღვიძლს დავასვენებთ... ღვიძლისთვის უებარი წამალია ზეითუნის ზეთი. დღეში 40 გრამი ზეითუნის ზეთის მიღებით, რომელიც **„ომეგა-3“**-ს შეიცავს, ჩვენ ცხიმებს გადავქაჩავთ ღვიძლისკენ, სადაც მათი განეიტრალება და უვნებელ ნივთიერებად გარდაქმნა მოხდება. ღვიძლის ცხიმოვანი დისტროფიის, ანუ გაცხიმოვნების მტერია წონაში დაკლება. ადამიანმა წონაში 10 პროცენტით რომ დაიკლოს, ღვიძლის მაჩვენებლები ნორმაში მოვა. შიმშილობა ღვიძლს ვნებს... გვახსოვდეს, ღვიძლი ადამიანის ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც რეგენერაციის უნარი გააჩნია. თუ მისი ერთი მეოთხედი ნაწილი მაინც არის საღი და კარგად მოვუვლით, სამ თვეში ღვიძლი ფორმას სრულად აღიდგენს. როგორც ჩანს, ღვიძლის ამ თვისების შესახებ უხსოვარი დროიდან იცოდნენ. კერძოდ, მითში პრომეთეს, ანუ ამირანის შესახებ კავკასიის ქედზე მიჯაჭვულ გმირს არწივი სწორედ ღვიძლს უკორტნის, მაგრამ იგი დილით ისევ მრთელია და აღდგენილი!

P.S.

წინამდებარე საგაზეთო საუბარი ის-ის იყო დავასრულეთ, როცა ჯანდაცვის მინისტრმა **ეკატერინე ტიკარაძემ** გვამცნო — საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდაო! ბატონმა კახა საბახტარიშვილმა მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ხაზგასმით განაცხადა — **კორონავირუსი ბავშვური თამაშია იმ უბედურებასთან შედარებით, რაც 1918-1921 წლებში პლანეტის მოსახლეობას ესპანეთიდან გავრცელებულმა გრიპის პანდემიამ, ე.წ. ისპანკამ დამართა და დაახლოებით 100 მილიონი ადამიანი გაანადგურა.** „ისპანკა“ ფილტვის სისხლძარღვებს აზიანებდა, იწვევდა სისხლდენას და ადამიანი სუნთქვის პრობლემების გამო თავისსავე სისხლში იხრჩობოდა. კორონავირუსს სისხლდენა არ ახასიათებს, მაგრამ ისიც ფილტვებს უტევს და პაციენტი პნევმონიის, ანუ ფილტვების ანთებით გამოწვეული უჰაერობით, სუნთქვის უკმარისობით იღუპება. **„ისპანკას“ მძლავრობის დროს შვეიცარიაში გამოიყენეს ჰომეოპათიური პრეპარატი, რომელმაც მოსახლეობაში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1 პროცენტამდე დასწია. არადა, დანარჩენ მსოფლიოში ეს ფატალური შედეგი 30 პროცენტს აღწევდა. შვეიცარიაში შექმნილი ჰომეოპათიური პრეპარატი შედგებოდა სამი კომპონენტისგან, რომელსაც ჩემ მიერ დამზადებული იმუნიტეტის გამაძლიერებელი „იმუნო ჰერბიც“ შეიცავს.** „იმუნო ჰერბმა“ „ღორის გრიპის“ დროს ბევრს უშველა და მჯერა, ახლაც საუკეთესო შედეგს მოგვცემს. ამიტომ მივიღოთ **„იმუნო ჰერბი“** დღეში სამ-ოთხჯერ 5-7 წვეთის ოდენობით და გავიძლიეროთ იმუნიტეტი, რომელიც კორონავირუსის ნომერ პირველი მტერია!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

რამდენიმე წლის წინათ მსოფლიო საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს **სენსაციური ინფორმაცია: ქართველმა აკადემიკოსმა კახა საბახტარიშვილმა** „ღორის გრიპის“ საწინააღმდეგო პრეპარატი შექმნა!“ შეიძლება თუ არა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული **ანტივირუსული** და **იმუნიტეტის გამაძლიერებელი** ბუნებრივი პრეპარატი **„იმუნო-ჰერბი“** ეფექტური აღმოჩნდეს ახალი **ჩინური კორონავირუსისაგან თავდასაცავად? „იმუნო-ჰერბს“** გააჩნია ფართო სპექტრის **ანტივირუსული** მოქმედება. ის არ ასხვავებს, რა სახის გრიპის და ფილტვის პნევმონიის გამომწვევ რომელ ვირუსებთან გვაქვს საქმე. **„იმუნო-ჰერბი“** მაღლა წევს ორგანიზმის **იმუნიტეტს** და აძლიერებს ორგანიზმის უნარს, შეებრძოლოს ნებისმიერი სახის ვირუსს. **ჩინური „კორონავირუსი“** კი ძალზე სახიფათოა მათთვის, ვისაც იმუნური სისტემა დაქვეითებული აქვთ. **„იმუნო-ჰერბი“** რეგისტრირებულია როგორც III ჯგუფის სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატი, ანუ ყოველგვარი გვერდითი მოვლენების გარეშე! შეიძლება, გამოიყენონ ორსულებმა და მეძუძურმა დედებმაც.



„იმუნო-ჰერბი“ და „გულის ელექსირი“ უკვე ყველა სააფთიაქო ქსელშია. მისამართი: ბახტრიონის ქ. №10ბ, „ლაზიკა-ფარმა“. დირექტორი: კახა საბახტარიშვილი

593-31-70-34

«ასავალ-დასავალის» ახალი რუბრიკა:
«ჩემი ქმრის ძმაკაცები»

ცნობილ მსახიობს გუჯა ბურდულსა და პირველ ქართველ ფოტომოდელს, მსახიობსა და პედაგოგ ინეზა აბესაძეს ნახევარ საუკუნეზე მეტია, ოჯახი აქვთ, შეუღლებამდე ერთ უბანში ცხოვრობდნენ, ბევრი საერთო მეგობრებიც ჰყავდათ და ეს მეგობრობა დღემდე გრძელდება. ახალ რუბრიკაში „ჩემი ქმრის ძმაკაცები“ ინეზა აბესაძე იხსენებს წარსულს და მეუღლის მეგობრებს:

ინეზა აბესაძე:

ჩვენი სახლი წყნეთში ჩემი მეუღლის მეგობრების შესაკრები ადგილი იყო!

— ჩემს თაობას, ახლანდელთან შედარებით, სხვაგვარი ურთიერთობები ჰქონდა, იყო პატივისცემა, ერთმანეთის გატანა, თანაგრძნობა, სიყვარული და ეს მეგობრობა არ იყო ყალბი და მოჩვენებითი. მე და გუჯის უამრავი მეგობარი გვყავდა, ბევრი მათგანი გამოგვაკლდა, მაგრამ ვინც სახეზეა, დღემდე არ ვკარგავთ ერთმანეთს.

— გუჯა ბურდულის ძმაკაცად ვინ ითვლება?

— გუჯი ე. წ. „დობრი მიშას“ სკოლაში სწავლობდა — ეს იყო ვერის ბაღის ახლოს მდებარე მე-8 ვაჟთა სკოლა, რომლის დირექტორიც გახლდათ არაჩვეულებრივი **მიხეილ სიხარულიძე.** სკოლის ძმაკაცებიდან გუჯის დღემდე მოჰყვება **გივიკო ნაცვლიშვილი** და **თემურ მოდებაძე.** გივიკოს მაღალი თანამდებობები ეკავა, შინაგან საქმეთა მინისტრიც იყო, თემურ მოდებაძე კი მეღვინეა, წინანდალში თავისი მეურნეობა აქვს. გუჯის მეგობარია პროფესორი **გიორგი ბაბუნაშვილი,** რომელიც ამჟამად ამერიკაშია. გასულ კვირას მან ჩვენს ქალიშვილს მაკას ამერიკიდან გუჯისათვის საჩუქრად ტრამპის მედალი გამოატანა.

გუჯის მეგობრები არიან ვერელები: **პეშო, ნიკო აფხაზი, ფარნა მერკვილაძე, მალხაზ გიგაური, გივი ყიასაშვილი, ასევე ზურა ურიდია, თემურ ბაბლუანი, ირაკლი კვირიკაძე, ჯემალ ღაღანიძე, იმედა კახიანი.**

— ძმაკაცები სად ხვდებოდნენ ერთმანეთს?

— ჩვენს აგარაკზე, წყნეთში ამოდიოდნენ. ორსართულიანი სახლი გვქონდა. გუჯი მეორე სართულიდან ჩამომძახებდა: ვერელები მოვიდნენო. გავიხედავდი და ჩვენს ჭიშკართან ვერელი ბიჭები იდგნენ. ნახალოვკა მოვიდაო და ნახალოვკელები გვსტუმრობდნენ. გუნდ-გუნდად მოდიოდნენ ბიჭები — მთაწმინდელები, დიდუბელები და ა. შ. ამათი მასპინძელი ვიყავი, მაშინ უკვე ვიცოდი სადილების კეთება. დიდ საზამთროში კონიაკს შეუშვებდნენ და შემდეგ შიგთავსის სითხეს ღრმა ამოსაღებით ჭიქებში ანაწილებდნენ. დღეს ამ სასმელს **„კრუშონს“** უწოდებენ. მიყვარდა გუჯის მეგობრების პატივისცემა, ზოდიაქოთი მერწყული ვარ, მირჩევნია, მე ვიყო სხვების მიმართ ყურადღებიანი, პატივი ვცე, ვიდრე პირიქით.

— კერძების გაკეთება ვინ გასწავლათ?

— გუჯიმ, ძალიან კარგი მზარეულია. სადილს პირველად მას ვასინჯებდი, თუ მეტყოდა — კარგიაო, ესე იგი, წყალი არ გაუვიდოდა, რომ საჭმელი გემრიელი გამომივიდა. სანამ გავთხოვდებოდი, დედაჩემი სადილებს არ მაკეთებინებდა, ოღონდ მესწავლა, არ მტვირთავდა... ხორცეულს არაჩვეულებრივად ამზადებდა გუჯის მამაც — ხინკალს, ქათმის კერძებს.

— სად მდებარეობდა თქვენი სახლი წყნეთში?

— კამოს ქუჩის №13-ში (ახლანდელი ფიროსმანის ქუჩა). ერთ მხარეს ჩვენ ვიყავით, მეორე მხარეს — ედუარდ შევარდნაძე. გულის ოპერაციის გამო ეს აგარაკი გავყიდეთ და სახლი ლამისყანაში ვიყიდეთ. არაჩვეულებრივი ადგილია, ზაფხულს იქ ვატარებთ ხოლმე, ჩემს შვილებსა და შვილიშვილებს ძალიან უყვართ იქაურობა.

— როგორც ცნობილია, თქვენს ქალიშვილს სახელი თქვენი მეუღლის ძმაკაცმა, ცნობილმა მოცეკვავემ ომარ მხეიძემ შეურჩია...

— წყნეთიდან სამშობიაროში მანქანით მივდიოდით. **ომარ მხეიძე** გზაში შეგვხვდა, ფეხით იყო. ჩავისვით მანქანაში და, როცა გაიგო, სამშობიაროში მივდიოდით, მეც წამოვალო, არ მოგვეშვა, ბოლომდე კლინიკაში დარჩა. როცა გოგონა დაიბადა, თქვა — მაია დავარქვათო. თბილისში მაშინ მოდური იყო სიმღერა: **„არ მოიშალა მაიკომ შავი თვალების ბრიალი“,** ასე რომ, ჩვენს პირველ შვილს სახელი ომარმა დაარქვა.

ომარის გარდა, გუჯის მეგობრები არიან მოცეკვავეები — **თენგიზ უთმელიძე, ფრიდონ სულაბერიძე, ჯუმბერ ბერაძე.** გუჯის მეგობარია ცნობილი რუსი რეჟისორი **ნიკიტა მიხალკოვი.** გუჯის სწორედ მიხალკოვმა გააცნო ცნობილი იტალიელი მსახიობი **მარჩელო მასტროიანი,** რომელიც შემდეგ აქ სახლშიც კი გვესტუმრა.



გუჯა ბურდული და ირაკლი კვირიკაძე

— მომიყევით ეს ისტორია.

— კარზე ზარი იყო. გავაღე და თვალებს არ დავუჯერე, ზღურბლთან მარჩელო მასტროიანი იდგა. საქართველოში რაღაც ღონისძიებაზე იყო მოწვეული, „კინოს სახლში“ ჰყავდათ მიყვანილი. შეხვედრის შემდეგ ჩვენ გამოგვიარა.

მიხალკოვმა გუჯი და მასტროიანი ერთად გადაიღო თავის ფილმში **„ოჩი ჩორნიე“.** გადაღებები მიმდინარეობდა ლადოგის ტბაზე, გემზე. ერთ დღეს ნიკიტამ გუჯის უთხრა — მარჩელოს უკანალში პანჩური უნდა ამოარტყაო. გუჯიმ კატეგორიული უარი განაცხადა, ძმაკაცები ვართ, სუფრაზე ერთად ვსხედვართ, ასეთ რამეს არ ვიზამო. თურმე, ნიკიტა მასტროიანიზე გაბრაზებული ყოფილა და ჯავრის ამოყრა ამგვარად ჰქონდა განზრახული.

— მარჩელო მასტროიანმა მიხალკოვი რატომ გააბრაზა?

— მასტროიანი იტალიის დროზე იყო მოწყობილი, საღამოს სვამდა და მეორე დღეს მაშინ დგებოდა, როდესაც გადაღებისათვის აუცილებელი დილის მზე უკვე გადასული იყო. ამის გამო გადაღება ფერხდებოდა. როცა კონფერენციაზე ნიკიტას უთხრეს, რაიმე კურიოზი მოგვიყევიო, თქვა: მეტი კურიოზი რა გინდათ, **გუჯა ბურდულს** შეეძლო მარჩელო მასტროიანისათვის პანჩურის ამორტყმა, ერთ წამში მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაცი გახდებოდა და მსოფლიოს ყველა წამყვანი საინფორმაციო გადაცემა ამ ნიუსით დაიწყებოდა, მაგრამ ეს არ გააკეთაო. ნიკიტა გუჯის პატივს სცემს და ყოველთვის ეუბნება: მიყვარს საქართველო და ქართველები, ნაღდები ხართო. გრიბოედოვზე ფილმი უნდა გადაეღო, ქართველი თავადის როლი გუჯის უნდა ეთამაშა, მაგრამ გადაღებები შეწყდა.

— თქვენი მეუღლე და მისი მეგობრები რომელ ღვინოს ამჯობინებენ?

— კახური წითელი ღვინო უყვართ. ჩვენი მეგობარი **სოფიკო ამისულაშვილი** ყოველ წელიწადს კახეთიდან თავის ხელით დაწურულ ღვინოს გვიგზავნის — დიდი მადლობა მას, რომ არ ვავიწყდებით. რთველზე დაგვპატიჟეს, ისეთი მოსავალი ჰქონდათ, სამი მტევანი ერთ ვედროს ავსებდა. იქ ერთი კაცი უგემრიელეს მწვადს წვავდა — იმ სოფლის გამგებელი ყოფილა, თავმდაბალი კაცი.

— გუჯა ბურდულის უახლოეს ძმაკაცად თემურ ბაბლუანი ითვლება...

— თემურის შვილის სონიას ნათლიაა. აუღებელი სუფრა ჰქონდათ ხოლმე ვერის ბაღში გაშლილი. გუჯი ბენზინის „კალონკაზე“ მუშაობდა, მთელი უბანი იმას ელოდა, ცვლას როდის ჩაიბარებდა და როდის დაეხმარებოდა. ვინც სახლში მოაკითხავდა და ქვემოდან დაუძახებდა, ფულს სარეცხის „შპილკას“ გაუკეთებდა და ფანჯრიდან აგდებდა.

ვსარგებლობ შემთხვევით და ჩემს დაქალებსაც დავასახელებ, ვისთანაც მე და გუჯი დღემდე ვმეგობრობთ, ვისითაც გვიხარია ცხოვრება. ესენი არიან: **მზია კოპალეიშვილი, ლეილა გაფრინდაშვილი, ქეთინო კიკნაძე, მზია მალლაქელიძე, ნანა მაჩაბელი, ზაირა ნადარეიშვილი, ნელი სალაძე, მაყვალა გონაშვილი, მზეონა კაკულია, ინეზა დანელია, ნუნუ აბესაძე, მზია ნინოშვილი.**

— ქალბატონო ინეზა, მეუღლის თხოვნით უარი თქვით თქვენს კარიერაზე კინოში, არადა, თქვენი მეგობრების წრეში სწორედ მსახიობები არიან...

— უარი ვთქვი, მაგრამ ყოფილ პიონერთა სასახლეში 57 წელი პედაგოგად ვიმუშავე, ნინელი ჭანკვეტაძიდან დაწყებული, ვის არ ვასწავლიდი, ბავშვები ზიარებაზე დამყავდა ტაძარში. მახსოვს, მითხრეს, ამისათვის პატრიარქის ლოცვა-კურთხევაა საჭიროო. მიმიღო პატრიარქმა, არასოდეს დამავიწყდება, ფეხზე ადგა და ისე შემხვდა.

— თქვენი მეუღლის მეგობრებს ერთი სიტყვით როგორ დაახასიათებთ?

— არც გუჯის და არც მათ თავის ქება არ უყვართ, თავისი ქვეყნის მოყვარული ადამიანები არიან და არასოდეს ჩაჭრილან ამაში. **ახალგაზრდებს ვუსურვებ, ჰქონდეთ სამაგალითო მეგობრობა და უყვარდეთ საქართველო. როცა ჩემი მეუღლის უკვე მოხუცებულ, ღირსეულ ძმაკაცებს ვიხსენებ, მიხარია, რომ მათ ვიცნობ და მათმა ახალგაზრდობამ ჩემს მეუღლესთან ერთად ჩაიარა.**

სხედან: **ალექსანდრე ჩივაძე, გუჯა ბურდული, ომარ მხეიძე;** დგანან: **ელდარ შენგელაია, ბადრი ქუთათელაძე**

გუჯა ბურდული, კახი კავსაძე, გივი ბერიკაშვილი

რუბრიკას უძღვება
ქეთევან ხამიტაშვილი

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი
რუსთაველის გამზირი 17. ტელ: 272-68-68

3 მარტი, 19:00 *მცირე სცენა — თამარ და აკაკი პაპავები* **„უკანასკნელი დედოფალი“.** რეჟ. გოჩა კაპანაძე.
7 მარტი, 19:00 *დიდი სცენა — ერლომ ახვლედიანი* **„ვანო და ნიკო“.** რეჟ. რობერტ სტურუა.
8 მარტი, 19:00 *დიდი სცენა — რეჯინალდ როუზი* **„12 განრისხებული მამაკაცი“.** რეჟ. რობერტ სტურუა, რევაზ ჩხაიძე.

კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი
მარჯანიშვილის 8, ტელ: 295-59-66

3 მარტი, 20:00, *დიდი სცენა — დავით კლდიაშვილი* **„ბაკულას ღორები“.** რეჟ. ლევან წულაძე, ანა ცუცქირიძე.
4 მარტი, 20:00 *დიდი სცენა — ლევ ტოლსტოის მიხედვით* **„კრეიცერის სონატა“.** რეჟ. ლევან წულაძე, თემო კუპრავა.
5, 6 მარტი, 20:00 *დიდი სცენა —* **„სამსახური, ანუ ზაფხულის ღამის სიზმარი“.** რეჟ. ლევან წულაძე.
6 მარტი, 20:00 *სხვენი — თამარ ბართაია* **„პეიზაჟს აკლია სითბო“.** რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი.
7 მარტი, 20:00 *სხვენი — ალან გარნეი* **„სასიყვარულო ბარათები“.** რეჟ. თემურ ჩხეიძე.
8 მარტი, 20:00 *სხვენი — კიტა ბუაჩიძე* **„მკაცრი ქალიშვილები“.** რეჟ. გოგი ქავთარაძე.

მუსიკისა და დრამის სახელმწიფო თეატრი
აღმაშენებლის გამზ. 182. ტელ: 234-80-90

3 მარტი, 19:00 — „შეყრა“. რეჟ. დავით დოიაშვილი.
5 მარტი, 19:00 — *მაქსიმ გორკი* **„ფსკერზე“.** რეჟ. დავით დოიაშვილი.
8 მარტი, 19:00 — *გიორგი ერისთავი* **„გაყრა“.** რეჟ. დავით დოიაშვილი.

ნოდარ დუმბაძის სახელობის ცენტრალური საბავშვო თეატრი (მოზარდ მაყურებელთა)
აღმაშენებლის გამზირი 99/1 ტელ: 295-78-74

3, 8 მარტი, 15:00, 4 მარტი, 12:00 *დიდი სცენა — გერმანული ხალხური ზღაპარი* **„ურჩხული და ლამაზმანი“.** რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი.
4, 7 მარტი, 12:00 *მცირე სცენა — ხალხური* **„რწყილი და ჭიანჭველა“.** რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი, გია მარღანია.
4 მარტი, 12:00 *ექსპერიმენტული სცენა —* **„საუკუნის მკვლელობა“.** რეჟ. გიორგი სავანელი.
5 მარტი, 12:00 *მცირე სცენა — რევაზ მიშველაძე* **„არ დამივიწყო“.** რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი.
5 მარტი, 12:00, 15:00 *დიდი სცენა — შალვა გაწერელია* **„წითელქუდა“.** რეჟ. ოთარ ბაღათურია.
6 მარტი, 12:00, 15:00 *დიდი სცენა —* **„ოდისეა“.** რეჟ. ავთო დიასამიძე.
6 მარტი, 19:00 *დიდი სცენა — დიმიტრი ხვთისიაშვილი, ანა მირიანაშვილი* **„სარა ბარა ბზია ბზბოიტ, ანუ მე შენ მიყვარხარ“.** რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი.
7 მარტი, 13:00 *დიდი სცენა — არჩილ სულაკაური* **„სალამურა“.** რეჟ. კოტე მირიანაშვილი.
7 მარტი, 15:00 *მცირე სცენა — ჯოაკინო როსინი* **„სევილიელი დალაქი“.** რეჟ. ბესო კუპრეიშვილი.
7 მარტი, 19:00 *დიდი სცენა — ნილ საიმონი* **„ბილოქსი ბლუზი“.** რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი.
8 მარტი, 13:00 *დიდი სცენა — იაკობ გოგებაშვილი* **„იავნანამ რა ჰქმნა?!“.** რეჟ. ოთარ ბაღათურია.
8 მარტი, 14:00 *მცირე სცენა — ანა მირიანაშვილი, დავით ნიკოლაძე* **„თაგუნები და ყველი“.** რეჟ. დავით ნიკოლაძე.
8 მარტი, 19:00 *მცირე სცენა — ნილ საიმონი* **„მგზნებარე შეყვარებული“.** რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი.
8 მარტი, 20:00 *ექსპერიმენტული სცენა — ავგუსტ ედემონი* **„სიკვდილის შემდეგ შეყვარებული“ +18.** რეჟ. ნათია სოყურაშვილი.

მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრი
აღმაშენებლის გამზირი 164. ტელ: 234-28-99

4, 5 მარტი, 20:00 — *უილიამ შექსპირი* **„მეფე ლირი“.** რეჟ. ზურა გეწაძე.
7 მარტი, 20:00 — *გურამ დოჩანაშვილი* **„მხოლოდ ერთი კაცი“.** რეჟ. ნუგზარ ბაგრატიონი-გრუზინსკი.
8 მარტი, 20:00 — *ნინო მირზიაშვილი* **„მეცეკვე ტანგო“.** რეჟ. მამუკა ტყემალაძე.

ალექსანდრე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო თეატრი
რუსთაველის გამზირი 2. ტელ: 293-11-06

6 მარტი, 19:00 — *ა. ოსტროვსკი* **„ჰექა-ქუხილი“.** რეჟ. ვახტანგ ნიკოლავა.
8 მარტი, 12:00 — *რუსული ხალხური ზღაპარი* **„მოროზკო“.** რეჟ. ლინდა ურბონავიჩუტე.

სამეფო უბნის თეატრი
აბესაძის 10 ტელ: 299-61-71

3 მარტი, 20:00 — *დავით გაბუნია* **„ბეჩავი“.** რეჟ. მიხეილ ჩარკვიანი.
5 მარტი, 20:00 — *ანტონ ჩეხოვი* **„დუელი“.** რეჟ. თემურ ჩხეიძე.
7 მარტი, 20:00 — *მარტინ კრიმპი, კერილ ჩერჩილი* **„ცრუ განგაში. ცხრა მთას იქით“.** რეჟ. დათა თავაძე.

სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო თეატრი
ვეკუას 8, ტელ: 262-59-73

4, 5 მარტი, 19:00 — „ბოლო სამუშაო დღე“. რეჟ. გიორგი კაშია.
7 მარტი, 19:00 — *ნოდარ დუმბაძე* **„HELLADOS“.** რეჟ. ირადა გოზალავა,
8 მარტი, 14:00 — *ასტრიდ ლინდგრენი* **„კარლსონი“.** რეჟ. ლაშა გოგნიაშვილი.

თავისუფალი თეატრი
რუსთაველის 2 ტელ: 298-58-21

3, 4 მარტი, 20:00 — *მარიამ ჯოლოგუას ბავშვთა და მოზარდთა თეატრ-სტუდია* ***„ET Cetera…“*** *წარმოგიდგენთ* **„SHINE“ (ნათება)“.**
5 მარტი, 19:00 — *ლაშა თაბუკაშვილი* **„მერე რა რომ სველია, სველი იასამანი“.** რეჟ. გოგი თოდაძე.
6 მარტი, 19:00 — „2030. დასაკარგი არაფერი გვაქვს“ რეჟ. ავთო ვარსიმაშვილი.
6 მარტი, 20:00 — *ლურჯი დარბაზი.* **„ყვავილები ელჯერნონისთვის“.** რეჟ. დათო თურქიაშვილი.
7 მარტი, 20:00 — *ჯ. ოზბორნის იდეის მიხედვით* **„კომედიანტები“.** რეჟ. ავთო ვარსიმაშვილი.
8 მარტი, 19:00 — *უილიამ შექსპირი* **„რიჩარდ მეორე“.** რეჟ. ავთო ვარსიმაშვილი.

თეატრი „ილიაუნი“
ჭავჭავაძის გამზირი 32. ტელ: 229-47-15

6 მარტი, 20:00 — *ბრენდონ თომასი* **„ჩარლის დეიდა“.** რეჟ. კახა გოგიძე.
7 მარტი, 20:00 — *იზაბელ დორე* **„სეზარი და დრანა“.** რეჟ. რუსუდან კობიაშვილი.
8 მარტი, 20:00 — *ვაცლავ ჰაველი* **„იდეალური ოჯახი“.** რეჟ. დავით ჭახრაკია.

კახა ბაკურაძის მოძრაობის თეატრი
აღმაშენებლის გამზ. 182. ტელ: 236-04-77

7 მარტი, 20:00 — „ასტიგმატისტები“. რეჟ. იოსებ ბაკურაძე.
8 მარტი, 20:00 — *იოჰან ვოლფგანგ გოეთე* **„ფაუსტი“.** რეჟ. კახა ბაკურაძე.

ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახ. სახელმწიფო დრამატული თეატრი
აღმაშენებლის მოედანი 1. ტელ: (0431) 24-55-41, 24-88-60

4 მარტი, 19:00 — *მაქს ფრიში* **„ბიოგრაფია: თამაში“.** რეჟ. თამარ ჭინჭარაული.

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი
ფიროსმანის 7. ტელ: (+995 341) 25-84-25

6 მარტი, 19:30 — *კოტე ჯანდიერი* **„ელექტრიკოსი“.** რეჟ. გიორგი ქანთარია.
7 მარტი, 20:00 — *ნინო სადღობელაშვილი* **„დაბადების დღე“.** რეჟ. სოსო ნემსაძე.

გორის გიორგი ერისთავის სახ. სახელმწიფო დრამატული თეატრი
ჭავჭავაძის გამზ. 24. ტელ: (+995 370) 27-33-06

7 მარტი, 19:00 — *ილია ჭავჭავაძე* **„კაცია-ადამიანი?!“.** რეჟ. რევაზ შატაკიშვილი.

თეატრი ათონელზე
ათონელის 31. ტელ: 293-32-38

7 მარტი, 20:00 — *ლაშა ბუღაძე* **„მორალი“.** რეჟ. პაატა ციკოლია.

კინო

კინოთეატრი „CAVEA CITY MALL“ საბურთალო
ვაჟა-ფშაველას 70 ტელ: 2-007-007

3 მარტი,14:00, 16:45 *დარბაზი 1 —* **„ცუდი ბიჭები“.**
3 მარტი, 19:30, 22:00 *დარბაზი 1 —* **„ძიძა მეხანძრეები“.**
3 მარტი, 14:15 *დარბაზი 2* — **„ცუდი ბიჭები“.** *ქართული სუბტიტრებით.*
3 მარტი, 17:00, 19:45, 22:15 *დარბაზი 2 —* **„ჰარლი ქუინი“.**
3 მარტი, 11:50, 14:00 *დარბაზი 3 —* **„ბეკეკა შონი“.**
3 მარტი, 16:15 *დარბაზი 3* — **„სროლა წესების გარეშე“.**
3 მარტი, 19:00 *დარბაზი 3* — **„პატარა ქალები“.**
3 მარტი, 21:45 *დარბაზი 3* — **„ჯენტლმენები“.**
3 მარტი, 13:45 *დარბაზი 4* — **„ერთხელ ჰოლივუდში“.**
3 მარტი, 17:15 *დარბაზი 4* — **„ძიძა მეხანძრეები“.**
3 მარტი, 19:45 *დარბაზი 4* — **„სროლა წესების გარეშე“.**
3 მარტი, 22:15 *დარბაზი 4* — **„ცუდი ბიჭები“.**
3 მარტი, 12:00 *დარბაზი 6* — **„ჯაშუში მტრედი“.**
3 მარტი, 14:30, 17:00 *დარბაზი 6 —* **„ზღარბი სონიკი“.**
3 მარტი, 19:15 *დარბაზი 6* — **„ჰარლი ქუინი“.**
3 მარტი, 22:00 *დარბაზი 6* — **„სკანდალი“.**
3 მარტი, 11:45, 14:30, 17:00 *დარბაზი 7 —* **„წინაპართა ძახილი“.**
3 მარტი, 19:25 *დარბაზი 7* — **„სიყვარულის ჰორიზონტი“.**
3 მარტი, 21:45 *დარბაზი 7* — **„ჯუმანჯი 2“.**
3 მარტი, 12:50 *დარბაზი 8* — **„დულიტლი და მოლაპარაკე ცხოველები“.**
3 მარტი, 14:30 *დარბაზი 8* — **„ჯაშუში მტრედი“.**
3 მარტი, 17:00 *დარბაზი 8* — **„ჯენტლმენები“.**
3 მარტი, 19:40 *დარბაზი 8* — **„ცუდი ბიჭები“.**
3 მარტი, 22:10 *დარბაზი 8* — **„წინაპართა ძახილი“.**
3 მარტი, 12:45 *დარბაზი 9* — **„ზღარბი სონიკი“.**
3 მარტი, 15:15 *დარბაზი 9* — **„დულიტლი და მოლაპარაკე ცხოველები“.**
3 მარტი, 17:45 *დარბაზი 9* — **„პარაზიტი.**
3 მარტი, 20:00 *დარბაზი 9* — **„ზღარბი სონიკი“.**
3 მარტი, 22:00 *დარბაზი 9* — **„ჯოკერი“.**
3 მარტი, 12:00, 14:30, 17:00, 19:39 *დარბაზი 10* — **„ფანტაზიის კუნძული“.**
3 მარტი, 22:15 *დარბაზი 10* — **„1917“.**

კინოთეატრი „გალერია“
რუსთაველის 2/4 ტელ: 2007 007

3 მარტი,12:00, 14:20 *დარბაზი 1 —* **„ბეკეკა შონი“.**
3 მარტი,16:50 *დარბაზი 1* — **„ფანტაზიის კუნძული“.**
3 მარტი, 19:30 *დარბაზი 1* — **„დულიტლი და მოლაპარაკე ცხოველები“.**
3 მარტი, 22:00 *დარბაზი 1* — **„ჰარლი ქუინი “.**
3 მარტი,12:15, 14:45, 17:15 *დარბაზი 2 —* **„ზღარბი სონიკი“.**
3 მარტი, 19:40 *დარბაზი 2* — **„ფანტაზიის კუნძული“.**
3 მარტი, 22:15 *დარბაზი 2* — **„ძიძა მეხანძრეები“.**
3 მარტი, 11:45 *დარბაზი 3* — **„დულიტლი და მოლაპარაკე ცხოველები“.**
3 მარტი, 14:10, 16:40, 19:20, 22:05 *დარბაზი 3 —* **„ცუდი ბიჭები“.**
3 მარტი, 12:00 *დარბაზი 4* — **„ჯაშუში მტრედი“.**
3 მარტი, 14:30 *დარბაზი 4* — **„ფანტაზიის კუნძული“.**
3 მარტი, 17:00 *დარბაზი 4* — **„ძიძა მეხანძრეები“.**
3 მარტი, 19:30 *დარბაზი 4* — **„სიყვარულის ჰორიზონტი“.**
3 მარტი, 22:00 *დარბაზი 4* — **„სკანდალი 2“.**
3 მარტი, 12:00, 14:30, 17:00 *დარბაზი 5 —* **„წინაპართა ძახილი“.**
3 მარტი, 19:45 *დარბაზი 5* — **„ძიძა მეხანძრეები“.**
3 მარტი, 22:15 *დარბაზი 5* — **„ჯენტლმენები“.**
3 მარტი, 11:50 *დარბაზი 6* — **„ზღარბი სონიკი“.**
3 მარტი, 14:15 *დარბაზი 6* — **„ბაჭია ჯოჯო“.**
3 მარტი, 16:50 *დარბაზი 6* — **„ჰარლი ქუინი“.**
3 მარტი, 19:30, 22:00 *დარბაზი 6 —* **„სროლა წესების გარეშე“.**

კინოთეატრი „ამირანი“
კოსტავას 36. ტელ: 299-99-55

3 მარტი, 11:45 *დარბაზი 1* — **„წინაპართა ძახილი“.**
3 მარტი, 14:15, 16:45 *დარბაზი 1 —* **„დულიტლი და მოლაპარაკე ცხოველები“.**
3 მარტი, 19:30 *დარბაზი 1* — **„ცუდი ბიჭები“.**
3 მარტი, 22:15 *დარბაზი 1* — **„ჯენტლმენები“.**
3 მარტი, 14:15 *დარბაზი 2* — **„ბაჭია ჯოჯო“.**
3 მარტი, 16:45 *დარბაზი 2* — **„სკანდალი 2“.**
3 მარტი, 19:30 *დარბაზი 2* — **„ნამე 2“.**
3 მარტი, 22:00 *დარბაზი 2* — **„პარაზიტი“.**
3 მარტი, 12:15, 14:40, *დარბაზი 3 —* **„ზღარბი სონიკი“.**
3 მარტი, 17:00, 19:45 *დარბაზი 3 —* **„წინაპართა ძახილი“.**
3 მარტი, 22:15 *დარბაზი 3* — **„სკანდალი“.**
3 მარტი, 12:30, 14:45 *დარბაზი 4 —* **„ბეკეკა შონი“.**
3 მარტი, 17:00 *დარბაზი 4* — **„სიყვარულის ჰორიზონტი“.**
3 მარტი, 19:45 *დარბაზი 4* — **„პატარა ქალები“.**
3 მარტი, 22:15 *დარბაზი 4* — **„ჰარლი ქუინი“.**

საეკლესიო კალენდარი

8 მარტი - მართლმადიდებლობის ზეიმი. დიდმარხვის პირველი კვირა

✞ 2 მარტი. ორშაბათი. **დიდმარხვის დასაწყისი. ნიკოლოზისა, ყოვლისა საქართველოის კათალიკოს-პატრიარქისა;** ლეონ რომის პაპისა; აღაპიტო აღმსარებელისა, სვინაელი ეპისკოპოსისა, სასწაულმოქმედისა; ღირსისა პავლე კორინთელისა, ქრისტესთვის სალოსად სახელდებულისა; მოწამეთა ლეონისა და პარიგორისა, ლიკიის პატარში მოღვაწეთა; მოწამისა პიულისა.

✞ 3 მარტი. სამშაბათი. მოციქულთა: არქიპოსი და ფილიმონისა, 70-თაგანთა, და მოწამისა, მოციქულთა სწორისა აპფიასი; წმიდათა პირველმოწამე ლაზთა: მაქსიმესი, თეოდოტისი, ევსუქისი და ასკლიპიდოსი; ღირსთა ევგენი და მაკარი აღმსარებელთა, ანტიოქიელ ხუცესთა; ღირსისა რაბულასი; ღირსისა კონონ კილიკიელისა; მოწამისა ფილოთეა ათენელისა.

✞ 4 მარტი. ოთხშაბათი. ღირსისა ლეონისა, კატანელი ეპისკოპოსისა, სასწაულმოქმედისა; მღვდელმოწამისა სადოკისა, სპარსელი ეპისკოპოსისა, და მისთანა 128-თა მოწამეთა; ღირსისა აღათონ რომის პაპისა; ღირსისა ბესარიონ ეგვიპტელისა, სასწაულმოქმედისა; ღირსისა პლოტინესი; ღირსისა კინდეოსისა, პისიდიის ეპისკოპოსისა; ღირსისა დედისა მილდრედისა ბრიტანეთიდან.

✞ 5 მარტი. ხუთშაბათი. ღირსისა ტიმოთე სიმბოლელისა; ევსტათისი, ანტიოქიელი მთავარეპისკოპოსისა; გიორგისა, ამასტრიდელი ეპისკოპოსისა; იოანე სქოლასტიკოსისა, კონსტანტინოპოლელი პატრიარქისა; ნეტარისა ზაქარიასი, იერუსალიმელი პატრიარქისა; ღირსთა ანდრიასი და ანატოლისა, იერუსალიმელთა; მაქსიმიანოსისა, რავენელი მთავარეპისკოპოსისა.

✞ 6 მარტი. პარასკევი. წმიდათა მოწამეთა ცხრათა ყრმათა კოლაელთა; პოვნა წმიდათა ნაწილთა ევგენიელ მოწამეთა: მოციქულისა, 70-თაგანისა ანდრონიკესი, იუნიასი და სხვათა; მოწამეთა მავრიკისა და 70-თა მხედართა: ფოტინისი, თეოდორესი, ფილიპესი და სხვათა; ღირსისა ვარადატი ანტიოქიელისა. ღირსთა: თალასისა და ლიმნისა, სირიელ მეუდაბნოეთა; ღირსისა ათანასე აღმსარებელისა; მღვდელმოწამისა ტელესფორე რომის პაპისა; მოწამეთა ანთუსასი და მისთა 12-თა სახლიკაცთა; არისტონისა, კვიპროსის არსინოეს ეპისკოპოსისა, სასწაულმოქმედისა.

6 მარტი - ხსენება წმიდათა მოწამეთა ცხრათა ყრმათა კოლაელთა

✞ 7 მარტი. შაბათი. **დიდმოწამისა თეოდორე ტირონისა; თევდორობა;** მღვდელმოწამისა პოლიკარპესი, ზმირნელი ეპისკოპოსისა; ღირსთა: იოანესი, ანტიოქესი, ანტონინესი და მოსესი; ღირსთა: ზევინისი, პოლიქრონისი, მოსესი და დამიანესი, სირიელ მეუდაბნოეთა; ღირსისა ალექსანდრე მონაზონისა, „მღვიძარეთა“ სავანის წინამძღვრისა; ღირსისა დამიანე ესთიგმენელისა, ათონელისა; მოწამისა კლიმენტისა; მოწამისა თეისა; წმიდისა გორგონიასი, გრიგოლ ღმრთისმეტყველის დისა; 73-თა სირმიონელ მოწამეთა.

✞ 8 მარტი. კვირა. **მართლმადიდებლობის ზეიმი. დიდმარხვის I კვირა. წმიდისა დიდმოწამისა წინამძღვრებისა და ნათლისმცემლისა იოანეს პატიოსნისა თავის პირველად და მეორედ პოვნა;** ღირსისა იოანე მოძღვრისა, კალაბრიელისა; ღირსისა ბოიზილ შოტლანდიელისა; წმიდისა ეთელბერტისა, ინგლისის მეფისა.



კიდევ ერთი ღირსეული ქართველის სული დაივანებს ზეციურ ნათელში — მოულოდნელად გარდაიცვალა ცნობილი ექიმი სტომატოლოგი, ქუთაისის კოლორიტი

ლევან ბორისის ძე კაკაბაძე

მშვიდობით, ძმაო ლევან! მსუბუქი იყოს შენთვის მშობლიური მიწა!

მეგობრები: **გია მეფარიშვილი, ტატო ლასხიშვილი, გია კონოსოვი, ზაზა ნიკურაძე, დავით ჩავლეიშვილი, ოლგა სეგლინა, რევაზ რურუა, ლალი ქადაგიძე, ილია მეგრელიშვილი, ბექარ რაზმაძე.**

მიხეილ ცაგარელი:

ჭირვეული მარტის ასტრო-ლოგიური პროგნოზი

რა სასიკეთო ცვლილებებს გვიქადის 4 მარტიდან დედამიწის ბიოსფეროზე ჰარმონიული კოსმოსური ენერგიების ზემოქმედება? რა დადებით-უარყოფით თვისებებს გაამახვილებს თვის მესამე დეკადის დასაწყისში მზის გადანაცვლება ზოდიაქოს პირველ ნიშანში? როგორი იქნება ვითარება მარტის ბოლო კვირაში? ამ რთულ პერიოდში რას და ვის პოლიტიკურ თუ საქმიან აქტივობასა და ჯანმრთელობას შეიძლება შეეხოს ეს ვითარება და, ამავდროულად, რას შეეწყობა ხელი? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი ***მიხეილ ცაგარელი*** *გვესაუბრება.*

— გაზაფხულის პირველი თვე, ჭირვეული მარტი რას გვპირდება?

— მარტის თვე დასაწყისში შედარებით დაძაბული იქნება, მაგრამ **4 რიცხვის შემდეგ დედამიწაზე კოსმოსის ჰარმონიულ ენერგიათა ზემოქმედება მოიმატებს, რის შედეგადაც საქართველოში, ისევე როგორც ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარება გაუმჯობესდება. 10 მარტის შემდეგ უფრო აქტიურად და ეფექტურად, სახელმწიფო დონეზე გადაწყდება სოციალური**

პრობლემები — ჯანდაცვასთან, დაზღვევასა და სოცუზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხები. შესაძლოა, ახალი კანონები და გადაწყვეტილებები იქნეს მიღებული. თებერვლის ბოლოს წარმოქმნილი საზოგადოებრივი პროტესტი, კონფლიქტები, მოთხოვნები მშვიდობიანი გზით დარეგულირდება ახალი საკანონმდებლო აქტებისა და მთავრობის წარმომადგენელთა ინიციატივით. ასევე პოზიტიური გარდაქმნებისა და ახლებური მეთოდების მეშვეობით შესაძლებელი გახდება მწვავე და სადავო საკითხების მოგვარება. გარდა ამისა, **10 მარტის შემდგომი პერიოდი სასიკეთო იქნება ნებისმიერი ახალი გრძელვადიანი პროექტების, ახალი ბიზნეს-საქმიანობის დასაწყებად, მოგზაურობისთვის, შეხვედრა-მოლაპარაკებებისთვის.**

— მარტის მესამე დეკადის დასაწყისში გაზაფხულის ბუნიობა და დღეღამტოლობის საკრალური დღე გველის...

— დიახ, **მზე 20 მარტს გაზაფხულის ბუნიობის დღეს 07.51 საათზე გადაინაცვლებს ზოდიაქოს პირველ ნიშანში — ვერძში** და უახლოესი ერთი თვის მანძილზე ადამიანებში გააძლიერებს ენერგიულობას, აქტიურობას, კომუნიკაბელურობას, ლიდერულ თვისებებს და ასევე ამ ნიშნის წარმომადგენელთათვის დამახასიათებელ ისეთ უარყოფით თვისებებს, როგორიც არის აგრესიულობა, ეგოიზმი, სიჯიუტე, დიქტატი, სულსწრაფობა, უყაირათობა.

— როგორი იქნება თვის ბოლო კვირა?

— თვის ბოლოს, კერძოდ, **24-31 მარტის შუალედში, დედამიწის ბიოსფეროს მდგომარეობა კვლავ არასტაბილური გახდება, რის გამოც ურთიერთობის დროს ოჯახში, სამუშაო ჯგუფებში, პოლიტიკურ პარტიებსა და ორგანიზაციებში, შესაძლოა, ახალი სირთულეები წარმოიქმნას.** ასევე, შესაძლოა, სირთულე წარმოიქმნას საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზზე დიპლომატიური თვალსაზრისით. შესაძლოა, სადავო ტერიტორიებთან და ფინანსებთან დაკავშირებული საკითხები გამწვავდეს. მიღწეული შეთანხმებები საგარეო თუ საშინაო სახელმწიფოებრივ შეხვედრებზე არც ხანგრძლივი და არც ეფექტური არ იქნება, რამეთუ, მარტის ბოლოს ამ ცვლილებების უმეტესობა ან გაუთვალისწინებელ სირთულეებს გადააწყდება ან საზოგადოების უკმაყოფილებას გამოიწვევს. აგრეთვე, მოსალოდნელია დაპირისპირებანი სხვადასხვა გაერთიანებებს, პარტიებსა და ქვეყნებს შორის. ამ პერიოდში, ადამიანთა უმრავლესობის ენერგეტიკული პოტენციალი მნიშვნელოვნად შესუსტდება, რაც, **შესაძლოა, ქრონიკული და ვირუსული დაავადებების გამწვავების, შრომისუნარიანობის დაქვეითების მიზეზი გახდეს. ეს შეიძლება, შეეხოს ზოგიერთი ქვეყნის ლიდერს ან მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ფიგურას, მათ ჯანმრთელობასა და პოლიტიკურ თუ საქმიან აქტივობას.** მიუხედავად ამისა, ამ რთულ პერიოდშიც კი შესაძლებელი იქნება წარმოქმნილი წინააღმდეგობების მშვიდობიანად მოგვარება კომპრომისის დახმარებით. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მარტის ეს პერიოდი, ამავდროულად, ხელს შეუწყობს გასართობი ღონისძიებების ჩატარებას, მეგობრული და კულტურული კავშირების გაფართოებას და ახალი პერსპექტივების დაბადებას. ასევე კარგი პერიოდი იქნება გადაადგილებებისთვის და მოგზაურობისთვის, მაგრამ მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებების, შეხვედრების გამართვა და ხელშეკრულებების დადება, ჯობს, აპრილის დასაწყისისათვის გადაიდოს!

რუბრიკას უძღვება
მარინე მერკვილაძე

2-8 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
სანამ რამეს დაიწყებთ, კარგად დააკვირდით მოვლენების დინამიკას და მიიღეთ დამატებითი ინფორმაცია, რათა გაუთვალისწინებელი პრობლემა არ შეგექმნათ. კარგი პერიოდია ძველი საქმეების დასრულებისა და შეცდომების გამოსწორებისათვის. ფინანსური მდგომარეობის გამოსასწორებლად ნათესავები დაიხმარეთ. მოგზაურობა არ არის რეკომენდებული.

კურო (21.04-20.05)
ენერგეტიკა, სამუშაო პირობები და ინტელექტუალური აქტივობა გაგიუმჯობესდებათ. ძველი პრობლემები თავისით მოგვარდება. ფული კი ჯერჯერობით მხოლოდ საჭირო ნივთებსა და ჯანმრთელობაზე დახარჯეთ. შეყვარებულს ნუ აეჭვიანებთ, რათა კონფლიქტს თავი აარიდოთ. საჭის მართვისას ნუ გარისკავთ.

ტყუპი (21.05-22.06)
სტაბილური პერიოდია, აღსავსე რომანტიკულობითა და ფინანსური კეთილდღეობით. შესაძლოა, ახალი საქმის ან სამსახურის შემოთავაზება მიიღოთ. მოგზაურობა გადადეთ, ახალმა სასიყვარულო ურთიერთობამ, შესაძლოა, ძველის გაწყვეტის აუცილებლობის საკითხი დააყენოს. მაღალია ახალი საინტერესო ადამიანების გაცნობის ალბათობაც.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
საინტერესო შეხვედრებისა და ახალ ადამიანებთან დაახლოების პერიოდია, თუმცა, ხელშეკრულების დადება და ახალი საქმის დაწყება წარმატებას არ მოგიტანთ. ყურადღებას ითხოვს მეუღლესთან ან შეყვარებულთან გამწვავებული ურთიერთობა, რაც, შესაძლოა, ჯანმრთელობის გაუარესების მიზეზი გახდეს. დაძაბულობის გასანეიტრალებლად მუსიკას უსმინეთ ან ბუნების წიაღში ისეირნეთ. მოგზაურობა კი გადადეთ.

ლომი (23.07-23.08)
ცხოვრების ტემპი საკმაოდ მაღალი იქნება, თუმცა, ახალი საქმის დაწყება არ არის რეკომენდებული. პარტნიორებს ზედმეტი პირდაპირობით ნუ გაალიზიანებთ. ძველი სასიყვარულო განცდების გამო, შესაძლოა, განმარტოება და განვლილი პერიოდის გაანალიზება მოგინდეთ, თუმცა, ამის საშუალება არ გექნებათ. ყველა სახის მოგზაურობაზე უარი განაცხადეთ და მოზღვავებული ემოციებიც მოთოკეთ.

ქალწული (24.08-23.09)
დაგაინტერესებთ ის საქმეები, რომლებსაც დამოუკიდებლად შეასრულებთ და სწრაფ მოგებასაც მოიტანს. პრობლემები მოსალოდნელია ოჯახის წევრებთან მიმართებით, თუმცა, ნათესაური კავშირები ახალი სამსახურისა და დამატებითი შემოსავლის მოძიებაში დაგეხმარებათ. შესაძლოა, გაიცნოთ ადამიანი, რომელთანაც ხანგრძლივი სასიყვარულო ურთიერთობა ჩამოგიყალიბდებათ. კარგი პერიოდია მკურნალობისთვის და გარეგნობის გასაუმჯობესებლად.

სასწორი (24.09-22.10)
ორგანიზებულობა და რეფორმული იდეები ხელმძღვანელი პირების მიერ სათანადოდ დაგიფასდებათ, მაგრამ მატერიალური მდგომარეობა გაუმჯობესებას საჭიროებს. სხვათა აზრს პატივი ეცით და ამგვარად აიცილებთ უსიამოვნებებსა და ფსიქოლოგიურ კრიზისს ოჯახსა თუ საქმიან ურთიერთობებში. უცხოელი პარტნიორებისგან მიღებული შემოთავაზებები ან დაპირება კარგ პერსპექტივას გიქადით.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
კარგი პერიოდია სწავლისა და კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, პროფესიის ან სამსახურის შესაცვლელად, რაც ერთდროულად ფინანსურადაც უზრუნველგყოფთ და კარიერულ ზრდასაც შეუწყობს ხელს. ახალი ურთიერთობის გამო მზად იქნებით, ძველი კავშირი გაწყვიტოთ. კარგი პერიოდია შორეული მგზავრობისთვის, უცხოელებთან პირადი თუ საქმიანი ურთიერთობებისთვის.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
ხელსაყრელი პერიოდია კარიერული ზრდისა და პოპულარულობის მოსაპოვებლად, რათა მომავალში მშვიდად იყოთ. წვრილმანი პრობლემების მიუხედავად, უფრო გაგიადვილდებათ მიზნის მიღწევა. იყავით ტაქტიანი და გამოავლინეთ დიპლომატიურობა შეყვარებულთან და ახლო ნათესავებთან. ამგვარად ადვილად განახორციელებთ ჩანაფიქრს. მოგზაურობამ შესაძლოა, წარუშლელი შთაბეჭდილებები მოახდინოს.

თხის რქა (22.12-19.01)
პრობლემათა სიუხვის მიუხედავად, ეცადეთ, ეს კვირა გამოიყენოთ არამარტო საქმისთვის, არამედ დასვენებისთვისაც. რთულ საკითხთა განხილვასა და პროტესტის გამოხატვას მოერიდეთ. შეყვარებულმა, შესაძლოა, პრეტენზია გამოთქვას, რომლის დარეგულირებაშიც მეგობრების დახმარება დაგჭირდებათ. შორეული მოგზაურობა დადებით შედეგს ვერ მოგიტანთ, თუმცა, ხელს შეუწყობს მიმოწერასა და კავშირების დამყარებას.

მერწყული (20.01-18.02)
ყურადღება გმართებთ ფინანსური საბუთების მიმართ. შეცდომა არ დაუშვათ, რათა ვალის აღება არ მოგიწიოთ. უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაცია კარგად გააანალიზეთ, რათა არ შეცდეთ. პირად ურთიერთობაში ჯობს, დათმოთ და რჩეულის სურვილი გაითვალისწინოთ. ჯანმრთელობას მეტი ყურადღება მიაქციეთ, რათა შეინარჩუნოთ კარგი განწყობა და ენერგიულობა.

თევზები (19.02-20.03)
თქვენი ინტელექტუალური აქტივობა იმატებს, რაც ხელს შეუწყობს სწავლას, გამოცდის ჩაბარებას და ახალი ინფორმაციის ათვისებას, ახალი ადამიანების გაცნობისას და აზრთა გაცვლისას მეტად უსმინეთ ინტუიციას, დახმარებისთვის კი მიმართეთ ახლო ნათესავებს. კარგი დროა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმეებისთვის. მოუცლელობამ კი შესაძლოა, შეყვარებულის ეჭვიანობა გამოიწვიოს.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 2,3 და 8 მარტი

9 მარტი– სავსემთვარეობა;
24 მარტი – ახალმთვარეობა.

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

2 მარტი, ორშაბათი

მზე იმყოფება თევზების ზოდიაქოში. ამოდის 06.34 საათზე, ჩადის 17.53 საათზე. **მთვარე** ტყუპის ზოდიაქოშია. ამოდის 10.28 საათზე, ჩადის 3 მარტს 00.24 საათზე (მთვარის მე-4 დღე იწყება 11.06 საათზე. მე-2 ფაზა იწყება 23.59 საათზე). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს სიფრთხილე გმართებთ საფინანსო და ქორწინების მოსურნე თაღლითებთან მიმართებით. მგრძნობელობა მომატებულია. კარგად გამოიძიენეთ, გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ დღეებში დაწყებული პროექტი დაუსრულებელი რჩება. არ არის სასურველი რემონტის დაწყება, ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა. კარგი დღეა სწავლისთვის, სამეცნიერო კვლევისთვის, მშენებლობისთვის, კონფერენციებისა და აუქციონებისთვის. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ფილტვები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, აკვამარინი, სერდოლიკი, იაგუნდი, ნეფრიტი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** ქალწულისთვის, თევზებისთვის.

3 მარტი, სამშაბათი

მზე იმყოფება თევზების ზოდიაქოში. ამოდის 06.32 საათზე, ჩადის 17.54 საათზე (მთვარის მე-19 დღე იწყება 11.34 საათზე. მე-2 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს უჰაერო სივრცეში დიდხანს ნუ იქნებით. **შეცდომების გააზრების დღეა.** გაითვალისწინეთ, რომ დღეს ჩადენილი სულელური ქმედება შემდგომ უკან დაგიბრუნდებათ. არ არის სასურველი ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, ახალი საქმის ან რემონტის დაწყება. მაღალია მოტყუების, თაღლითობის, ქურდობის, დაცინვის, ჭორის გავრცელების ალბათობა. კარგი დღეა საბანკო ოპერაციებისთვის, სამეცნიერო კვლევებისთვის, რეკლამისთვის, საქმიანი მიმოწერისთვის, კონტრაქტის დასადებად, მოლაპარაკებებისთვის და ხელშეკრულების დასადებად. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ფილტვები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, საფირონი, ჟადეიტი, ციტრინი, გიშერი, ამაზონიტი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის.

4 მარტი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება თევზების ზოდიაქოში. ამოდის 06.31 საათზე, ჩადის 17.55 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (08.26) კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 11.53 საათზე, ჩადის 5 მარტს 02.27 საათზე (მთვარის მე-11 დღე იწყება 12.13 საათზე. მე-2 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 06.21 საათიდან 08.25 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს პლანეტა **მერკური** გადაინაცვლებს **მერწყულის** ზოდიაქოში (16 მარტამდე). მისი უკუსვლა (რეტროგრადულობა) კვლავ შეაფერხებს მოლაპარაკებებს, მოგზაურობას, თუმცა, გაძლიერდება კომუნიკაბელურობა, რეფორმისა და სიახლისკენ ლტოლვა. დღეს მაღალია პროვოკაციების ალბათობა, ამიტომ არააუცილებელ საქმეს ნუ შეასრულებთ. კარგი დღეა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესაძენად, საოჯახო ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად, დასვენებისა და თვითშემეცნებისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, ბინის შეცვლა, მშენებლობის დაწყება. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია კუჭი, მკერდი, ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი. **პოზიტიური დღეა** ქალწულისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, მერწყულისთვის.

5 მარტი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება თევზების ზოდიაქოში. ამოდის 06.29 საათზე, ჩადის 17.56 საათზე. **მთვარე** კირჩხიბის ზოდიაქოშია. ამოდის 12.49 საათზე, ჩადის 6 მარტს, 03.27 საათზე (მთვარის მე-12 დღე იწყება 13.07 საათზე. მე-2 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს პლანეტა ვენერა გადაინაცვლებს **კუროს** ზოდიაქოში (3 აპრილამდე), რაც პირადი ურთიერთობისას გააძლიერებს მგრძნობელობას, რომანტიკულობას, კომფორტისა და სილამაზისკენ მიდრეკილებას. ასევე პირდაპირობას, სიჯიუტეს. დღეს კი კარგი დღეა საოჯახო-სანათესაო ურთიერთობებისთვის, ბავშვის ჩასახვისთვის, შემოქმედებისთვის. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია კუჭი, მკერდი, ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი. **ქვები:** ზურმუხტი, მარჯანი, აქატი, რაუხტოპაზი, მალაქიტი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის.

6 მარტი, პარასკევი

მზე იმყოფება თევზების ზოდიაქოში. ამოდის 06.27 საათზე, ჩადის 17.58 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (13.29) ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 13.43 საათზე, ჩადის 7 მარტს, 04.21 საათზე (მთვარის მე-13 დღე იწყება 14.17 საათზე. მე-2 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 11.12 საათიდან 13.29 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს და ხვალ შერიგებისა და ურთიერთობების აღდგენის დღეა. ასევე მოერიდეთ ზედმეტ ემოციებსა და ნერვიულობას. გაუფრთხილდით გულსისხლძარღვთა სისტემას. არ არის სასურველი ქორწინება, სახლის მშენებლობის დაწყება, სესხის აღება. კარგი დღეა საიუველირო საქმიანობისთვის, საჩუქრებისა და ძვირფასი ნივთების შესაძენად, შემოქმედებისთვის. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ზურმუხტი, ოპალი, ბრილიანტი, სარდიონი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** ქალწულისთვის, თევზებისთვის.

7 მარტი, შაბათი

მზე იმყოფება თევზების ზოდიაქოში. ამოდის 06.25 საათზე, ჩადის 17.59 საათზე. **მთვარე** ლომის ზოდიაქოშია. ამოდის 15.05 საათზე, ჩადის 8 თებერვალს 05.10 საათზე (მთვარის მე-14 დღე იწყება 15.41 საათზე. მე-2 ფაზა). **ტენდენციები:** ბრძნული რჩევებისა და სწავლის დღეა. პარტნიორულ ურთიერთობებში გამოვლინდება ეჭვიანობა, პრეტენზიულობა, არტისტიზმი. არ არის სასურველი ნერვიულობა, სიმძიმის აწევა, დალევა, ზედმეტი საკვების მიღება. კარგი დღეა თანამდებობის დასაკავებლად, იურიდიული საქმეებისთვის, ახალი სამსახურის დასაწყებად, მშენებლობის დასაწყებად. მოერიდეთ ქორწინებას, ნიშნობას, ბინის შეცვლას. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ბრილიანტი, მთის ბროლი, ქარვა, სერდოლიკი, სარდიონი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის.

8 მარტი, კვირა

მზე იმყოფება თევზების ზოდიაქოში. ამოდის 06.24 საათზე, ჩადის 18.00 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (14.48) ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 16.22 საათზე, ჩადის 9 მარტს, 05.52 საათზე (მთვარის მე-15 დღე იწყება 17.12 საათზე. მე-2 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 12.14 საათიდან 14.48 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს თავის მართლებას ნუ ეცდებით, რწმენით გაიმსჭვალეთ. კარგი დღეა კომერციული საქმიანობისთვის, პარტნიორულ ურთიერთობაში პრობლემების მოსაგვარებლად, ძვირფასი ნივთებისა და საჩუქრების შესაძენად, გავლენიან პირებთან ურთიერთობისთვის, გასართობი ღონისძიებებისთვის, მშენებლობის დასაწყებად, დალაგება-დასუფთავებისთვის, შემოქმედებისთვის. არ არის სასურველი ბინის შეცვლა, ქორწინება, მცენარის დარგვა-გადარგვა. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია გული, ხერხემალი, ნაწლავთა სისტემა, ელენთა, კუჭქვეშა ჯირკვალი. **ქვები:** ბრილიანტი, მთის ბროლი, ქარვა, ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაქიტი. **პოზიტიური დღეა** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, მერწყულისთვის.

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 3. გორდა; 9. სუბარუ; 10. თელიანი; 11. გალია; 12. კარიბუ; 13. ბოსტონი; 14. ლაქია; 15. გოდორი; 18. გლოსიტი; 19. აისი; 21. დესანტი; 22. კაბინა; 25. დასტა; 26. ალიდადა; 30. პოლიგამია; 35. აცტეკები; 36. ნიკარაგუა; 37. სონატინა; 41. ჩემოდანი; 45. ქირომანტი; 46. არახამია.

შვეულად: 1. სუნამო; 2. კაზინო; 3. გუგული; 4. როლექსი; 5. ათაბაგი; 6. ბლასტომა; 7. კაროტინი; 8. ფილიპიკა; 15. გადია; 16. დოსტი; 17. რანდა; 19. აიდა; 20. სასკო; 22. კაპი; 23. ბაზა; 24. ნატი; 27. ლაციო; 28. დრენა; 29. დრელი; 30. პინა; 31. ლაკმე; 32. გარბო; 33. მაგია; 34. ამატი; 37. სიქა; 38. ნარა; 39. ტომი; 40. ნანა; 41. ჩია; 42. მოა; 43. დია; 44. ნეი.



საქართველო- ისრაელის ერთობლივი კლინიკა
GIDMEDI
GEORGIA - ISRAEL JOINT CLINIC
გიდმედი
გქონდეთ ჩვენი იმედი!
ნებისმიერი ქირურგიული და უროლოგიური პათოლოგია
თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6, მეხუთე სართული. 591 35 33 55

ძვალ-სახსართა პათოლოგიების ცენტრი:
კოქსართროზის, ოსტეოქონდროზის, ოსტეოპოროზის, რევმატოიდული ართროზის, ანკილოზივური სპონდილიტის, პოდაგრული ართრიტისა და პოლიართრიტისგან გათავისუფლება. დაზიანებული ხრტილისა და გაცვეთილი ძვლის სტრუქტურის აღდგენა, სითხის დაბალანსება სახსარში, ტკივილის, დაბუჟების და დაჭიმულობის მოხსნა. გაჯანსაღება საოპერაციო და უშედეგოდ ნაოპერაციები სახსრების, წონის დაკლებით თვეში 5-დან 20 კილოგრამამდე —
დიეტის აკრძალვისა და ვარჯიშის გარეშე, მუშაობის მრავალწლიანი პრაქტიკით, დიაგნოსტიკით, საუკეთესო შედეგებით.
ნერეთლის 142, I სართ, კაბ. 6. ტელ.: 234-02-38, 577-29-37-41

მამაკაცების გაჯანსაღების ცენტრი:
პოტენციის დაქვეითება, პროსტატიტი, ადენომა (ავთვისებიანი), ხშირი და უნებლიე შარდვა, შეკავება-შეუკავებლობა, წვა, ქავილი, ტკივილი შარდვისას, ორად გაყოფილი შარდის ნაკადი. სქესობრივ-ვენერიული ინფექციებისაგან სისხლის სრულად გაწმენდა. ასევე ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისაგან სამუდამოდ გათავისუფლება, დამოკიდებულების სწრაფი მოხსნა, ნერვული სისტემის მოწესრიგება (ნევროზი, უძილობა, შიშები, აკვიატებები, დეპრესია, აგრესია), ტვინში სისხლმომარაგების, ღვიძლის ფუნქციების აღდგენა
22-წლიანი გამოცდილებით და საჭირო კვლევებით.
ნერეთლის 142, I სართ, კაბ. 6. ტელ.: 234-02-38, 577-29-37-41

მაღაზია «ბუკვიცა»
ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.
მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2. 574-73-46-96, 243-01-17 555-68-82-90

მომსახურებისა და სოციალურ სფეროში დასაქმების მსურველთა საყურადღებოდ!
მომსახურებისა და სოციალური სფეროს მუშაკთა სასწავლო ცენტრი (მსსმს) მოამზადებს მომსახურების სფეროს მაღალკვალიფიციურ კადრებს: ძიძებს, დამხმარეებს, მოხუცის მომვლელებს, კამპანიონებს, თანამშრომლებს სოციალური სფეროს სხვადასხვა საქმიანობის პირთათვის. სასწავლო ცენტრი გთავაზობთ სალექციო კურსს შემდეგ საგნებში:
1. ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგია; 2. ჩვილთა და მოზარდთა მოვლა (პედიატრია); 3. ასაკოვანთა მოვლა (დაავადებათა ჩამონათვალის გათვალისწინებით); 4. ოჯახური ცხოვრების ეთიკა, ესთეტიკა, ეტიკეტი; 5. მოვლის პრაქტიკული (სამედიცინო) კურსი; 6. საკომუნიკაციო ინგლისური ენა.
სალექციო კურსს წაიკითხავენ მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები. სწავლების ხანგრძლივობა 2 თვეა. სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელები გაივლიან ტესტირებას და მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატს აკადემიური მოსწრების გათვალისწინებით.
სასწავლო ცენტრის მისამართი: კოსტავას 74 ბ, ტელ.: 599-13-61-99

მადლობა მაია ქართველიშვილს!

მე და ჩემი მეუღლე წლების მანძილზე ვახერხებდით ცხოვრებისეული სიძნელეების ერთად გამკლავებას, 2006 წლიდან დავიწყეთ საოჯახო სასტუმროების ბიზნესი, რომელიც კარგად აგვეწყო. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროსაც კი არ გაგვჭირვებია. უკანასკნელი სამი თვის მანძილზე კი რადიკალურად შეიცვალა ჩვენი ცხოვრება. ფინანსები ჩვეულად კი შემოგვდიოდა, მაგრამ გასავლის წყარო მეუღლის მხრიდან გასაიდუმლოებული გახდა. თანდათან გავარკვიე, რომ ის გაიტაცა აზარტულმა თამაშებმა — კაზინო, ტოტალიზატორი. გაუჭირდა აღიარება, თუმცა, ვარწმუნებდი, რომ ამ პრობლემასაც ერთად გავუმკლავდებოდით. ყოველდღე მპირდებოდა, რომ ეს იყო უკანასკნელი, რომ თამაშისთვის თავის დანებება ნებისმიერ დროს შეეძლო. დაიწყო ჩვენი ბიზნესის განიავება, ერთი სასტუმრო ისე გაყიდა (ყველაფერი მის სახელზე იყო გაფორმებული), არც უკითხავს. ამას მოჰყვა მეორე, მაინც ვერ მოეგო გონს. ურთიერთობა დაგვეძაბა, კამათი და ხელით შეხება ყოველდღიურ აუცილებლობად ექცა. მარწმუნებდა, რომ ამას ჩვენ საკეთილდღეოდ აკეთებდა, ერთ დღეს სოლიდურ თანხას მოიგებდა და ორივე სასტუმროს დაიბრუნებდა. მივედით სრულ გაკოტრებამდე. საცხოვრებელი სახლის და ერთი სასტუმროს ამარა დავრჩით, რომელიც არც კი ვიცი, შეგვრჩებოდა თუ არა, რომ არა **მაია ქართველიშვილი.** მასთან ახლობლის რეკომენდაციით მოვხვდი, რომელსაც კარგად აეწყო ბიზნესის საქმე. სწორედ მაიას ძალისხმევით მოგვარდა არსებული პრობლემა. გვჯერა, ისევ ერთად ყოფნითა და სიყვარულით დავდგებით ფეხზე! დღეს უკვე გვეგულება ადამიანი, რომელიც ნებისმიერ წუთს დაგვეხმარება. მადლობა **მაია ქართველიშვილს! ვულოცავთ მას დედის დღესა და 8 მარტს!**

მაიას მისამართია: გორის ქუჩა 8 (მეტროსადგურ «წერეთელთან»). 593-92-36-34

იმედის კლინიკა
სამშობიარო სახლი და პედიატრიული საავადმყოფო
თბილისი, დიდი დიღომი, მირიან მეფის 10ა

imediclinic.com
სამშობიარო: 032 229-56-50
პედიატრიული კლინიკა: 032 223-85-80
პროფესიონალიზმი, უახლესი აპარატურა, ოჯახური გარემო

ჭან-ჭანის და ტია-ტიას ანტივირუსული

თერმომეტრზე ჩამოვკარი,
ოცდაჩვიდმეტს ავაცილე...
უკორონო, უვირუსო
ვერ ვიპოვე სხვა ნაცი მე!

ნაცს, მოპარულს უკანიდან —
წინიდან და უხანიდან!

მერაბიშვილს ორი გვამი
ძველებურად აგონდება...
ვინც სააკოვს გადაურჩა,
ვერც ვირუსით გაგორდება!

ნაცს, მოპარულს უკანიდან —
წინიდან და უხანიდან!

მოედანზე ფეხბურთელი
ამერია „სუდიაში“...
უხანიდან დაახველონ
გვარამიას სტუდიაში!

ნაცს, მოპარულს უკანიდან —
წინიდან და უხანიდან!

ზოგმა ჭამოს ცხელი უხა,
ზოგმა — ცივი შნიცელები...
თუ კუპრავა ზვიადი ხარ,
დღეში სამჯერ იცემები!

ნაცს, მოპარულს უკანიდან —
წინიდან და უხანიდან!

სამაჩაბლოს ასაღებად
გაახელა ვინც რუსები,
არ მოაკლდეს ვირის გრიპი
და ჩინური ვირუსები!

ნაცს, მოპარულს უკანიდან —
წინიდან და უხანიდან!

ეახლება ვახასავით
უამრავი კიკუ ბატონს,
ჩავაბაროთ ყველა ნაცი
კარანტინს და ინკუბატორს!

ნაცს, მოპარულს უკანიდან —
წინიდან და უხანიდან!

ქვეყნად ბევრი ყვარყვარეა
ქალის კაბით, ქალის კოსით...
რას დააკლებს ბიძოს ღრენა
გუბაზის და შალიკოსი!

ნაცს, მოპარულს უკანიდან —
წინიდან და უხანიდან!

არ უშველის არცა დროშა,
არცა მაგ დროშის ტარები,
„ჟიდკოსტივით“ გაასხამენ
ნაცი მაჟორიტარები!

ნაცს, მოპარულს უკანიდან —
წინიდან და უხანიდან!

იძახიან — ვირუსს შველის
არაყი და ხაში ცხელი...
ნაცებს გამოწერილი აქვთ
ამომრჩევლის სამში გრძელი!

ნაცს, მოპარულს უკანიდან –
წინიდან და უხანიდან!
მარჯვნიდან და უხანიდან!
მარცხნიდან და უხანიდან!
გვერდიდან და უხანიდან!
უკნიდან და უხანიდან!

თარაზულად: 3. მოკლე, უვადო ხმალი; 9. იაპონური ავტომობილი; 10. თელის ტყე; 11. რკინის ბადით შემოზღუდული ცხოველების ან ფრინველების სადგომი; 12. ირმების ზოგადი სახელწოდება ჩრდილოეთ ამერიკაში; 13. ვალსის ნაირსახეობა; 14. ხელზე მოსამსახურე მამაკაცი თავადაზნაურულ-ბურჟუაზიულ საზოგადოებაში; 15. წნელის მოზრდილი მაღალი ჭურჭელი; 18. ენის ანთება; 19. განთიადი, ალიონი; 21. ჯარების გადასხმა მოწინააღმდეგის მხარეზე; 22. მძღოლის ადგილი მანქანაში; 25. მედუდუკეთა ანსამბლი; 26. გეოდეზიური იარაღის ნაწილი; 30. ქორწინების ფორმა, როდესაც თითოეულს შეუძლია ერთდროულად რამდენიმე მეუღლე ჰყავდეს; 35. მექსიკის ინდიელები, რომლებმაც შექმნეს დიდად განვითარებული კულტურა; 36. ცენტრალური ამერიკის სახელმწიფო; 37. პატარა, მარტივი სონატა; 41. სამგზავრო ყუთი; 45. პირი, რომელიც მკითხაობს ხელის გულის ხაზების მიხედვით; 46. ქართველი მოჭადრაკე ქალი.

შვეულად: 1. პარფიუმერული სურნელოვანი სითხე; 2. სათამაშო სახლი, სამორინე; 3. ტყის ფრინველი; 4. შვეიცარიული საათი; 5. სამცხის მმართველთა საგვარეულო წოდებულება; 6. სიმსივნე; 7. მოყვითალო-მონარინჯისფრო პიგმენტი, რომელიც შედის სტაფილოში, პომიდორში; 8. მკაცრი მამხილებელი სიტყვა ვისიმე წინააღმდეგ; 15. სხვისი შვილის გამზრდელი ქალი; 16. ამხანაგი (ძვ.); 17. გრძელი შალაშინი; 19. ჯ. ვერდის ოპერა; 20. ქართული სამშენებლო კომპანია; 22. კავი; 23. საქონლის, მასალების მთავარი საწყობი; 24. ზამში; 27. იტალიის საფეხბურთო კლუბი; 28. მიწისქვეშა არხი დაჭაობებული ნიადაგის ამოსაშრობად; 29. სასვრეტელა; 30. სასწორის თეფში; 31. დელიბის ოპერა; 32. ამერიკელი მსახიობი ქალი; 33. ჯადოქრობა, მისნობა; 34. ვიოლინოს იტალიელი ოსტატი; 37. ძალა, ღონე; 38; იაპონიის ძველი დედაქალაქი; 39. ცალკე წიგნად გამოცემული თხზულების ნაწილი; 40. ე. ზოლას რომანი; 41. დაბალი, გამხდარი ტანის ადამიანი; 42. გადაშენებული მორბენალი ფრინველი; 43. იუპიტერის ძველი ქართული სახელი; 44. ნაპოლეონის მარშალი.



კროსვორდის პასუხები იხ. 31-ე გვერდზე

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.
პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.
მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.
ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.
მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.
მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.
მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.
მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.
რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.
ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.
შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.
შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.
კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.
მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.
წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.
სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.
ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.
შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.
შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.
გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.
იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს
დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ასავალ დასავალი
2020 წლის 2 – 8 მარტი №10 (1318)
გამოდის ორშაბათობით
ISSN 2233-3800

მედიაჰოლდინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"
გამომცემელი და მთავარი რედაქტორი ლაშა ნადარეიშვილი
აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“.**
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ან **www. asdas.ge**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www.facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**